

"CROWE MNE" d.o.o.

Broj 80/25

Podgorica, 03.04.2025 god.

**UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

**31. DECEMBAR 2024. GODINE**

## Sadržaj

<b>IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....</b>	<b>1-5</b>
<b>POJEDINAČNI BILANS USPJEHA .....</b>	<b>6</b>
<b>POJEDINAČNI BILANS STANJA .....</b>	<b>7</b>
<b>POJEDINAČNI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....</b>	<b>8</b>
<b>POJEDINAČNI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU.....</b>	<b>9</b>
<b>POJEDINAČNI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE.....</b>	<b>10</b>
<b>NAPOMENE UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE ISKAZE.....</b>	<b>11</b>

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA****Akcionarima Universal Capital Bank AD Podgorica****Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih iskaza Universal Capital Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: „Banka“), koji obuhvataju pojedinačni bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, pojedinačni bilans uspjeha, pojedinačni iskaz o ukupnom ostalom rezultatu, pojedinačni iskaz o promjenama na kapitalu i pojedinačni iskaz o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja (u daljem tekstu: „pojedinačni finansijski iskazi“).

Prema našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembar 2024. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

**Osnove za mišljenje**

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije (ISA) primjenjivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Banke u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

**Ostale informacije**

Pojedinačni finansijski iskazi Banke za 2023. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom izvještaju od 16. aprila 2024. godine izrazio pozitivno mišljenje na ove pojedinačne finansijske iskaze.

**Ključna revizijska pitanja**

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije pojedinačnih finansijskih iskaza kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
Na dan 31. decembra 2024. godine, bruto vrijednost datih kredita i potraživanja od klijenata iznosila je EUR 173.402 hiljada (31. decembra: EUR 176.477 hiljada), dok je ukupan iznos ispravke vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata iznosio EUR 7.819 hiljada na dan 31. decembra 2024. godine (31. decembra 2023.: EUR 8.425 hiljada).	Na osnovu naše procjene rizika i poznavanja industrije, ispitali smo troškove obezvrjeđenja datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke, i procenili primjenjenu metodologiju, kao i korišćene pretpostavke, a u skladu sa opisom ključnog revizorskog pitanja.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)**
**Ključna revizijska pitanja (nastavak)**

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<p data-bbox="225 562 770 595"><i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i></p> <p data-bbox="225 622 770 891">Odmjeravanje troškova umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja i rezervisanja za vanbilansne stavke smatra se ključnim revizorskim pitanjem, s obzirom da određivanje iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti zahtjeva značajnu procjenu od strane rukovodstva koja se odnosi na određivanje trenutka priznavanja umanjenja vrijednosti kao i iznosa umanjenja vrijednosti.</p> <p data-bbox="225 918 770 952">Najznačajnija rasudjivanja se odnose na:</p> <ul data-bbox="272 952 770 1332" style="list-style-type: none"> <li>• Pretpostavke koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta;</li> <li>• Pravovremena identifikacija izloženosti sa značajnim povećanjem izloženosti kreditnom riziku i kreditnom obezvređenju;</li> <li>• Vrednovanje kolaterala i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procijenjene izloženosti po kreditima;</li> </ul> <p data-bbox="225 1359 770 1538">Rukovodstvo je objelodanilo dodatne informacije o troškovima umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke u napomenama 3.8.8, 5.2, 15, 18.2 i 28 uz finansijske iskaze.</p>	<p data-bbox="802 595 1348 629">Naše testiranje je obuhvatilo sljedeće elemente:</p> <ul data-bbox="850 629 1348 1953" style="list-style-type: none"> <li>• procjena ključnih kontrola nad pretpostavkama koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta;</li> <li>• detaljno testiranje obračuna parametara rizika, na bazi zvanične metodologije banke koja je predmet ocjene usaglašenosti sa računovodstvenim zahtjevima. Navedeno testiranje podrazumeva i ocjenu pretpostavki modela;</li> <li>• procjena ključnih kontrola i testiranje njihove efikasnosti nad pravovremenom identifikacijom izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti umanjenih vrijednosti kredita;</li> <li>• prikupljanje i detaljno testiranje dokaza na uzorku koji podržavaju odgovarajuće određivanje pretpostavki za troškove obezvređenja kredita i rezervisanja za garancije, uključujući vrednovanje kolaterala i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procijenjene izloženosti umanjene vrijednosti kredita;</li> <li>• procjena ključnih kretanja portfolija visokog rizika iz prethodnog perioda u odnosu na industrijske standarde i istorijske podatke;</li> <li>• procjena adekvatnosti različitih identifikovanih odluka Rukovodstva koji se tiču pretpostavki vezanih za obračun očekivanih kreditnih gubitaka za individualno procjenjivane kredite, kao i odluka o pristupu procjene očekivanih kreditnih gubitaka za kolektivno procjenjivane kredite, kao i evaluacija primjenjenih metodologija korišćenjem našeg znanja i iskustva u industriji;</li> <li>• procjenu tačnosti i potpunosti objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.</li> </ul>

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

### ***Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta Banke***

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta, ali ne uključuje pojedinačne finansijske izvještaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore. Naše mišljenje o pojedinačnim finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom pojedinačnih finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa pojedinačnim finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u pojedinačnim finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa pojedinačnim finansijskim izvještajima; i
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Banke stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nijesmo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

### ***Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za pojedinačne finansijske iskaze***

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih pojedinačnih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za pripremu pojedinačnih finansijskih iskaza koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed prevare ili greške.

Prilikom sastavljanja pojedinačnih finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Banke da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, ukoliko je potrebno, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Banku ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene. Lica odgovorna za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

### ***Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza***

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da pojedinačni finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed prevare ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje.

Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih iskaza.

Tokom obavljanja revizije u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u pojedinačnim finansijskim iskazima, nastalih usljed prevare ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što prevara može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Banke.
- Vršimo ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Banke da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Banka prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja pojedinačnih finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u pojedinačnim finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlaštenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe, obezbeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i gdje je to primjenjivo, odgovarajuće mjere zaštite.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)*****Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza (nastavak)***

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji pojedinačnih finansijskih iskaza tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Đorđe Dimić.

Crowe MNE d.o.o. Podgorica

3. april 2025. godine

  
Đorđe Dimić, Ovlašćeni revizor  
Nermin Orahovac, Ovlašćeni revizor  
Marija Dašić, Ovlašćeni revizor  
Vladimir Kavarić, Ovlašćeno lice

## POJEDINAČNI BILANS USPJEHA

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	Napomene	2024.	2023.
Prihod od kamata i slični prihodi	3.1, 6.1.	11.249	10.165
Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane	3.1, 6.2.	100	195
Rashodi kamata i slični rashodi	3.1, 6.3.	(2.088)	(2.730)
<b>Neto prihodi od kamata</b>		<b>9.261</b>	<b>7.630</b>
Prihodi od naknada i provizija	3.2, 7.1.	5.845	6.829
Rashodi naknada i provizija	3.2, 7.2.	(1.785)	(1.558)
<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>		<b>4.060</b>	<b>5.271</b>
Neto dobitak/gubitak usljed prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	8	-	(1)
Neto gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	3.3, 9	22	34
Neto dobiti od kursnih razlika	3.4, 10	871	1.378
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	10.1	12	(726)
Ostali prihodi	11	38	73
Troškovi zaposlenih	12	(3.096)	(2.619)
Troškovi amortizacije	13	(544)	(490)
Opšti i administrativni troškovi	14	(2.432)	(1.841)
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvređenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	15	134	1.154
Troškovi rezervisanja		8	(3)
Ostali rashodi	11	(128)	(86)
<b>Dobitak prije oporezivanja</b>		<b>8.206</b>	<b>9.774</b>
Porez na dobit	16	(1.197)	(1.517)
<b>NETO PROFIT</b>		<b>7.009</b>	<b>8.257</b>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:

  
Miloš Pavlović  
Predsjednik Upravnog odbora

  
Veselin Vučković  
Član Upravnog odbora

  
Nikola Vujošević  
Član Upravnog odbora

  
Lana Kalezić  
Rukovodilac Službe finansija  
i računovodstva



**POJEDINAČNI BILANS STANJA**  
 na dan 31. decembra 2024. godine


<i>u hiljadama EUR</i>	Napomene	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
<b>SREDSTVA</b>			
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	17	50.884	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	18.1.	37.247	30.225
Kredit i potraživanja od klijenata	18.2.	165.583	168.052
Hartije od vrijednosti	18.3.	52.719	65.909
Ostala finansijska sredstva		1.607	514
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	19.1	45.156	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	19.2	435	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika		-	-
Investicije u zavisna društva po metodi kapitala	20	307	152
Investicione nekretnine	21	30	35
Nekretnine, postrojenja i oprema	22	4.254	4.163
Nematerijalna sredstva	23	650	527
Odložena poreska sredstva	16	286	574
Ostala sredstva	24	2.189	3.113
<b>Ukupna sredstva</b>		<b>361.347</b>	<b>401.792</b>
<b>OBAVEZE</b>			
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	25.1.	15	-
Depoziti klijenata	25.1.	310.708	353.018
Kredit klijenata koji nijesu banke	25.2.	3.566	4.288
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite		-	-
Rezerve		1.033	428
Tekuće poreske obaveze		1.219	1.523
Odložene poreske obaveze	16.1, 16.3	158	176
Ostale obaveze	26	5.552	8.713
Subordinisani dug		-	-
<b>Ukupne obaveze</b>		<b>322.251</b>	<b>368.146</b>
<b>KAPITAL</b>			
Akcijski kapital	27	13.124	13.124
Neraspoređena dobit		19.262	14.505
Dobit tekuće godine		7.009	8.257
Ostale rezerve		(299)	(2.240)
<b>Ukupan kapital</b>		<b>39.096</b>	<b>33.646</b>
<b>Ukupni kapital i obaveze</b>		<b>361.347</b>	<b>401.792</b>
<b>Vanbilansna evidencija</b>	28	<b>440.635</b>	<b>449.591</b>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:

  
 Miroš Pavlović  
 Predsjednik Upravnog odbora

  
 Lana Kalezić  
 Rukovodilac Službe finansija  
 i računovodstva

  
 Veselin Vuković  
 Član Upravnog odbora



  
 Nikola Vujošević  
 Član Upravnog odbora

**POJEDINAČNI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Neraspoređena dobit</u>	<u>Ostale rezerve</u>	<u>Ukupno</u>
<b>Stanje, 01. januara 2023.</b>	<b>13.124</b>	<b>17.105</b>	<b>(4.231)</b>	<b>25.998</b>
Rezultat perioda	-	8.257	-	8.257
Efekti promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mjere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	1.991	1.991
Isplata dividende	-	(2.600)	-	(2.600)
<b>Stanje, 31. decembar 2023.</b>	<b>13.124</b>	<b>22.762</b>	<b>(2.240)</b>	<b>33.646</b>
Rezultat perioda	-	7.009	-	7.009
Efekti promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mjere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	1.941	1.941
Isplata dividende	-	(3.500)	-	(3.500)
<b>Stanje, 31. decembra 2024.</b>	<b>13.124</b>	<b>26.271</b>	<b>(299)</b>	<b>39.096</b>

*Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja*

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:



Miroš Pavlović  
Predsjednik Upravnog odbora



Veselin Vuković  
Član Upravnog odbora



Nikola Vujošević  
Član Upravnog odbora



Lana Kalezić  
Rukovodilac Službe finansija  
i računovodstva




POJEDINAČNI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU

za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

u hiljadama EUR	2024.	2023.
<b>DOBIT PERIODA</b>	<b>7.009</b>	<b>8.257</b>
<b>Komponente ostalog rezultata koje ne mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak</b>		
Efekti promjene vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	-	-
<b>Komponente ostalog rezultata koje mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak</b>		
Efekti promjene vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	2.283	2.342
Porez koji se odnosi na ukupan ostali rezultat perioda	(342)	(351)
<b>Ukupan ostali rezultat perioda</b>	<b>1.941</b>	<b>1.991</b>
<b>UKUPAN REZULTAT PERIODA</b>	<b>8.950</b>	<b>10.248</b>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:



Miloš Pavlović  
Predsjednik Upravnog odbora



Veselin Vuković  
Član Upravnog odbora



Nikola Vujošević  
Član Upravnog odbora



Lana Kalezić  
Rukovodilac Službe finansija  
i računovodstva



POJEDINAČNI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE


za godinu završenu 31. decembra 2024. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Prilivi po osnovu kamata i slični prihodi	11.510	10.931
Odlivi po osnovu kamata i slični rashodi	(2.445)	(2.967)
Prilivi po osnovu naknada i provizija	5.936	6.954
Odlivi po osnovu naknada i provizija	(1.785)	(1.558)
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	(5.641)	(4.585)
Prilivi / (odlivi) po osnovu kredita i ostale aktive	3.405	(14.145)
Prilivi / (odlivi) po osnovu depozita i ostalih obaveza	(45.151)	(80.427)
Plaćeni porez	(1.680)	(1.087)
Ostali prilivi / (odlivi)	97	(526)
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>(35.754)</b>	<b>(87.410)</b>
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme	(485)	(223)
Kupovina nematerijalnih sredstava	(288)	(377)
Hartije od vrijednosti	20.014	(25.010)
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>19.241</b>	<b>(25.610)</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Povećanje pozajmljenih sredstava	(719)	(610)
Emisija običnih akcija	-	-
Isplata dividende	(3.497)	(2.598)
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(4.216)</b>	<b>(3.208)</b>
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	871	1.378
<b>Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>	<b>(19.858)</b>	<b>(114.850)</b>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda</b>	<b>108.010</b>	<b>222.860</b>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (napomena 17)</b>	<b>88.152</b>	<b>108.010</b>


Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:

  
Miloš Pavlović  
Predsjednik Upravnog odbora

  
Veselin Vuković  
Član Upravnog odbora

  
Nikola Vujošević  
Član Upravnog odbora

  
Lana Kalezić  
Rukovodilac Službe finansija i računovodstva



**NAPOMENE UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE ISKAZE**

31. decembar 2024. godine

**1. OSNIVANJE I POSLOVANJE BANKE**

Universal Capital Bank a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 18. oktobra 2007. godine pod nazivom First Financial Bank a.d. Podgorica. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Sjedište Banke je u Podgorici, Ulica Stanka Dragojevića bb.

Banka je od Centralne banke Crne Gore dobila odobrenje za rad (Rješenje broj 0101-2933/3-2 od 12. jula 2007. godine), dok je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 472 (Rješenje broj 02/3-33/2-07 od 31. oktobra 2007. godine).

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Odlukom o osnivanju i Statutom, Banka obavlja bankarske poslove, odnosno poslove primanja novčanih depozita i odobravanja kredita za sopstveni račun.

Pored navedenih poslova, Banka može obavljati i sljedeće poslove:

- 1) Izdavanje garancije i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.);
- 3) Izdavanje, obrada i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) Platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) Finansijski lizing;
- 6) Poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti;
- 7) Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta: stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove finansijskim derivatima;
- 8) Depo poslove;
- 9) Izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) Iznajmljivanje sefova;
- 11) Poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove Banke, poslove neposredno povezane sa poslovima Banke u skladu sa Statutom.

Banka može uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, obavljati i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Na dan 31. decembra 2024. godine Banku čine centrala u Podgorici i filijale u Miločeru i Podgorici. Banka ima 91 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine: 85 zaposlenih).

## 1. OSNIVANJE I POSLOVANJE BANKE (Nastavak)

Banka ima dva zavisna društva sa 100% vlasničkog kapitala:

- Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica, čija je osnovna djelatnost trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; i
- Universal Capital Bank Financial Service u Dubaiju (u daljem tekstu UCBFS), čija je osnovna djelatnost ugovaranje kredita i investicionih poslova između UCB i klijenata iz UAE i MENAT regiona, kao i Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i pratećom zakonskom regulativom, sistem korporativnog upravljanja čine:

1. Skupština akcionara;
2. Nadzorni odbor; i
3. Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora Banke na dan 31. decembar 2024. godine su:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora	03-6551-6/2021 od 10.12.2021. godine
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora	03-8027-2/2023 od 09.11.2023. godine
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora	03-8896-3/2022 od 26.12.2022. godine
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora	03-6551-9 /2021 od 10.12.2021. godine
Masroor Ul Haq	Član Nadzornog odbora	03-6551-8/2021 od 10.12.2021. godine

Upravni odbor Banke na dan 31. decembar 2024. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora	03-6550-8/2021 od 10.12.2021. godine
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora	03-6550-9/2021 od 10.12.2021. godine
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora	03-6550-10/2021 od 10.12.2021. godine

Revizorski odbor Banke na dan 31. decembar 2024. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

Interni revizor Banke na dan 31. decembar 2024. godine je Sonja Burzan.  
Sjedište Banke je u Podgorici, Stanka Dragojevića b.b.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

### **2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju pojedinačnih finansijskih izvještaja**

Priloženi pojedinačni finansijski izvještaji Banke za 2024. godinu sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“), izdatim od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i propisima Centralne banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka.

Banka je dužna da vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja i objavljuje finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 72/19, 82/20 i 8/21), propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI). Banka je dužna da primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja od datuma koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) odredio kao dan početka njihove primjene, ukoliko Centralna banka za određeni MRS/MSFI ne odredi drugi datum kao dan početka njegove primjene.

Pojedinačni finansijski izvještaji Banke su pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka ("Sl. list CG", br. 15/12, 18/13, 24/18 i 34/22).

Banka je u sastavljanju ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim, bankarskim i poreskim propisima Crne Gore.

### **2.2. Pravila procjenjivanja**

Pojedinačni finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela istorijske vrijednosti, osim za sljedeće pozicije, koje se vrednuju po fer vrijednosti:

- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat,
- finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

### **2.3. Funkcionalna i izvještajna valuta**

Pojedinačni finansijski izvještaji Banke su iskazani u eurima (EUR), koja je funkcionalna valuta Banke i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izvještaji u Crnoj Gori. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR.

## 2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

### 2.4. Korišćenje procjena

Prezentacija pojedinačnih finansijskih izvještaja zahtijeva od Upravnog odbora Banke korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene, su rezultat redovnih provjera.

Ukoliko se putem provjere utvrdi da je došlo do promjene u procijenjenoj vrijednosti sredstava i obaveza, utvrđeni efekti se priznaju u finansijskim izvještajima u periodu kada je došlo do promjene u procjeni, ukoliko promjena u procjeni utiče samo na taj obračunski period, ili u periodu kada je došlo do promjene u procjeni u narednim obračunskim periodima, ukoliko promjena u procjeni utiče na tekući i buduće obračunske periode.

U Napomeni 4 su date informacije o oblastima kod kojih je stepen procjene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izvještajima Banke.

### 2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima

#### 2.5.1 Novi i izmijenjeni MSFI računovodstveni standardi čije je stupanje na snagu i primjena obavezna u tekućoj godini

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Banke od 1. januara 2024. godine:

- **MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i obavezu da se primjenjuju retrospektivno u skladu sa MRS 8. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne u zavisnosti od prava koja postoje na kraju izvještajnog perioda. Na klasifikaciju ne utiču očekivanja entiteta (menadžmenta) ili događaji nakon datuma izvještavanja. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- **MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Dugoročne obaveze – kovenanti (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i izmjene su poboljšale informacije koje entitet pruža u slučajevima kada njegovo pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci zavisi od poštovana ugovornih kovenanti. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- **MSFI 16 Lizing: Obaveze po osnovu u transakciji prodaje i povratnog lizinga (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-zakupac koristi u odmjeravanju obaveze za lizing koja proizilazi iz transakcije prodaje i povratnog zakupa u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman zakupa koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog lizinga. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

## 2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

### 2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima (Nastavak)

#### 2.5.1 Novi i izmijenjeni MSFI računovodstveni standardi čije je stupanje na snagu i primjena obavezna u tekućoj godini (Nastavak)

- **MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima i MSFI 7 Finansijski instrumenti, objelodanjivanja: Finansijski aranžmani dobavljača (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene predviđaju objelodanjivanja u MRS 7 - entitet je dužan da objelodani informacije o svojim finansijskim aranžmanima o finansiranju dobavljača, koje omogućavaju korisnicima finansijskih izvještaja da procijene efekte na obaveze i tokove novca, kao i izloženost entiteta riziku likvidnosti. Finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača se ogledaju u tome da jedan ili više pružalaca finansijskih usluga nude da plate iznose koje entitet duguje svojim dobavljačima i entitet pristaje da plati u skladu sa odredbama i uslovima aranžmana na isti datum kada se isplaćuju dobavljači ili datum kasnije od njega. Izmjene i dopune napominju da aranžmani koji su isključivo kreditna poboljšanja za entitet ili instrumenti koje entitet koristi za direktno izmirenje dugovanih iznosa dobavljačima nisu finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača. U međuvremenu, izmjene MSFI 7 zahtijevaju od entiteta da objelodani opis načina na koji upravlja rizikom likvidnosti koji proističe iz ovih aranžmana. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

#### 2.5.2 Standardi koji su izdati, ali još uvijek nisu stupili na snagu i nijesu ranije usvojeni

- **MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva (dopune)**

Dopune stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2025. godine. Dopune pojašnjavaju kako entitet treba da procijeni da li je valuta razmjenjiva i kako treba da odredi spot kurs kada nedostaje mogućnost razmjene. Valuta je razmjenjiva kada entitet može da razmijeni tu valutu za drugu valutu putem tržišnih ili mehanizama razmjene koji stvaraju izvršna prava i obaveze bez nepotrebnog odlaganja na datum mjerenja i za određenu svrhu. Ako valuta nije razmjenjiva na datum mjerenja, entitet je dužan da procijeni spot kurs kao kurs koji bi se primijenio na urednu transakciju razmjene između učesnika na tržištu na datum mjerenja pod trenutnim ekonomskim uslovima, i da objavi očekivane efekte na finansijske izvještaje entiteta. Banka ne očekuje uticaj na finansijske izvještaje.

- **MSFI 9 i MSFI 7 (dopune)**

Izmjene koje se tiču klasifikacije i mjerenja finansijskih instrumenata stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2026. godine.

- **IFRS 18 (novi standard) – Presentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. godine.

- **IFRS 19 (novi standard) – Podružnice bez javne odgovornosti:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. godine.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

### **2.6. Načelo stalnosti poslovanja**

Pojedinačni finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Banka nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u doglednoj budućnosti. To podrazumijeva poštovanje načela likvidnosti (sposobnost Banke da u svakom trenutku ispunjava dospjele novčane obaveze) i načela solventnosti (trajna sposobnost banke da ispunjava svoje obaveze).

### **2.7. Usaglašenost potraživanja i obaveza**

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, Banka je izvršila usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza sa povjeriocima i dužnicima Banke na dan 31. decembra 2024. godine. Izvještaj o popisu je usvojen na sjednici Upravnog odbora 25.02.2024. godine.

### **2.8. Uticaj rusko-ukrajinskog konflikta**

Nakon izbijanja rusko ukrajinskog rata 24.02.2022.godine, Banka je sprovela određene mjere na način da je svela na minimum pružanje bankarskih usluga ruskim državljanima. Tome su najviše doprinijele Medjunarodne restriktivne mjere koje Banka u potpunosti sprovodi u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore. Trgovinska razmjena i svi prilivi i odlivi sa Ruskom Federacijom su svedeni na minimum. Za ruske državljane, Banka ne pruža usluge medjunarodnog platnog prometa osim ako nemaju residence card neke od članica EU u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore.

### **2.9. Uporedni podaci**

Uporedni podaci u ovim finansijskim izvještajima predstavljaju uporedne podatke iz finansijskih iskaza za 2023. godinu

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH  
IZVJEŠTAJA (Nastavak)****2.10. Konsolidacija**

Ovi finansijski izvještaji predstavljaju pojedinačne finansijske izvještaje Banke. U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) u konsolidovane finansijske izvještaje bankarske grupe ne uključuju se podređeni članovi bankarske grupe čiji je bilans stanja manji od 1% bilansa stanja nadređenog člana grupe. S obzirom da Banka, na dan 31. decembra 2024. godine, pod kontrolom ima dva podređena entiteta, od kojih jedan ispunjava uslov iz člana 313 Zakona o kreditnim institucijama, Banka za taj entitet koristi pravo na izuzeće od konsolidacije.

Podređeni članovi bankarske grupe i učešće u aktivni Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

<b>Naziv</b>	<b>Učešće u aktivni Banke</b>	<b>% učešća</b>	<b>Osnovna djelatnost</b>
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	0.06%	100%	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	0.25%	100%	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja pojedinačnih finansijskih izvještaja za 2024. godinu navedene su dalje u tekstu.

#### 3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata

Prihodi i rashodi kamata se iskazuju u bilansu uspjeha primjenom metode efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa predstavlja stopu koja tačno diskontuje buduće prilive i odlive tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta na:

- Bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili
- Amortizovanu vrijednost finansijske obaveze.

Pri obračunu efektivne kamatne stope za finansijske instrumente, izuzev za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijeđena sredstva, Banka pri procjeni budućih novčanih tokova uzima u obzir sve ugovorene uslove, ali ne i očekivane kreditne gubitke (ECL – expected credit losses). Za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijeđena finansijska sredstva, kreditnim rizikom usklađena efektivna kamatna stopa se obračunava uz uzimanje u obzir očekivanih novčanih tokova, uključujući ECL.

Pri obračunu efektivne kamatne stope uzimaju se u obzir transakcioni troškovi i sve naplaćene ili plaćene naknade, koje su dio efektivne kamatne stope. Transakcioni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati emitovanju ili otuđenju nekog finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Amortizovana vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze predstavlja iznos po kome su finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza vrednovani u trenutku inicijalnog priznavanja umanjenja za otplate glavnice i uvećana ili umanjena za kumulativnu amortizaciju, obračunatu korišćenjem efektivne kamatne stope, razlike između inicijalnog iznosa i iznosa na dospjeću, i za finansijska sredstva, korigovana za očekivani kreditni gubitak.

### **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**

#### **3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata (Nastavak)**

Bruto knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva je amortizovana vrijednost finansijskog sredstva prije umanjena za očekivani kreditni gubitak.

Efektivna kamatna stopa za finansijska sredstva i obaveze se obračunava pri inicijalnom priznavanju finansijskog sredstva ili obaveze. Pri kalkulaciji prihoda i rashoda kamata, efektivna kamatna stopa se primjenjuje na bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstava (ukoliko sredstvo nije kreditno-obezvrijeđeno) ili amortizovanu vrijednost obaveza. Za finansijske instrumente sa promenljivom kamatnom stopom, efektivna kamatna stopa se mijenja usled periodičnih procjena tokova gotovine, kako bi reflektovala tržišno kretanje kamatnih stopa.

Za finansijska sredstva koja su postala kreditno-obezvrijeđena nakon inicijalnog priznavanja, prihod od kamata se obračunava primjenom metode efektivne kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Ukoliko finansijsko sredstvo nije više kreditno-obezvrijeđeno, obračun prihoda od kamata se ponovo vrši na bruto bazi tj. prihod od kamate se obračunava primjenom efektivne kamatne stope na bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva.

Za finansijska sredstva koja su kreditno-obezvrijeđena u trenutku inicijalnog priznavanja, prihod od kamate se obračunava primjenom kreditno-prilagođene kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Obračun prihoda od kamata se ne vraća na bruto osnovicu ni kada se kreditni rizik poboljša.

Prihodi i rashodi od naknada i provizija koji su sastavni dio efektivne kamatne stope finansijskog sredstva ili finansijske obaveze su uključeni u obračun prihoda i rashoda od kamata uz primjenu metode efektivne kamatne stope.

Zatezna kamata i ostali prihodi i ostali rashodi vezani za kamatonosnu aktivu, odnosno kamatonosnu pasivu, obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

#### **3.2. Prihodi i rashodi od naknada i provizija**

Prihodi od naknada i provizija obuhvataju naknade koje Banka obračunava i naplaćuje za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu, poslove garancija i akreditiva, kao i drugih usluga. Prihodi od naknada i provizija se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena.

Rashodi naknada i provizija uglavnom se odnose na naknade za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu i naknade za ostale usluge, koje se priznaju kao rashod u trenutku kada je usluga izvršena.

#### **3.3. Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja**

Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja uključuje dobitke umanjene za gubitke po osnovu finansijskih sredstava i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju, uključujući i sve realizovane i nerealizovane promjene fer vrijednosti.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.4. Preračunavanje deviznih iznosa

Transakcije u stranim valutama su preračunate na dan transakcije. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR korišćenjem srednjeg kursa preuzetog sa kursne liste CBCG koja je važila na taj dan. Za valute koje se ne nalaze na ovoj listi, koristi se kurs sa međubankarskog tržišta deviza. Identičan je tretman preuzetih i potencijalnih obaveza u stranoj valuti.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha, kao dobiti ili gubici od kursnih razlika.

#### 3.5. Lizing

Na datum uspostavljanja ugovora, Banka procjenjuje da li isti predstavlja lizing, odnosno da li se ugovorom prenosi pravo kontrole korišćenja utvrđene imovine u toku određenog vremenskog perioda u zamjenu za naknadu.

##### 3.5.1. Banka kao zakupac

Banka primjenjuje jedinstven pristup u priznavanju i odmjeravanju za sve ugovore o lizingu, osim za kratkoročne ugovore ili sredstva niske vrijednosti. Banka vrši priznavanje obaveza po osnovu lizinga i imovine - prava na korišćenje.

Banka priznaje imovinu po osnovu prava na korišćenje na dan početka ugovora o zakupu, odnosno datum dobijanja prava na korišćenje imovine. Naknadno odmjeravanje vrši se po principu amortizovanog troška, sa prilagođavanjima na osnovu usklađivanja sa obavezama po osnovu lizinga. Inicijalni direktni troškovi i plaćeni avansi umanjeni za dobijene pogodnosti uključuju se u vrijednost imovine na datum inicijalnog priznavanja. Amortizacija se obračunava proporcionalnim metodom na period trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Banka primjenjuje period od 5 godina.

Imovina po osnovu prava na korišćenje prezentovana je u okviru Napomene 22 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na dan početka ugovora o zakupu Banka vrši priznavanje obaveze po osnovu lizinga odmjerene na visinu neto sadašnje vrijednosti budućih plaćanja po osnovu ugovora do isteka trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Banka primjenjuje period od 5 godina. Banka u ugovorima nema varijabilnih elemenata budućih plaćanja niti ugrađene opcije.

##### 3.5.2. Banka kao zakupodavac

Ugovori o zakupu po osnovu kojih Banka ne prenosi suštinske rizike i benefite vlasništva nad imovinom klasifikuju se kao operativni lizing. Prihod po osnovu zakupa se priznaje linearno u periodu trajanja ugovora. Inicijalni troškovi vezani za imovinu, kao što su troškovi vođenja pregovora i troškovi pripreme imovine, uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine i amortizuju u skladu sa priznavanjem prihoda od zakupa.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.6. Porezi i doprinosi

##### 3.6.1. Porez na dobit

###### *Tekući porez na dobit*

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24). Stope poreza na dobit su progresivne na iznos oporezive dobiti i iznose:

- Do EUR 100.000,00: 9%;
- EUR 100.000,01 – 1.500.000,00: EUR 9.000,00 + 12% na iznos preko EUR 100.000,01; i
- Preko EUR 1.500.000,01: EUR 177.000,00 + 15% na iznos preko EUR 1.500.000,01.

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

###### *Odloženi porez na dobit*

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

###### *Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja*

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu, porez na dodatu vrijednost, doprinose koji padaju na teret poslodavca, kao i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima.

##### 3.6.2. Transferne cijene

Crna Gora je izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni list br. 65/2001, 12/2002, 80/2004, br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21 i 152/22) iz januara 2022. godine uvela detaljnija pravila o transfernim cijenama.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.6. Porezi i doprinosi (Nastavak)

##### 3.6.2. Transferne cijene (Nastavak)

Ministarstvo finansija Crne Gore je 02.11.2022. godine objavilo *Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija* ("Službeni list Crne Gore", br. 121/22 od 02.11.2022, u daljem tekstu: „Uputstvo“). Uputstvom je propisan način utvrđivanja transfernih cijena transakcija i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (član 38 c) je predviđena priprema Dokumentacije u skraćenom obliku ukoliko je obveznik realizovao transakcije sa povezanim licem koje ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

Vezano za interkompanijske zajmove, Zakonom je predviđena mogućnost primjene kamatnih stopa „van dohvata ruke“ koje propisuje Ministarstvo finansija ili opštih pravila o utvrđivanju cijene transakcije po principu „van dohvata ruke“ (primjenom neke od propisanih metoda).

Dokumentacija o transfernim cijenama treba biti podnijeta od strane velikih poreskih obveznika uz poresku prijavu (ostali poreski obveznici su dužni da posjeduju dokumentaciju o transfernim cijenama u momentu podnošenja poreske prijave). Rok za podnošenje poreske prijave je tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. Izuzetno, do 2027. godine, rok za podnošenje (odnosno, posjedovanje) dokumentacije o transfernim cijenama je 30. jun tekuće za prethodnu godinu (za finansijsku 2024. godinu rok je 30. jun 2025. godine).

#### 3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju novčana sredstva u blagajni (EUR i devizna), novčana sredstva u trezoru (EUR i devizna), sredstva kod Centralne banke Crne Gore, uključujući i obaveznu rezervu i sredstva na računima kod drugih banaka u zemlji i inostranstvu, kao i ostala visoko likvidna finansijska aktiva sa dospeljećem do tri mjeseca.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti u bilansu stanja.

#### 3.8. Finansijski instrumenti

##### 3.8.1. Inicijalno priznavanje

Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva ili obaveze se evidentira korišćenjem računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije.

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti koja uključuje transakcione troškove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza osim onih koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspjeha.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.2. Klasifikacija i mjerenje

Banka klasifikuje svu svoju finansijsku imovinu na osnovu poslovnog modela za upravljanje imovinom i ugovornih odredbi imovine (identifikacija SPPI kriterijuma).

Banka finansijska sredstva klasifikuje u sljedeće četiri kategorije:

- Finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanom trošku (AC),
- Finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI),
- Finansijska sredstva koja se obavezno vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (obavezno po FVPL) i
- Finansijska sredstva koja se opciono vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (opciono po FVPL).

Finansijske obaveze se mjere po amortizovanom trošku, osim za obaveze koje se drže radi trgovanja ili se radi o derivativnim instrumentima, gdje se primjenjuje određivanje fer vrijednosti. U ovom slučaju, promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

##### 3.8.2.1. Procjena poslovnog modela

Banka određuje svoj poslovni model na nivou koji najbolje odražava kako ona upravlja grupama finansijskih sredstava kako bi dostigla svoj poslovni cilj.

Poslovni model Banke se ne ocjenjuje na osnovu svakog pojedinačnog instrumenta, već na višem nivou grupisanih portfolia i zasniva se na posmatranim faktorima kao što su:

- Kako su učinak rada poslovnog modela i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela ocjenjeni i kako se izvještavaju ključnom osoblju organa upravljanja;
- Rizici koji utiču na učinkovitost rada poslovnog modela (kao i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela) i naročito kako se upravlja tim rizicima;
- Kako se određuju naknade prema rukovodiocima (na primjer, da li je naknada zasnovana na fer vrijednosti sredstva kojim se upravlja ili na osnovu prikupljenih ugovorenih novčanih tokova);
- Očekivana učestalost, vrijednost i vrijeme prodaje su takođe važni aspekti procjene Banke.

Procjena poslovnog modela je zasnovana na razumnim očekivanim scenarijima bez uzimanja "najgoreg slučaja" ili "stresnog slučaja" u obzir. Ukoliko su novčani tokovi nakon inicijalnog priznavanja realizovani na drugačiji način od prvobitnih očekivanja Banke, Banka ne mijenja klasifikaciju preostalih finansijskih sredstava koja se nalaze u poslovnom modelu, ali uzima u obzir ove informacije kada procjenjuje novonastala ili tek kupljena finansijska sredstva.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.2. Klasifikacija i mjerenje (Nastavak)

###### 3.8.2.2. SPPI test

Drugi korak u procesu klasifikovanja je da Banka procjenjuje ugovorne uslove finansiranja za identifikaciju da li ispunjavaju SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest* – samo plaćanja glavnice i kamate).

'Glavnica' u svrhu ovog testa definiše se kao fer vrijednost finansijskog sredstva prilikom inicijalnog priznavanja i može se mijenjati tokom vijeka trajanja finansijskog sredstva (na primjer, ako postoje otplate glavnice ili amortizacija premije/diskonta). Najznačajniji elementi kamate u okviru aranžmana za kreditiranje su obično uzimanje u obzir vremenske vrijednosti novca i kreditnog rizika. Da bi se izvršila SPPI ocjena, Banka primjenjuje procjenu i razmatra relevantne faktore kao što je valuta u kojoj je denominirana finansijska imovina, i period za koji je kamatna stopa određena.

Nasuprot tome, ugovorni uslovi koji uvode minimiziranu izloženost rizicima ili nestalnost u ugovorenim novčanim tokovima koji nisu povezani sa osnovnim aranžmanom za kreditiranje (*basic lending agreement*), ne dovode do ugovornih novčanih tokova koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na neizmireni iznos. U takvim slučajevima, finansijsko sredstvo se mora mjeriti po FVPL.

##### 3.8.3. Finansijska imovina i obaveze

###### 3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku

Banka mjeri kredite i potraživanja od banaka, kredite i potraživanja od klijenata, dužničke hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku ukoliko su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Finansijsko sredstvo se drži u okviru poslovnog modela sa ciljem da se finansijsko sredstvo drži u svrhu prikupljanja ugovorenih novčanih tokova;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva daju na određene datume novčane tokove koji su isključivo isplate glavnice i kamate (SPPI) na iznos neotplaćene glavnice.

###### *Kredit i potraživanja*

Kredit odobreni od strane Banke evidentiraju se u poslovnim knjigama u momentu prenosa sredstava korisniku kredita.

Kredit su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana uvećanog za iznose dospjelih kamata, umanjenog za otplaćenu glavnice i plaćene kamate i obezvredjenje vrijednosti koje je zasnovano na procjeni konkretno identifikovanih rizika za pojedine plasmane i rizika za koje iskustvo ukazuje da su sadržani u kreditnom portfoliju.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

###### 3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku (Nastavak)

###### *Finansijske garancije, akreditivi i neiskorišćene obaveze po kreditima*

Finansijske garancije se inicijalno priznaju u finansijskim izvještajima (u okviru rezervisanja) po fer vrijednosti, pri čemu je primljena premija. Poslije inicijalnog priznavanja, obaveza Banke po svakoj garanciji se mjeri kao veće od početnog priznatog iznosa umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznate u bilansu uspjeha, i prema MSFI 9 - ECL rezervisanje kao što je navedeno u Napomeni 3.8.8. Primljena premija se priznaje u bilansu uspjeha u neto prihodima od provizija i naknada ravnomjerno tokom životnog vijeka garancije.

Neiskorištene obaveze po kreditima i akreditivi su obaveze po kojima je, tokom trajanja obaveze, Banka dužna da klijentu obezbijedi kredit sa unaprijed određenim uslovima. Slično ugovorima, i za finansijske garancije, rezervisanja se kreiraju ako je u pitanju onerozni ugovor, ali od 1. januara 2018. godine, ovi ugovori su u okviru zahtjeva ECL-a.

###### 3.8.3.2. Dužnički instrumenti koji se vrednuju po FVOCI

Banka po MSFI 9 primjenjuje kategoriju dužničkih instrumenata mjenjenih po FVOCI kada su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Instrument se drži u okviru poslovnog modela, čiji cilj se postiže prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva prolaze SPPI test.

Dužnički instrumenti po FVOCI se naknadno mjere po fer vrijednosti sa dobitima i gubicima koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti priznatih u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (OCI). Prihodi od kamata i dobiti i gubici od kursnih razlika priznaju se u bilansu uspjeha na isti način kao i za finansijsku imovinu mjerenu po amortizovanom trošku. Prilikom prestanka priznavanja, kumulativni dobiti ili gubici koji su prethodno priznati u OCI, reklasifikuju se iz OCI u bilans uspjeha.

###### 3.8.3.3. Vlasnički instrumenti koji se vrednuju po FVOCI

Po inicijalnom priznavanju, Banka može da izabere da neopozivo klasifikuje neke vlasničke instrumente kao vlasničke instrumente po FVOCI kada ispunjavaju definiciju kapitala po MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija i ne drže se kao namijenjeni za trgovanje. Ovakva klasifikacija se određuje po principu instrument-po-instrument.

Dobici i gubici na ovim vlasničkim instrumentima se ne reklasifikuju u profit. Dividende se priznaju u bilansu uspjeha kao i drugi operativni prihodi kada se utvrdi pravo na isplatu, osim kada Banka ima koristi od takvih prihoda kao povrat dijela troškova instrumenta, u tom slučaju se takvi dobiti evidentiraju u OCI. Vlasnički instrumenti po FVOCI nisu predmet procjene umanjenja vrijednosti.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

###### 3.8.3.4. Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina i finansijske obaveze u ovoj kategoriji se drže za trgovanje ili su određene od strane organa upravljanja prilikom inicijalnog priznavanja ili se obavezno moraju mjeriti po fer vrijednosti prema MSFI 9. Ovakva klasifikacija se određuje po principu instrument-po-instrument, kada je ispunjen jedan od sledećih kriterijuma:

- Klasifikacija eliminiše ili značajno smanjuje nekonzistentan tretman koji bi inače nastao od mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobitaka ili gubitaka na njima na drugačijoj osnovi, ili
- Obaveze su dio grupe finansijskih obaveza, kojima se upravlja i njihov rad ocjenjuje prema fer vrijednosti, u skladu sa dokumentovanim upravljanjem rizikom ili investicionom strategijom, ili
- Obaveze koji sadrže jedan ili više ugrađenih derivata, osim ako ne modifikuju znatno novčane tokove koji bi inače bili zahtjevani prema ugovoru, ili je jasno sa malo ili bez analize kada se sličan instrument prvo razmatra, jasno da je odvajanje ugrađenog derivata ili više njih zabranjeno.

Finansijska imovina i finansijske obaveze po FVPL evidentiraju se u bilansu stanja po fer vrijednosti. Promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha, izuzev kretanja fer vrijednosti obaveza po FVPL zbog promjena u sopstvenom kreditnom riziku Banke. Takve promjene fer vrijednosti evidentiraju se u sopstvenoj kreditnoj rezervi kroz OCI i ne reklasificiraju se u bilans uspjeha. Kamata zarađena ili nastala na instrumentima po FVPL je obračunata u prihodima od kamata ili troškovima kamate, odnosno, koristeći EKS, uzimajući u obzir bilo koji diskont/premiju i kvalifikovane troškove transakcije koji su sastavni dio instrumenta. Prihod od dividendi od vlasničkih instrumenata po FVPL se evidentira u bilansu uspjeha kao ostali operativni prihodi kada je utvrđeno pravo na isplatu.

*Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika*

Efekte svođenja na fer vrijednost derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se u bilansu uspjeha na datum izvještavanja.

##### 3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza

Banka reklasifikuje svoja finansijska sredstva nakon njihovog inicijalnog priznanja, u slučajevima promjene poslovnog modela, i u izuzetnim okolnostima kada Banka stiče, otuđuje ili prekida poslovnu liniju. Finansijske obaveze se nikada ne reklasifikuju. Reklasifikacija finansijskih sredstava vrši se od datuma reklasifikacije, pri čemu se ne prepravljaju prethodno priznata dobit, gubici (uključujući očekivane kreditne gubitke) ni kamate.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po amortizovanom trošku u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklasifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza (Nastavak)

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerenja po amortizovanom trošku, njena fer vrijednost na datum reklasifikacije postaje njena novo bruto knjigovodstvena vrijednost. Na osnovu navedenog vrši se usklađivanje efektivne kamatne stope na datum reklasifikacije, koji se smatra novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po amortizovanom trošku u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklasifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklasifikacije.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po amortizovanom trošku, finansijska imovina se reklasifikuje po njenoj fer vrijednosti na datum reklasifikacije. Međutim, kumulativna dobit ili gubici prethodno priznati kroz ostalu sveobuhvatnu dobit brišu se iz vlasničkog kapitala i usklađuju se sa fer vrijednošću na datum reklasifikacije. Posljedično, finansijska imovina mjeri se na datum reklasifikacije kao da je uvijek mjerena po amortizovanom trošku. To usklađenje utiče na ostalu sveobuhvatnu dobit, ali ne utiče na bilans uspjeha, te stoga nije reklasifikaciono usklađivanje u skladu sa MRS 1: *Prezentacija finansijskih izvještaja*. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklasifikacije.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti u ostalu sveobuhvatnu dobit, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Datum reklasifikacije smatra se novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Kumulativna dobit ili gubici prethodno priznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikuju se iz vlasničkog kapitala u račun dobiti i gubitka kao reklasifikacijsko usklađenje u skladu sa MRS:1 *Prezentacija finansijskih izvještaja* na datum reklasifikacije.

U toku 2024. godine Banka nije vršila reklasifikaciju hartija od vrijednosti.

##### 3.8.5. Prestanak priznavanja finansijske imovine i obaveza

Banka prestaje priznavati finansijsko sredstvo, kao što je kredit, kada se pregovaraju uslovi i odredbe do te mjere da, u suštini, on postaje novi kredit, uz razliku priznatu kao dobit ili gubitak od prestanka priznavanja, u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran. Novopriznati krediti se klasifikuju kao Stage 1 za potrebe mjerenja ECL-a, osim ako novi kredit nije obezvrijeđen na datum inicijalnog priznavanja (u daljem tekstu: „POCI“, Purchased or Originated as Credit-Impaired).

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.5. Prestanak priznavanja finansijske imovine i obaveza (Nastavak)

Prilikom procjene da li prestati sa priznavanjem kredita ili ne, između ostalog, Banka razmatra sljedeće faktore:

- Promjena valute kredita;
- Uvođenje kapitala;
- Promjena u ugovornoj stranci i
- Ako je modifikacija takva da instrument više ne ispunjava SPPI kriterijume.

Ako izmjena ne rezultira u novčanim tokovima koji su bitno različiti, modifikacija ne dovodi do prestanka priznavanja. Na osnovu promjene u novčanim tokovima diskontovanim po originalnom EKS-u, Banka evidentira dobitak ili gubitak zbog modifikacije u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran.

Priznavanje finansijske obaveze prestaje kada je obaveza ispunjena, to jest kada je dug isplaćen, storniran ili istekao.

##### 3.8.6. Otpis

Finansijska imovina otpisuje se djelimično ili u cjelosti kada više nema razumno očekivanje oporavka finansijske imovine. Događaj otpisa predstavlja prestanak priznavanja finansijske imovine. Ako je iznos koji treba otpisati veći od akumuliranih rezervisanja za kreditne gubitke, razlika se najprije obračunava kao dodatno obezvrjeđenje koje se onda sučeljava sa bruto knjigovodstvenom vrijednošću. Bilo koja naknadna naplata priznaje se kao vanredni prihod u okviru bilansne pozicije ostali prihodi.

Otpisi se mogu odnositi na finansijsko sredstvo u cjelini ili na njegov dio. Indikatori nepostojanja razumnog očekivanja oporavka finansijske imovine su: smrt klijenta i/ili jemca, potpuni gubitak komunikacije i pristupa klijentu, djelimična ili potpuna pravna ništavost ugovora, iscrpljivanje zakonskih mogućnosti naplate (okončanje parničnog i izvršnog postupka) sa iscrpljivanjem mogućnosti naplate od dužnika ili iz njegove imovine, konačno nepriznavanje potraživanja u stečajnu masu dužnika. Postojanje nekog od indikatora (ili više njih) je nužan ali ne i dovoljan uslov za otpis finansijske imovine. Odluku o otpisu donosi Upravni Odbor, dok je za materijalno neznačajne iznose odgovornost delegirana na Kreditni odbor.

U toku 2024. godine, Banka je otpisala finansijsku imovinu ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti EUR 184 hiljada. Naplata prethodno otpisane finansijske imovine u toku 2024. godine iznosila je EUR 6 hiljada.

##### 3.8.7. Forborne i modifikovani krediti

Banka ponekad prihvata izmjene prvobitnih uslova kredita kao odgovor na finansijske poteškoće dužnika, umjesto da uzme u posjed ili na drugi način izvrši naplatu kolateralu. Banka smatra kredit forborne kada su takve izmjene rezultat trenutnih ili očekivanih finansijskih poteškoća dužnika, a Banka se ne bi složila sa tim izmjenama u slučaju da je dužnik finansijski stabilan. Indikatori finansijskih poteškoća uključuju neizmirene obaveze po kovenantima, ili značajne zabrinutosti od strane Službe za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima. Forborne može uključivati produženje roka otplate i saglasnost sa novim uslovima kredita.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.7. Forborne i modifikovani krediti (Nastavak)

Uslovi koji moraju biti ispunjeni definisani su Politikom restrukturiranja, usvojenom od strane Upravnog odbora, uz saglasnost Nadzornog odbora, a čiji je krajnji cilj da obezbijedi povećanje obima i izvjesnosti naplate izloženosti Banke i u krajnjem svođenju kreditnog rizika na minimum, kao i da podstakne oporavak Klijenata u finansijskim teškoćama restrukturiranjem duga. Postupak finansijskog restrukturiranja se sprovodi kod podobnih Klijenata ako je u finansijskim teškoćama i ako je privredna aktivnost koju obavlja održiva u cilju ozdravljenja istog i svođenja preuzetog kreditnog rizika na minimum.

Nakon ponovnog pregovaranja o uslovima, svako umanjenje vrijednosti se mjeri pomoću originalne EKS izračunate prije izmjene uslova. Politika Banke je da prati forborne kredite da bi se osiguralo da će buduća plaćanja i dalje biti vjerovatna. Odluke o prestanku priznavanja koje rezultiraju klasifikacijom u POCI ili reklasifikaciji u Stage 2 i Stage 3 utvrđuju se od slučaja do slučaja. Ukoliko se ovim procesima utvrdi gubitak po kreditu, njime se upravlja i objelodanjuje se kao obezvređeno Stage 3 forborne sredstvo dok se ne naplati ili otpiše.

Nakon što se sredstvo klasifikuje kao forborne, ostaje forborne najmanje 24 mjeseca probnog perioda. Da bi se kredit reklasifikovao iz forborne kategorije, klijent mora ispuniti navedene kriterije:

- svi njegovi zajmovi se moraju smatrati performing;
- prošao je probni period od dvije godine od datuma kada je forborne ugovor performing;
- redovna plaćanja veća od beznačajnog iznosa glavnice ili kamate se vrše najmanje pola probnog perioda;
- korisnik nema nijedan ugovor sa kojim kasni više od 30 dana.

Pregled kretanja restrukturiranih kredita tokom 2024. godine dat je u okviru Napomene 5.

##### 3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“ 134/21), kreditna institucija je dužna da najmanje jednom kvartalno procjenjuje kvalitet aktive, utvrđuje da li postoji objektivni dokaz o obezvređenju stavki bilansne aktive, odnosno vjerovatnog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki i da obračunava adekvatni iznos tog obezvređenja, odnosno vjerovatnog gubitka, kao i da te stavke klasifikuje u odgovarajuću klasifikacionu grupu, u skladu sa pomenutom Odlukom.

Za svrhe procjene obezvređenja finansijskih sredstava i obračuna obezvređenja, Banka primjenjuje Metodologiju za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po MSFI 9.

U skladu sa MSFI 9, obezvrjeđenje finansijske imovine (odnosno očekivani kreditni gubici, ECL) razmatra se za sva finansijska sredstva osim onih klasifikovanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9

Prilikom procjene vrijednosti obezvrijeđenja finansijskih sredstava, Banka polazi od zahtjeva standarda MSFI 9, i to:

- Procjena obezvrijeđenja se bazira na očekivanim gubicima;
- Očekivani gubici se rade za period od dvanaest mjeseci od datuma izvještavanja i za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta i u sebi sadrže vjerovatnoćom ponderisane procjene;
- Obezvrijeđenje se priznaje kako na pojedinačnoj tako i na grupnoj (portfolio) osnovi;
- Obračun obezvrijeđenja za klijente u default-u se bazira na procjeni očekivanih budućih novčanih tokova finansijskog sredstva;
- Vremenska vrijednost novca uzima se u obzir na način da se novčani tokovi finansijskog sredstva koje se vrednuje po amortizovanoj vrijednosti diskontuju korišćenjem ugovorene efektivne kamatne stope, osim za POCI aktivu gdje se koristi kreditnim rizikom usklađena EKS;
- Vjerovatnoćom ponderisana scenarija za obračun očekivanog gubitka – znači da se u svim fazama obračuna očekivanih gubitaka mora ugraditi i vjerovatnoćom ponderisani scenario obračuna u minimalno dva različita scenarija;
- Neophodno adekvatno modeliranje risk parametara (EAD – izloženosti, PD – vjerovatnoća defaulta, LGD - gubitak po defaultu, CCF – faktor kreditne konverzije).
- Neophodno modeliranje očekivanja budućih kretanja (forward-looking) – prilikom određivanja risk parametara neophodno je uzeti u obzir i informacije „okrenute budućnosti“ čime se istorijski podaci o kreditnim gubicima prilagođavaju za buduća očekivanja;
- Obračun kamatnog prihoda na nekvalitetnu aktivu vrši se na amortizovanu (neto) vrijednost.

###### *Informacije „okrenute budućnosti“*

Prema zahtjevima standarda MSFI 9, u prvom koraku je Banka dužna prema razumnom trošku i naporu procijeniti u kojoj tački ekonomskog ciklusa se trenutno nalazi i u odnosu na svoje izloženosti i kako buduća događaji mogu uticati na nivo očekivanih kreditnih gubitaka. Sami koncept očekivanih kreditnih gubitaka (nasuprot prethodnom konceptu nastalih gubitaka) zahtijeva upotrebu informacija „okrenutih budućnosti“ (*forward-looking information*). Najučestaliji metod uključivanja ovih informacija je pronalaženje značajne veze između komponenti u modelu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka i makroekonomskih varijabli i zatim, korišćenje procijenjenih kretanja makroekonomskih varijabli za predikciju budućih vrijednosti komponenti modela očekivanih kreditnih gubitaka (risk parametri).

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

###### Informacije „okrenute budućnosti“ (Nastavak)

Dolazimo do zaključka da je nastupio tkz. *black swan* te da bi upotreba standardnih statističkih metoda za ispitivanje međuzavisnosti između makroekonomskih varijabli (npr. linearna regresija) bila neadekvatna u svakom pogledu.

Banka se odlučila da zadrži ekspertsku procjenu korektivnog faktora (za forward-looking pristup), na način da je izvršeno ispitivanje istorijskog PD-a i njegovo kretanje po godinama (odvojeno za retail i corporate segmente). Na ovaj način, identifikovan je maksimalan porast PD-a u periodu od 12 mjeseci. Indeksacijom tog porasta dobijen je korektivni faktor.

###### Pojedinačno značajno potraživanje

Pojedinačno značajnim potraživanjem smatra se ukupna bruto izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica koja je veća od EUR 200 hiljada u segmentu poslovanja sa pravnim licima, fizičkim licima i samostalnim preduzetnicima.

###### Status neispunjenja obaveza tj. statusa default-a

Default status je status koji se dodjeljuje potraživanjima, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih kriterijuma:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana;
- postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvrijeđenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika;
- finansijski problemi dužnika;
- restrukturiranje koje je označeno kao non-performing;
- stečaj ili likvidacija;
- odsustvo saradnje klijenta i raskinuti ugovori;
- POCI status;
- otpis potraživanja.

Status defaulta ima klijent koji je po bonitetu ocijenjen kao D i E tj. kada su sve njegove izloženosti klasifikovane u Stage 3.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obevrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

###### *Izloženosti niskog kreditnog rizika*

U skladu sa odrednicama MSFI 9 standarda, kreditni rizik finansijskog instrumenta smatra se niskim ako je nizak rizik neispunjenja obaveza finansijskog instrumenta, tj. dužnik je sasvim sposoban u kratkom roku ispuniti svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova, te ako nepovoljne promjene privrednih i poslovnih uslova dugoročno mogu, no ne moraju nužno umanjiti sposobnost dužnika da ispunji svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova.

Finansijski se instrumenti ne smatraju instrumentima niskog kreditnog rizika kada se rizik od gubitka na osnovu tih instrumenata smatra niskim samo zbog vrijednosti ili osiguranja kao obezbjeđenja. Finansijski instrumenti ne moraju dobiti eksternu ocjenu da bi se smatrali instrumentima niskog kreditnog rizika, ali se moraju smatrati instrumentima niskog kreditnog rizika sa stanovišta tržišnog učesnika uzimajući u obzir sve uslove finansijskog instrumenta.

###### 3.8.8.2. Obračun obevrjeđenja

###### *Staging*

Prilikom inicijalnog priznavanja sva finansijska aktiva koja spada u djelokrug MSFI 9 (osim POCL aktive) je alocirana u Stage-u 1 i zahtijeva obračun 12-o mjesečnih očekivanih gubitaka.

Značajan porast kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznavanje (za izloženosti koje nisu dio portfolija niskog kreditnog rizika) vodi prelasku u Stage 2 prema kriterijima boniteta i kašnjenja klijenta. Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1. Izuzetak od prethodnog stava odnosi se na performing restrukturiranja za koja je potreban istek probnog (*cooling*) perioda od 12 mjeseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 30 dana. Banka takođe može i na osnovu individualne odluke i procjene povećanja kreditnog rizika, određene izloženosti svrstati u Stage 2.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obevrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obevrjeđenja (Nastavak)

###### Staging (Nastavak)

Indikatori značajnog porasta kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznanje su:

- finansijsko stanje dužnika pokazuje pogoršanje u odnosu na inicijalno procijenjeno stanje što je praćeno promjenom inicijalnog boniteta iz kvalitetnog u nekvalitetni (uz ograničenje da novododjeljeni nije niži od kategorije koji pripada klasifikacionoj grupi C);
- činjenicu da postoje podaci o kršenju ugovornih obaveza;
- kašnjenja u izmirenju dospjelih obaveza u trajanju od 31-90 dana;
- bitniju promjenu uslova otplate kredita u odnosu na prvobitno ugovorene, pod pretpostavkom da u momentu zaključenja restrukture klijent kasni do 90 dana (tzv. performing-restruktura);
- informacije iz eksternih izvora sugerišu na negativan razvoj kreditnog boniteta klijenta (npr. tužbe i sudski procesi se vode protiv klijenta, blokade računa, gubitak značajnih kupaca ili dobavljača i sl.);
- raspoložive informacije iz kreditnog registra pokazuju da je klijent u značajnom kašnjenju sa otplatom kredita kod drugih banaka i sl. (isključujući situacije u kojima je kredit Banke po svojim karakteristikama ili izvorima otplate jasno izdvojiv od ostalih kredita odobrenih istom korisniku);
- loše iskustvo iz nekog ranijeg perioda;
- nepovoljna promjena u regulativnom, odnosno tehnološkom okruženju dužnika;
- značajna promjena vrijednosti kolaterala u mjeri koja smanjuje dužnikov podsticaj da nastavi sa urednim izmirenjem ugovornih obaveza i sl.;
- očekivanje značajnog smanjenja obrta klijenta i gubitak velikog klijenta. Pad obrta se definiše kao značajan ukoliko nije rezultat „one-off“ događaja ili događaja koji se odnose na specifičnost branše, odnosno sezonalnosti već je rezultat redovne poslovne aktivnosti;
- PD tokom vijeka trajanja izloženosti na izvještajni datum je veći od njenog PD tokom vijeka trajanja pri početnom priznavanju za više od 200%;
- smanjenje ukupnog kapitala u posljednjih 12 mjeseci više od 50% u odnosu na prethodni uporedni period ili je kapital negativan (osim novoosnovanih preduzeća);
- preduzeće posluje sa gubitkom i ostvaruje negativan obrtni kapital (osim u slučaju novoosnovanih kompanija);
- smanjenje ukupnog prihoda za više od 50% u posljednjih 12 mjeseci, osim u slučajevima kada je prethodni obrt rezultat one-off događaja kao i
- povećanje koeficijenta neto finansijski dug /EBITDA za više od 100% u odnosu na prethodni obračunski period pod uslovom da isti prelazi 10.

Za hartije od vrijednosti, prelazak u Stage 2 predstavlja pad rejtinga emitenta (u skladu sa skalama agencija Moody's, S&P, Fitch) koji dovodi do rasta lifetime PD-a većeg od 200% u odnosu na PD u momentu priznavanja finansijskog instrumenta. Izloženosti sa lošijim rejtingom od C ili izloženosti kod kojih je nastupio događaj default-a smatraju se Stage 3.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8 Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

###### Staging (Nastavak)

Kriterijumi za alokaciju klijenta u Stage 3 su objektivni dokazi o obezvrjeđenju, a prema definiciji to su:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana, sa iznosima izloženosti koji prelaze prag materijalnosti;
- finansijski problemi dužnika koji se ogledaju u pogoršanju sledećih sveobuhvatno posmatranih indikatora:
  - a) Kapital kompanije je negativan,
  - b) kompanija ne ostvaruje prihode ili je pad prihoda veći od 70% u odnosu na prethodni uporedni period,
  - c) klijent ima negativan neto rezultat
- protest garancije
- izvjesnost da će nad dužnikom biti pokrenut stečajni postupak;
- postupak reorganizacije;
- naplata dugovanja putem aktiviranja kolaterala;
- restrukturiranje označeno kao non-performing,
- raskinuti ugovori, stečaj ili likvidacija, POCI
- klijenti sa trenutnim bonitetom D ili E.
- postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvrjeđenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika.

Prelazak izloženosti iz Stage 3 u Stage 2 i iz Stage 2 u Stage 1 je moguć samo fazno i to:

- uslov za prelaz iz stage 3 u stage 2 je moguć nakon isteka roka od 3 meseca pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 90 dana, ukoliko je uslov za stage 3 bilo kašnjenje veće od 90 dana, odnosno da su ispunjeni uslovi pripadnosti Stage-u 2;
- Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1.

Izuzetak od prethodno navedenog odnosi se na non-performing kredite za koje je potreban istek probnog perioda od 12 meseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 90 dana, uz dodatnih 24 meseci zadržavanja u Stage 2 pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku tog probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 30 dana, nakon čega se stiče uslov za prelazak u Stage 1.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

###### *Staging (Nastavak)*

Pripadnost stage-u kod klijenata sa većim brojem pojedinačnih izloženosti opredjeljuje ona sa najvećim kašnjenjem u otplati. Banka je dužna da uzme u obzir odnose u okviru grupe povezanih pravnih lica na način da u slučaju klasifikovanja dominantnog dužnika iz grupe povezanih lica u Stage2/Stage 3 i druge subjekte iz te grupe klasifikuje u tu kategoriju. Klijenti sa pripadnošću Watch i ICL (*Intensive Care List*) kontrolnoj listi tretiraju se u okviru Stage 2, odnosno Stage 3.

###### *POCI imovina*

Finansijska sredstva koja su u momentu inicijalnog priznavanja prepoznata kao obezvrijeđena smatraju se POCI imovinom (*Purchased or Originated as Credit Impaired*).

Za POCI imovinu, očekivani kreditni gubici se uvijek procjenjuju na nivou vijeka trajanja datog finansijskog instrumenta, i ne mogu se procjenjivati na nivou dvanaestomjesečnih očekivanih gubitaka. Za diskontovanje očekivanih budućih novčanih tokova koristi se kreditnim rizikom usklađena EKS.

###### *Proces obračuna obezvrijeđenja*

Banka vrši identifikovanje stavki bilansne aktive i očekivanog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki koje podliježu kreditnom riziku i obračunava adekvatan iznos očekivanih kreditnih gubitaka na:

- Pojedinačnoj osnovi materijalno značajnih potraživanja; Grupnoj osnovi (grupna procjena za potraživanja koja nijesu pojedinačno značajna u defaultu);
- Grupnoj osnovi (grupna procjena pojedinačno značajnih stavki koje nijesu u defaultu).

Procjena očekivanih kreditnih gubitaka se radi kvartalno.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

###### *Pojedinačna procjena ECL*

Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi odnosi se na izloženosti prema klijentima čija izloženost prelazi prag materijalnosti i koji su u statusu neispunjenja obaveza tj. defaulta. Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi se radi na osnovu procjene očekivanih novčanih tokova iz otplate kredita ili iz kolaterala. Očekivana scenarija se rade u tri scenarija sa različitom vjerovatnoćom. Iznos obezvrijeđenja predstavlja diskontovanu vrijednost novčanih tokova kroz scenarije naplate ponderisane njihovom vjerovatnoćom. U scenarijima se koriste procjene očekivanih budućih novčanih tokova iz redovnog poslovanja (nastavak otplate kredita) ili iz realizacije kolaterala.

Procjena novčanih tokova iz nastavka otplate kredita se vrši na osnovu procjene za svakog klijenta individualno u skladu sa očekivanim novčanim tokovima (bilo na osnovu pretpostavki iz prethodnog perioda ili usmenog/pismenog dogovora sa klijentom). Očekivani novčani tokovi su rezultat vjerovatnoćom ponderisanog rezultata, kako je to objašnjeno u prethodnom tekstu – dio uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

U skladu sa politikom Banke o prihvatljivosti i efektivne vrijednosti kolaterala, procjena novčanih tokova koja se očekuje realizacijom kolaterala se, takođe, bazira na principu vjerovatnoćom ponderisanih rezultata. Očekivana efektivna vrijednost kolaterala se posmatra kroz scenarija očekivanja naplate te se diskontuje originalnom efektivnom kamatnom stopom na dan izvještavanja. Obračun obezvrijeđenja se posmatra na neto principu.

Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi za svu ostalu finansijsku imovinu koja nije predmet pojedinačne procjene i za koju nije utvrđeno obezvrijeđenje. Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi prema stage/ovima definisanim ovom Metodologijom i to:

- za Stage 1 na nivou dvanaestomjesečnih gubitaka;
- za Stage 2 i Stage 3 na nivou očekivanih gubitaka u vijeku trajanja.

###### *Grupna procjena ECL*

Grupna procjena očekivanih gubitaka se radi prema grupama sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, uzimajući u obzir trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija Banke.

Risk parametri koji se koriste u grupnoj procjeni ECL su:

- PD – *Probability of Default* (12-o mjeseci ili u vijeku trajanja) koji označava vjerovatnoću nastanka statusa neizvršenja;
- LGD – *Loss Given at Default* koji označava veličinu gubitka pri neizvršenju;
- EAD – *Exposure at Default* koji označava izloženost Banke kreditnim gubicima;
- CCF – *Credit Conversion Factor* koji označava vjerovanoću pretvaranja vanbilansnih izloženosti u bilansne.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

##### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

##### Grupna procjena ECL (Nastavak)

PD se direktno računa iz matrica migracije (koje sadrže vjerovatnoću prelaska između dva statusa u određenom vremenskom periodu) praćenjem u svim segmentima za izloženosti koje nisu u defaultu tokom dvanaest mjeseci i odražava procenat izloženosti koji je prešao u status defaulta tokom tog perioda. Dobijene vrijednosti PD-a se koriste kao osnova obračuna za sve segmente portfolija.

Vjerovatnoća neizvršenja može varirati u različitim životnim fazama kredita, pa je sa aspekta vjerovatnoće migracije, bitno sve stadijume trajanja kredita uzeti u obzir. Promjene vremenskih perioda za potrebe obračuna PD, mogu se utvrditi množenjem matrica odgovarajućim brojem puta, kako bi se procijenio odgovarajući vremenski horizont. PD za period od 12 mjeseci dobija se računanjem broja migracija na početku i na kraju perioda.

Na osnovu broja dana kašnjenja, Banka klasifikuje sljedeće grupe (buckete), i to:

Bucket	Status	Dani kašnjenja
1	Obezvrijeđenje prije default-a	0 - 30 dana
2	Obezvrijeđenje prije default-a	31 - 60 dana
3	Obezvrijeđenje prije default-a	61 - 90 dana
4	Obezvrijeđenje poslije default-a	90+ dana

Dvanaestomjesečni parametar rizičnosti PD u i-tom statusu i godini t definisan je kao:

$$PD_i(t) = \frac{N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}}{N_{t-1}^i}$$

gdje je:

$N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}$  - broj prelaza iz stanja 'i' u stanje 'default' za vremenski period [t-1, t)

$N_{t-1}^i$  - broj plasmana u i-tom stanju, mjereno u godini (t-1).

Za obračunavanje PD za retail portfolio, migracione matrice se baziraju na nivou partije. Za corporate portfolio migracione matrice se baziraju na nivou klijenta.

Za obračunavanje dvanaestomjesečnih gubitaka koristi se PD dobijen na osnovu dvanaestomjesečnih matrica korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

Prilikom obračuna vrijednosti PD-a za vijek trajanja finansijskog instrumenta, koristi se isti format matrica koji se koristi za obračun dvanaestomjesečnih vrijednosti PD-a.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

##### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

##### Grupna procjena ECL (Nastavak)

##### Korak 1:

Polazeći od vrijednosti PD na dvanaestomjesečnom nivou prema matrici migracije, Banka množenjem matrica obračunava kumulativnu vjerovatnoću PD za ročnosti do 5 godina, od kada dalje do maksimalne ročnosti finansijskih instrumenata u portfoliju podrazumijeva konstantne vrijednosti kumulativne vjerovatnoće po bucketima.

Množenje migracionih matrica bazira na pristupu Markovljevih lanaca i računa se putem formule:

$$T_t = T_{t-1} \times T = \dots = T^t,$$

gdje je:

T - jednogodišnja migraciona matrica.

\*Napomena: Množenje matrica nema osobinu komutativnosti i je označeno znakom 'x'.

##### Korak 2:

Na osnovu dobijenih kumulativnih vrijednosti PD-a za različite ročnosti i buckete, Banka će obračunati uslovne vjerovatnoće PD-a za iste ročnosti i buckete (pretpostavka, da je određena izloženost prešla u default u godini n, pod pretpostavkom da je „preživjela“ do godine n-1). Prelazak iz kumulativne na uslovnu vjerovatnoću se dobija Bayesovim pristupom:

$$PD_{\text{uslovni}}(t) = \frac{PD_{\text{kumulativni}}(t) - PD_{\text{kumulativni}}(t-1)}{1 - PD_{\text{kumulativni}}(t-1)}$$

##### Korak 3:

Na osnovu dobijenih uslovnih vjerovatnoća PD-a, Banka će iz istih matrica obračunati marginalne vrijednosti PD-a koja označava default tačno u godini n za sve ročnosti i buckete. Za marginalne vrijednosti PD-a od 5-te godine dalje, Banka koristi konstantan jednostavni ponderisani prosjek marginalnih vrijednosti PD-a do te godine. Banka računa marginalnu vjerovatnoću koristeći formulu:

$$PD_{\text{marginalni}}(t) = PD_{\text{uslovni}}(t) \cdot (1 - PD_{\text{kumulativni}}(t-1))$$

\*Napomena: Marginalni, kumulativni i uslovni PD u prvoj godini (t=1) su isti, zato je svejedno koji se koristi prilikom računanja dvanaestomjesečnih kreditnih gubitaka. Kod očekivanih kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta koristi se samo marginalni PD. Radi dalje konsistentnosti, za vrijednost parametra rizičnosti PD smatramo vrijednost marginalne vjerovatnoće PD.

##### Korak 4:

Dobijene marginalne vrijednosti PD-a za sve ročnosti i buckete, Banka koriguje množeći ih sa korektivnim faktorom kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

###### Grupna procjena ECL (Nastavak)

Parametar PD za hartije od vrijednosti se koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P, te u skladu sa prognozom očekivanja promjene rejtinga u narednoj godini korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

LGD se za hartije od vrijednosti koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P. Za obračun LGD-a u segmentu Corporate-pravna lica kao i u segmentu Retail-fizička lica, koristiće se formula:

$$LGD = (1-CR) * \left( \frac{EAD - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolaterala}\}}{EAD} \right)$$

gdje je:

LGD – Loss Given Default,

CR – Cure Rate, stopa ozdravljanja dobijena iz migracijskih matrica na 12-mjesečnom nivou (za stage 3 iznosi 0)

Za slučaj da je efektivna vrijednost kolaterala jednaka ili veća od iznosa EAD-a, a s ciljem da LGD ne bude jednak nuli, u formuli  $\left( \frac{EAD - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolaterala}\}}{EAD} \right)$  se koristi fiksna vrijednost od 5%. Procenat je određen ekspertski na način da u obzir uzima visoku vrijednost kolaterala, a s druge strane uzima u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerovatniji izostanak kreditnog gubitka (MSFI 9, 5.5.41).

Parametar LGD nije makroekonomski prilagođen, s obzirom da se prilagođavanje radi na nivou PD-a, uzeto je u obzir množenjem u formuli obezvrijeđenja.

Za obračun obezvrijeđenja u okviru homogenih grupa Corporate sa prvoklasnim kolateralom i Retail sa prvoklasnim kolateralom, Banka primjenjuje fiksni procenat u iznosu od 0.1% u odnosu na EAD.

Kao **EAD**, odnosno iznos izloženosti u svrhu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka na dvanaestomjesečnom i nivou vijeka trajanja finansijskog instrumenta se uzima iznos izloženosti prema definiciji u uvodu, a prema planu amortizacije. Za vanbilansne izloženosti kao osnovica za obračun obezvrijeđenja, upotrebljava se iznos vanbilansne izloženosti zajedno sa faktorom kreditne konverzije, kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvrijeđenja i očekivanog gubitka (tj. kao proizvod vanbilasne izloženosti i faktora kreditne konverzije).

Kao **CCF**, odnosno faktor kreditne konverzije, Banka koristi vrijednosti definisane članom 128. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

##### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

##### Grupna procjena ECL (Nastavak)

Obračun obezvrijeđenja za plasmane na grupnoj osnovi vrši se prema formulama ispod za sve segmente, odnosno za sve klijente kod kojih je ne postoji objektivan dokaz obezvrijeđenja, ukoliko se radi o materijalno značajnim klijentima ili za klijente kod kojih postoji dokaz o obezvrijeđenju, ali čija izloženost nije materijalno značajna.

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 1 i za koje se obračunava očekivani kreditni gubitak na dvanaestomjesečnoj nivou na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

$$12EL = PD_s \cdot LGD_s \cdot EAD_s$$

12EL	Dvanaestomjesečni očekivani gubitak
EADs	Izloženost u momentu izvještajnog datuma
PDs	Vjerovatnoća ulaska u status neizvršenja obaveze prilagođena za buduća očekivanja
LGDs	Gubitak u slučaju defaulta tj. stopa oporavka koja ukazuje na to koji je dio (procenat) ugovora koji su se nalazili u statusu neizvršenja obaveze izašao na prirodan način (uzimajući u obzir i vrijednost kolatarala za pojedinačne ugovore) tokom datog vremenskog perioda

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 2 i 3, a za koje se obračun očekivanih kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskih instrumenata radi na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

a) Za izloženosti koje nijesu u default-u

$$LEL = \sum_{t=1}^{Ročnost} EAD_s[t] \cdot mPD_s[t] \cdot LGD_s[t]$$

gdje je:

LEL	očekivani kreditni gubitak za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta
mPDs[t]	za makroekonomska očekivanja kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija prilagođen vektor PD-a
LGDs[t]	Vektor LGD-a
EADs[t]	Vektor izloženosti kreditnom riziku

b) Za izloženosti u default-u

Upotrebljava se ista formula kao i u prethodnom dijelu s tim da je PD vektor=1 po svim tačkama krive.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

##### 3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi

Nakon što se izvrši selekcija pojedinačno značajnih plasmana i utvrdi postojanje jednog ili više objektivnih dokaza obezvrijeđenja potraživanja, obezvrijeđenje se procjenjuje na pojedinačnoj osnovi.

Iznos obezvrijeđenja u skladu sa MSFI se računa kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i sadašnje vrijednosti vjerovatnoćom ponderisanih scenarija procijenjenih novčanih tokova diskontovanih na sadašnju vrijednost odnosno vrijednost na dan izvještavanja.

Obezvrijeđenje (P<sub>ind</sub>) se na pojedinačnoj osnovi obračunava kao:

$$P_{ind} = CA - RA$$

gdje je:

CA	Knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva
RA	Iznos koji Banka očekuje da naplati po pojedinačno obezvrijeđenom sredstvu kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija. RA se definiše kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova CF <sub>t</sub> .

Obračun RA je prikazan u sljedećoj matematičkoj formuli:

$$RA = \sum_0^t \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

pri čemu je:

T	Očekivani period naplate potraživanja od strane Banke. Novčani tokovi se dodaju mjesečno.
---	---

Procjena iznosa koji Banka očekuje da naplati po pojedinačno obezvrijeđenom sredstvu se radi u skladu sa principom vjerovatnoćom ponderisanih pretpostavki, tako da Banka radi procjenu u dva različita scenarija kojima dodjeljuje vjerovatnoću i iznos naplate, a konačan iznos RA zbir iznosa naplate po scenariju ponderisanog sa njegovom vjerovatnoćom.

Faktor diskontovanja r označava inicijalno ugovorenu efektivnu kamatnu stopu obračunatu za određeni kredit ukoliko se radi o kreditu koji je klasifikovan u Stage 3, odnosno kreditno prilagođenoj efektivnoj kamatnoj stopi ukoliko se radi o POCI imovini.

Banka razmatra sljedeću vezu između godišnje EKS i mjesečne EKS:  $EKS_{p.m.} = (1 + EKS_{p.a.})^{1/12} - 1$

Procjena klijenta sastoji se od procjene budućih novčanih tokova. Očekivane buduće novčane tokove čine

- Budući novčani tokovi iz redovnog poslovanja; I
- Budući novčani tokovi iz naplate kolaterala.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

###### 3.8.8.2. Obračun obezvjeđenja (Nastavak)

###### Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi (Nastavak)

Za diskontovanje novčanih tokova koristi se efektivna kamatna stopa ili kreditnim rizikom prilagođena EKS (iskazana na mjesečnom nivou) u zavisnosti o kojem tipu imovine se radi. Za obračun obezvjeđenja stavki vanbilansa i diskontovanje novčanih tokova, efektivna kamatna stopa se može utvrditi na jedan od sljedećih načina:

- kod odobrenih, a neiskorišćenih kredita – postoji efektivna kamatna stopa i
- kod garancija, akreditiva i ostalih vanbilansnih potraživanja, Banka koristiti kamatnu stopu od 8%.

Dodatno, uzima se u obzir ročnost od 12-24 mjeseci, jer se smatra da bi se potencijalna vanbilansna stavka, ukoliko bi pala na teret Banke pretvorila u kredit, ročnosti 12-24 mjeseci i eventualno svi ostali uslovi koji bi uticali na visinu efektivne kamatne stope.

Sljedeći parametri koji se smatraju značajnim:

- Ugovorena efektivna kamatna stopa;
- Datum odobrenja i datum dospjeća plasmana;
- Očekivana naplata iz tokova gotovine (glavnica, kamata, naknada) iz originalnog plana otplate ili korigovanog u skladu sa docnjom ili iskustvom;
- Očekivana naplata iz kolaterala, ukoliko se naplata ne očekuje iz tokova redovnog poslovanja. Kolateral se unosi umanjjen za odgovarajuće umanjjenje odnosno „haircut“, definisan procedurom.

Uzimajući u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerojatniji izostanak kreditnog gubitka, Banka je definisala procenat od 0.1% kao minimalni iznos obezvjeđenja po pojedinačnoj partiji.

###### 3.8.8.3. Prezentacija

Obezvjeđenje za ECL u bilansu stanja se prikazuje na sljedeći način:

- Za finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti, obezvjeđenje umanjuje bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva;
- Za vanbilansne izloženosti (preuzete obaveze za nepovučene kredite i finansijske garancije) obezvjeđenje se priznaje kao rezerva u pasivi bilansa stanja;
- Za djelimično povučene kreditne linije, gdje Banka ne može odvojeno da identifikuje ECL, očekivani kreditni gubici su zajedno iskazani, kao odbitna stavka bruto knjigovodstvene vrijednosti povučenih kreditnih linija. Obezvjeđenje se evidentira u mjeri u kojoj kombinovani ECL premašuje bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstva;

Za dužničke instrumente koji su klasifikovani kao FVOCI obezveđenje se ne priznaje u bilansu stanja, budući da knjigovodstvena vrijednost ovih sredstava mora da bude jednaka njihovoj fer vrijednosti.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

##### 3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

##### 3.8.8.4. Rezervacije

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“, 134/21), Banka je dužna da, zavisno od vjerovatnoće ostvarivanja gubitka, stavku aktive klasifikuje u jednu od sljedećih klasifikacionih grupa:

- Klasifikaciona grupa A (Dobra aktiva) - klasifikuje se kredit i druga potraživanja kod kojih postoje čvrsto dokumentovani dokazi da će biti naplaćeni u skladu sa ugovorenim uslovima u punom iznosu;
- Klasifikaciona grupa B (Aktiva sa posebnom napomenom), sa podgrupama B1 i B2 - klasifikuje se kredit za koji postoji mala vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, ali taj kredit mora biti predmet posebne pažnje banke, jer bi potencijalni rizik, ukoliko ne bi bio adekvatno praćen, mogao da dovede do slabijih perspektiva u pogledu njegove naplate;
- Klasifikaciona grupa C (Substandardna aktiva), sa podgrupama C1 i C2 - klasifikuje se kredit za koji postoji visoka vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, zbog jasno utvrđenih slabosti koje ugrožavaju njegovu otplatu;
- Klasifikaciona grupa D (Sumnjiva aktiva) klasifikuje se kredit za koji je naplata u cjelosti, imajući u vidu kreditnu sposobnost dužnika, vrijednost i mogućnost realizacije kolaterala, malo vjerovatna;
- Klasifikaciona grupa E (Gubitak) klasifikuje se kredit koje će biti u potpunosti nenaplativ, ili će biti naplaćen u neznatnom iznosu.

Obračun rezervacija vrši se na mjesečnoj osnovi. Na osnovu urađene klasifikacije za stavke bilansne aktive i vanbilansne stavke, na mjesečnom nivou, Banka obračunava rezervacije za potencijalne gubitke, primjenom procenata iz sljedeće tabele:

Kategorija rizika	% rezervisanja	kašnjenja
A	0.5	<30
B1	2	31-60
B2	7	61-90
C1	20	91-150
C2	40	151-270
D	70	271-365
E	100	>365

Banka je dužna da utvrđuje razliku između iznosa rezervacija za potencijalne gubitke, obračunatog u skladu sa gore navedenom tabelom i zbira iznosa obezvjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, izračunatog u skladu sa odredbama Odluke kojima se propisuje način vrednovanja stavki aktive primjenom MSFI 9.

Pozitivna razlika između obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa obezvjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, predstavlja odbitnu stavku od redovnog osnovnog kapitala Banke.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna sredstva

Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna sredstva iskazani su na dan 31. decembra 2024. godine po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost primjenom sljedećih godišnjih stopa, s ciljem da se u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog vijeka trajanja. Obračun amortizacije počinje kada se sredstva stave u upotrebu.

	Stopa (%)	
	2024	2023
Građevinski objekti	1	1
Računari i računarska oprema	20	20
Namještaj i druga oprema	11	11
Vozila	15	15
Ulaganje u tuđe objekte	15	15
Nematerijalna ulaganja	20	20

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG” br. 80/04, 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24) vrijednost građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme i aplikativnih softvera primjenom regresivnog metoda za cijeli period, bez obzira na datum aktivacije. Građevinski objekti pripadaju grupi I na koju se primjenjuje stopa od 2,5%, dok su ostala sredstva, oprema i aplikativni softveri, raspoređeni u grupe od II do V, na koje se primjenjuju stope od 10% do 30%, s tim što je nematerijalna amortizacija izjednačena sa amortizacijom u računovodstvene svrhe.

#### 3.10. Investicione nekretnine

Ulaganja u nekretnine su materijalna osnovna sredstva koja se ne koriste neposredno za obavljanje djelatnosti, nego su nabavljena sa ciljem izdavanja na korišćenje ili za prodaju.

Investicione nekretnine se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti koju čine nabavna cijena i transakcioni troškovi nabavke. Naknadno procjenjivanje vrši se po modelu fer vrijednosti koja se temelji na tržišnoj vrijednosti. Dobici i gubici iz naknadnog odmjeravanja se priznaju u bilansu uspjeha.

#### 3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine

Na dan bilansa stanja, Upravni odbor Banke analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Banke. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvredjeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvredjenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine (Nastavak)

Gubitak po osnovu obezvređenja vrijednosti imovine priznaje se kao rashod tekućeg perioda i iskazuje se u okviru ostalih rashoda. Ako naknadno dođe do situacije da gubitak zbog obezvređenja priznat u ranijim godinama ne postoji ili se smanjio, vrijednost sredstva se povećava do revidirane procjene o njegovoj naknadivoj vrijednosti, ali tako da povećana vrijednost po kojoj se sredstvo vodi ne bude veća od vrijednosti po kojoj bi se sredstvo vodilo da nije bio u prethodnim godinama priznat utvrđeni gubitak zbog obezvređivanja sredstava.

Upravni odbor Banke smatra da ukupna vrijednost materijalne i nematerijalne imovine sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine nije precijenjena.

#### 3.12. Stečena aktiva

Stečena aktiva predstavlja imovinu koja je postala vlasništvo Banke po osnovu naplate potraživanja za plasmane koji su bili obezbijeđeni navedenom imovinom. Banka evidentira primljena sredstva po nižoj od bruto knjigovodstvene vrijednosti potraživanja ili tržišne vrijednosti sredstva obezbjeđenja umanjenoj za troškove prodaje.

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za ulaganja kreditnih institucija u nepokretnosti i osnovna sredstva („Sl. list CG“, br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15, 82/17, 72/19, 126/20 i 20/24) ukupna ulaganja kreditne institucije u nepokretnosti i osnovna sredstva ne smiju biti veća od iznosa redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije. Izuzetno, kreditna institucija može imati ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva i iznad nivoa redovnog osnovnog kapitala, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- iznos ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva koji prelazi iznos redovnog osnovnog kapitala, kreditna institucija tretira kao odbitnu stavku pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije;
- nakon umanjenja redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije izvršenog u skladu sa tačkom 1) ovog stava, nivo regulatornog kapitala i koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala kreditne institucije prelaze zakonom propisani minimum.

Za nepokretnost koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za potraživanja u postupku restrukturiranja duga, u stečajnom postupku, postupku likvidacije nad dužnikom kreditne institucije, u postupku reorganizacije dužnika u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, ili u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja, kreditna institucija je dužna da pri obračunavanju ukupnog iznosa ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva u obračun uključi 100% vrijednosti te nepokretnosti ako je od dana sticanja nepokretnosti proteklo više od dvije godine.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.13. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju onda kada:

- Banka ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu nastalu kao rezultat prethodnih događaja;
- u većoj mjeri je vjerovatno da će namirenje obaveze zahtijevati odliv sredstava; i
- iznos obaveze se može pouzdano procijeniti.

Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka potrebnih za izmirenje obaveza.

Rezervisanja se ponovo procjenjuju na datum svakog bilansa stanja i koriguju se na način da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ukoliko više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji generišu ekonomske koristi biti potreban za izmirenje date obaveze, rezervisanje se ukida kroz bilans uspjeha.

#### 3.14. Benefiti zaposlenima

##### 3.14.1. Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Banka je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Banka je, takođe, obavezna da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se evidentiraju na teret rashoda perioda na koji se odnose.

##### 3.14.2. Obaveze po osnovu otpremnina

Sadašnja vrijednost budućih obaveza u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom Crne Gore, kao što su otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, po procjeni Upravnog odbora Banke, nemaju materijalno značajnijeg efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini, ali, u skladu sa računovodstvenim propisima primjenljivim u Crnoj Gori, izvršena su rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih, primjenom aktuarskog obračuna.

#### 3.15. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, koja je obično jednaka nabavnoj vrijednosti, uključujući nastale transakcione troškove. U narednim periodima, obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha kao kamatni rashodi u period korišćenja kredita, primjenom metoda efektivne kamatne stope.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.16. Komisioni poslovi

Banka obavlja komisione poslove po principu Ugovora o poslovnoj saradnji, koji se zaključuje sa Komitentom sa jedne strane i sa Korisnikom kredita sa druge strane. Banka se po ovoj vrsti posla obavezuje da primi sredstva od Komitenta i da u svoje ime, a za njegov račun, zaključi Ugovor o komisionom kreditu sa Korisnikom kredita, i da mu ta sredstva u cjelosti stavi na raspolaganje. Korisnik kredita plaća kamatu prema ugovoru o komisionom kreditu u skladu sa planom otplate, dok Banka naplaćuje proviziju kao naknadu za vođenje komisionih poslova. Komisioni poslovi se razlikuju od kreditnih poslova zbog činjenice da Banka ne snosi kreditni rizik, koji je u potpunosti na strani komitenta. Iz ovog razloga, Banka ove poslove knjigovodstveno evidentira vanbilansno, dok se prihodi od provizije evidentiraju u bilansu uspjeha u okviru pozicije prihodi od naknada i provizija tokom perioda trajanja komisionog posla.

#### 3.17. Investicije u zavisna pravna lica po metodi kapitala

Banka priznaje zavisna pravna lica po metodi kapitala u skladu sa MRS 27. Inicijalno priznavanje ovih investicija se vodi po nabavnoj (istorijskoj vrijednosti). Metod nabavne vrijednosti podrazumeva da se učešće u kapitalu zavisnog, pravnog lica, evidentira po vrijednosti plaćenju za sticanje tog učešća i da se učešće iz godine u godinu vodi po nabavnoj vrijednosti, osim ukoliko dođe do obezvređenja tog učešća kada je, potrebno da se knjigovodstvena vrijednost svede na nadoknadivu vrijednost i istovremeno prizna gubitak od obezvređenja. Prema metodu nabavne vrijednosti promene na ukupnom kapitalu zavisnog pravnog lica (po osnovu rezultata, ili revalorizacionih rezervi), ne utiče na vrednovanje učešća u kapitalu u pojedinačnim finansijskim izvještajima matičnog društva. Prihod po osnovu uloga u kapitalu zavisnog pravnog lica priznaje se samo u slučaju donošenja odluke da se dobit raspodjeli na dividendu.

#### 3.18. Transakcije sa povezanim licima

Lica povezana sa Bankom su:

- 1) akcionari Banke koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu ili akcijama Banke sa pravom glasa;
- 2) članovi nadzornog ili upravnog odbora i prokuristi Banke;
- 3) lica odgovorna za rad kontrolnih funkcija, ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca, lice odgovorno za poslovanje sa pravnim licima, lice odgovorno za rad sa stanovništvom;
- 4) druga lica koja sa Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe ukazuju na značajan uticaj tih lica na poslovanje Banke, odnosno sadrži odredbe kojim se određuje nagrada za rad tih lica po posebnim kriterijumima koji se razlikuju od uslova za lica koja imaju zaključene standardne ugovore o radu, akoja nijesu lica iz tačke 1, 2 i 3 ovog stava;
- 5) pravno lice u kojem Banka, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke imaju značajno učešće;
- 6) pravno lice čiji je član organa upravljanja istovremeno i član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke;
- 7) pravno lice čiji član organa upravljanja ima 10% ili više akcija Banke sa pravom glasa;
- 8) član organa upravljanja društva koje je, direktno ili indirektno, matično ili zavisno društvo Banke;
- 9) lice koje djeluje za račun lica iz tač. 1 do 7 ovog stava u vezi sa poslovima iz kojih bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke;
- 10) lice koje sa licem iz tač. 1 do 8 ovog stava predstavlja povezano lice; i
- 11) član uže porodice fizičkih lica iz tač. 1 do 8 ovog stava.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

#### 3.18. Transakcije sa povezanim licima (Nastavak)

Članom uže porodice jednog lica smatra se:

- 1) bračni drug ili lice sa kojim to lice živi u zajednici koja je po zakonu izjednačena sa bračnom zajednicom;
- 2) djeca i usvojena djeca tog lica i lica iz tačke 1 ovog stava;
- 3) lice koje nema punu poslovnu sposobnost i koje je je pod starateljstvom tog lica.

Poslovanje sa povezanim licima je blize definisano Procedurom za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom. Ovom Procedurom se uređuju pojam povezanih lica i lica povezanih sa Bankom, ovlašćenja i odgovornosti u pogledu redovne identifikacije i evidencije povezanih lica, kao i svih lica povezanih sa Bankom i poslovnih aktivnosti i transakcija sa njima.

Identifikovanje mogućih veza između lica je sastavni dio procesa za odobravanje i praćenje kredita Banke. Utvrđivanje povezanih lica sprovodi se prilikom uspostavljanja poslovnog kontakta sa Klijentom. Služba prodaje – pravna i fizička lica je dužna da prikupi informacije i vjerodostojnu dokumentaciju o povezanim licima. Klijent dostavlja Banci Izjavu o povezanim licima, u kojoj navodi svoja povezana lica. Služba prodaje – pravna i fizička lica vrši praćenje Grupa povezanih lica u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke.

U sklopu Službe za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima, Kreditna analiza je dužna i odgovorna da preispita i verifikuje utvrđene grupe povezanih lica te identifikuje dodatne faktore povezanosti (kako po osnovu odnosa kontrole, tako i po osnovu ekonomske međupovezanosti/međuzavisnosti) i u skladu sa tim redefiniše grupe povezanih lica.

Služba prodaje – pravna i fizička lica i Služba za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima vrši praćenje lica povezanih sa Bankom u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke. Informaciju o poslovanju sa licima povezanim sa Bankom se mora učiniti dostupnom svim zaposlenim koji mogu obavljati poslovne transakcije sa ovim licima. O poslovanju sa licima povezanim sa Bankom odlučuje Upravni odbor Banke, uz saglasnost Nadzornog odbora Banke.

Prilikom posmatranja svake moguće transakcije sa povezanom stranom pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.

#### 3.19. Politika eksternalizacije

Banka je usvojila Politiku eksternalizacije kojom su definisani procesi uvođenja novih proizvoda i operativni rizici koji proizilazi iz aktivnosti koje je Banka povjerila trećim licima.

Upravljanje rizikom eksternalizacije funkcioniše višeslojnom evaluacijom pružalaca usluga, kao i redovnim godišnjim monitoringom kvaliteta eksternalizovanih kritičnih aktivnosti.

#### 4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Upravni odbor Banke vrši procjene i donosi pretpostavke koje utiču na vrijednost sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Računovodstvene procjene i pretpostavke se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. Najznačajnija korišćenja procjena i prosuđivanja su sljedeća:

##### 4.1. Obezvrjeđenje vrijednosti kredita

Banka prati i provjerava kvalitet kreditnog portfolia mjesečno, kako na individualnoj tako i na kolektivnoj osnovi, sa ciljem tekuće procjene potrebnog iznosa obezvrjeđenja. Prilikom određivanja visine obezvrjeđenja na individualnoj osnovi, Banka procjenjuje vrijednost budućih novčanih tokova, pored ostalog i iz sredstava obezvrjeđenja, koristeći određeni stepen umanjenja vrijednosti kolaterala (*haircuts*) i određeni period naplate.

Upravni odbor Banke koristi procjene bazirane na istorijskim gubicima za sredstva sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, kako bi se procijenio nivo umanjenja vrijednosti kolaterala i period naplate. Metodologija i pretpostavke koje se koriste u procjeni iznosa i perioda budućih novčanih tokova, pregledaju se redovno, kako bi se eliminisale sve razlike između procijenjenih gubitaka i stvarnih iskustava.

Stresno testiranje za kreditni rizik predviđa uticaj nepovoljnih makroekonomskih uslova na nenaplativost i stope gubitka. Na osnovu istorijskog iskustva, procjenjuje se veza između makroekonomskih faktora i faktora rizika i primjenjuje se referentna vrijednost za postojeće izloženosti kako bi se procijenila dodatna stopa nenaplativosti i obezvrjeđenja potrebnog da se odgovori na identifikovani rizik. Pretpostavka u ovim scenarijima je da se izloženost ne mijenja u toku jedne godine.

Kreditni koji nose manji rizik i krediti niže izloženosti provjeravaju se kolektivno.

##### 4.2. Obezvrjeđenje hartija od vrijednosti

Za procjenu obezvrjeđenja hartija od vrijednosti, Banka koristi sistem rejtinga međunarodno priznatih rejting agencija (Moody's, S&P, Fitch), kao i njihova istraživanja o državnom i korporativnom dugu.

U dijelu PD parametra (*Probability of Default*) koriste se direktno podaci iz navedenih istraživanja, pri čemu je uticaj procjena i pretpostavki nizak. Procjena LGD parametra (*Loss Given at Default*) za državni dug zasniva se na informacijama iz navedenih istraživanja za default ekonomija po karakteristikama najbližijih ekonomijama emitenata čije hartije od vrijednosti Banka ima u portfoliju. Za korporativni dug koriste se prosječne vrijednosti.

Najznačajnije pretpostavke odnose se na *forward-looking* informacije, pri čemu je Banka, vođena načelom opreznosti u periodu pojačane neizvjesnosti, koristila umjereno pesimistička scenarija u izradi modela.

#### **4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE (Nastavak)**

##### **4.3. Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu se dobija na osnovu objavljene tržišne cijene na datum vrednovanja.

Određivanje fer vrijednosti finansijske imovine i obaveza za koje ne postoji uočljiva tržišna cijena zahtijeva korišćenje različitih tehnika vrednovanja. Iako tehnike vrednovanja u dobroj mjeri odražavaju tržišne uslove na dan odmjerenja, isti se ipak mogu razlikovati od tržišnih uslova prije i poslije toga dana.

Za finansijske instrumente kojima se ne trguje često i koji imaju nisku cjenovnu transparentnost, fer vrijednost je manje objektivna i zahtijeva određene stepene varijacije u procjenjivanju koji zavise od likvidnosti, koncentracije, neizvjesnosti tržišnih faktora, cjenovnih pretpostavki i ostalih rizika koji utiču na određeni instrument. Promjena procjena tih faktora bi mogla uticati na prikazanu fer vrijednost finansijskih instrumenata.

##### **4.4. Dugoročne naknade zaposlenima**

Trošak dugoročnih benefita zaposlenih određen je na osnovu aktuarskog obračuna, uz primjenu aktuarskih pretpostavki: diskontna stopa, budući rast zarada u skladu sa stopom inflacije i napredovanja, i rast zarada po osnovu minulog rada, kao i promjene u broju zaposlenih koji stiču pravo za isplatu naknade. S obzirom na dugoročnu prirodu ovih planova, procjene su predmet značajne neizvjesnosti. Aktuarski obračun vrši nezavisni aktuar.

##### **4.5. Korisni vijek trajanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme**

Određivanje korisnog vijeka trajanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja.

##### **4.6. Sudski sporovi**

Banka vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.

## 4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE (Nastavak)

### 4.7. Procjene vezane za lizing

#### 4.7.1. Procjena perioda trajanja ugovora o zakupu na neodređeno

Banka ima ugovore o zakupu poslovnih prostora u kojima obavlja djelatnost sklopljene na neodređeno vrijeme. Upravni odbor Banke vrši procjenu očekivanog trajanja ugovora na bazi raspoloživih informacija. Procjene se revidiraju na svaki period izvještavanja ili ako postoje značajne promjene ugovornih uslova.

#### 4.7.2. Procjena inkrementalne stope zaduživanja (diskontna stopa)

Banka nije u mogućnosti da odredi implicitnu stopu lizinga, stoga u odmjeravanju obaveze za lizing koristi inkrementalnu stopu zaduživanja. Inkrementalna stopa zaduživanja odražava stopu po kojoj bi Banka mogla da pozajmi sredstva neophodna da kupi imovinu koja je predmet zakupa, u sličnim ekonomskim okolnostima.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA

### 5.1. Uvod

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama CBCG, Banka je u svom poslovanju naročito izložena ili može biti izložena sljedećim rizicima:

1. Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:
  - Kreditni rizik u užem smislu;
  - Kreditni rizik druge ugovorne strane;
  - Rizik razvodnjavanja;
  - Valutno indukovani kreditni rizik;
  - Kamatno indukovani kreditni rizik;
  - Rizik koncentracije;
  - Rezidualni rizik;
  - Rizik povezan sa sekjuritizacijom;
  - Rizik zemlje;
  - Rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA) i
  - Rizik poravnanja/isporuke.
2. Tržišni rizici:
  - Devizni rizik;
  - Pozicijski rizik;
  - Robni rizik i
  - Rizik kamatnih stopa koji proizilazi iz knjige pozicija kojima se ne trguje (IRRBB).
3. Operativni rizici:
  - Operativni rizik;
  - Rizik povezan sa eksternalizacijom;
  - Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda i
  - Rizik modela

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.1. Uvod (Nastavak)

4. Rizik likvidnosti
  - Rizik likvidnosti
5. Ostali rizici:
  - Rizik prekomjernog finansijskog leveridža;
  - Reputacioni rizik;
  - Strateški rizik i
  - Rizik poslovnog i makroekonomskog okruženja (Uticaj eksternih faktora).

Svi identifikovano rizici, kao i rizici koje Banka smatra značajnim, dati su u pregledu ispod:

<b>Značajni rizici</b>	<b>Rizici koji nijesu značajni</b>
<p>Sljedeći rizici banke su ocijenjeni kao značajni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditni rizik u užem smislu;</li> <li>2. Rizik zemlje;</li> <li>3. Rezidualni rizik;</li> <li>4. Rizik koncentracije;</li> <li>5. Kreditni rizik druge ugovorne strane;</li> <li>6. Devizni rizik;</li> <li>7. Operativni rizik;</li> <li>8. Rizik zemlje;</li> <li>9. Rezidualni rizik;</li> <li>10. Kamatni rizik iz pozicija kojima se ne trguje i</li> <li>11. Rizik likvidnosti.</li> </ol>	<p>Sljedeći rizici banke su razmatrani ali nijesu materijalno značajni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutno indukovani kreditni rizik;</li> <li>2. Kamatno indukovani rizik;</li> <li>3. Rizik povezan sa eksternalizacijom;</li> <li>4. Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda;</li> <li>5. Rizik modela;</li> <li>6. Reputacioni rizik i</li> <li>7. Strateški rizik.</li> </ol>

Glavna odgovornost banke je da identifikuje, procjeni, ublažava i vrši nadzor nad rizicima. U tom smislu, uspostavljena je adekvatna organizaciona struktura i definisani su procesi identifikovanja, procjene, upravljanja, praćenja i izvještavanja o riziku.

Politikom za upravljanje kreditnim rizikom definisane su uloge i odgovornosti za upravljanje kreditnim rizikom u banci, opšta procjena rizika, podobni dužnici i vrste kreditnih izloženosti, principi organizacije kreditnog poslovanja, principi uključeni u kreditne operacije (transakcije), praćenje kreditne izloženosti, praćenje obrade kredita, sistem ranog upozorenja, intezivirano praćenje kreditne izloženosti, tretman nekvalitetnih kredita, restrukturiranje kreditne izloženosti, rezervisanja za kreditne gubitke i otpis izloženosti, upravljanje prtfolijom, rizici povezani sa kreditnim rizikom kao i zahtjevi za izvještavanjem. Odgovarajući opisi poslova svih organizacionih djelova, Odbora kao i organa odlučivanja i nadzora, jasna raspodjela ovlašćenja za donošenje odluka, kao i procedure i smjernice za respektivne operativne oblasti da bi se pomoglo u implementaciji politike i osiguralo da su ciljevi ove politike ostvareni u potpunosti i na svim nivoima.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.1. Uvod (Nastavak)

U svrhu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, Banka se pridržava sljedećih principa:

- Proces identifikacije, mjerenja, ublažavanja i praćenja rizika likvidnosti vrši se na kontinuiranoj osnovi za sve valute (denominovano u EUR);
- Analiza faktora likvidnosti kao i stabilnosti odnosno volatilnosti depozita se zasniva na istorijskim podacima i
- Upravljanje rizikom likvidnosti se obavlja odgovorno, konzervativno i u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i Politikom Banke za upravljanje rizikom likvidnosti, zahtjevima regulatora u vezi sa upravljanjem rizikom likvidnosti i uz maksimalno poštovanje principa za transparentno upravljanje i superviziju rizika likvidnosti, predloženih od strane Bazelskog komiteta za superviziju banaka.

Strategije politike, procedure i druga akta za upravljanje rizicima su dizajnirana da identifikuju i analiziraju rizike, da definišu odgovarajuće limite i kontrole za upravljanje rizicima, kao i da prate izloženost Banke pojedinim rizicima. Akta za upravljanje rizicima su predmet redovne kontrole u cilju adekvatnog odgovora na nastale promjene na tržištu, proizvodima i uslugama.

Služba za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima odgovorna je za praćenje izloženosti Banke pojedinim rizicima.

### 5.2. Kreditni rizik

Banka je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Banci izmire u potpunosti i na vrijeme. Kreditni rizik je identifikovan kao najznačajniji rizik u portfoliju Banke.

Poslovi prodaje su odvojeni od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Izraz kreditni rizik se primjenjuje na sve ispod navedene podvrste rizika u okviru grupe Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:

- Kreditni rizik u užem smislu;
- Rizik druge ugovorne strane i rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA rizik);
- Valutno-indukovani kreditni rizik;
- Kamatno-indukovani kreditni rizik;
- Rizik zemlje;
- Rezidualni rizik;
- Rizik koncentracije i
- Rizik povezan sa sekjuritizacijom.

Politika za upravljanje kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom u Banci uređuje kreditni rizik u užem smislu (klasičan kreditni rizik - rizik povezan sa kreditnom izloženošću klijenta), kao i rizik zemlje, rezidualni rizik, valutno indukovani kreditni rizik i kamatno indukovani kreditni rizik. Ostalim rizicima iz grupe Banka nije izložena.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Sljedeći principi karakterišu pristup Banke upravljanju kreditnim rizikom:

- Intenzivno analiziranje kapaciteta za zaduživanje klijenata banaka;
- Pažljivo dokumentovanje analiza kreditnog rizika i procesa uključenih u kreditne operacije, obezbjeđujući da obavljene analize mogu razumeti i treće strane sa adekvatnim znanjem;
- Izbjegavanje prezaduživanja klijenata banke;
- Izgradnja ličnog i dugoročnog odnosa sa klijentom i održavanje redovnog kontakta;
- Sistematsko praćenje otplate kreditne izloženosti;
- Sistematsko praćenje kašnjenja u otplati;
- Sistematska naplata iz kolaterala u slučaju neizvršenja obaveza;
- Implementacija i sprovođenje pažljivo osmišljenih i dobro dokumentovanih procesa;
- Primjena principa „četvoro očiju“ i
- Ulaganje u dobro obučeno i visoko motivisano osoblje.

Banka mjeri, upravlja, prati i izvještava o riziku koncentracije kojem je izložena i nastoji da identifikuje rizike koncentracije kada planira ulazak u nove aktivnosti, posebno one koje proizilaze iz novih proizvoda i tržišta. Banka vrši stalnu procjenu i prilagođavanje poslovnih i strateških ciljeva kako bi izloženost banke riziku koncentracije bila usklađena sa sklonošću banke preuzimanju rizika koji je definisan RAF-om i RAS-om.

Banka je definisala pokazatelje koje prati prilikom upravljanja rizikom koncentracije, kao i limite i tehnike smanjenja istog u Politici upravljanja rizikom koncentracije.

Rizik zemlje predstavlja vjerovatnoću ostvarivanja gubitka za Banku zbog nemogućnosti naplate potraživanja od lica izvan Crne Gore, iz razloga koji su vezani za politički, socijalni i ekonomski ambijent države u kojoj se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika.

Banka mjeri izloženost riziku zemlje za sve zemlje u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke.

U obračun ukupne izloženosti prema jednoj zemlji dužnika uključuju se krediti, akcije, dužničke hartije od vrijednosti, ulaganja u kapital, sredstva na korespondentskim računima, finansijski derivati, garancije i druge bezuslovne vanbilansne obaveze.

Banka je dužna da sve zemlje dužnika rangira u jednu od sljedećih rizičnih kategorija:

- nerizične zemlje;
- zemlje niskog rizika;
- zemlje srednjeg rizika i
- zemlje visokog rizika.

Zemlja dužnika u odnosu na koju ne postoji rizik zemlje rangira se u kategoriju nerizičnih zemalja.

Zemlja dužnika u odnosu na koju postoji rizik zemlje, ali ne postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja banke, rangira se u kategoriju zemalja niskog ili srednjeg rizika, u zavisnosti od visine rizika zemlje.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Zemlja dužnika za koju postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja ili stvarni problemi naplate potraživanja rangiraju se u kategoriju zemalja visokog rizika.

Služba za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima prati rejtinge zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke, u skladu sa metodologijom dugoročnog kreditnog rejtinga Standard & Poors-a. Na bazi pomenutih rejtinga Služba vrši kategorizaciju zemalja prema nivou rizika, i shodno tome definiše poštovanje limita izloženosti.

Rejtinzi zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke se prate na najmanje kvartalnom nivou prilikom sagledavanja izloženosti riziku zemlje. Izuzetno, u slučaju promjena i događaja u zemlji dužnika, po osnovu kojih tu zemlju treba rangirati u kategoriju zemalja visokog rizika, banka je dužna da odmah po nastanku tih događaja izvrši rangiranje te zemlje u kategoriju zemalja visokog rizika.

**Rezidualni rizik (Residual risk)** je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zato što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na umanjenje rizika kojima je banka izložena pri čemu je strukturiran kroz dva osnovna elementa i to:

1. Rizik sekundarnih izvora naplate – vrijednost kolaterala, korektivni faktori na vrijednost kolaterala, rizik naplate nakon nastupanja statusa neispunjavanja obaveza (post-default naplate odn. prinudne naplate i sl.), kao i
2. Nadekvatnosti u sistemu naplate potraživanja kroz ostvarenu vremensku dinamiku naplate potraživanja (smanjenje fer vrijednosti potraživanja, uključujući i vrijednost kolaterala, zbog sporosti i neefikasnosti sistema naplate).

Katalogom kolaterala definisano je da će Banka nastojati da obezbijedi prvoklasan ili primjeren kolateral. Kako u portfoliju Banke postoji značajan dio potraživanja koja su obezbijedena prvoklasnim kolateralom kod primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika poseban akcenat stavljen je na primjerenim kolateralima.

Primjerenim instrumentom obezbjeđenja naplate potraživanja smatraju se adekvatna jemstva i garancije kao i konstituisanje hipoteke ili fiducije u korist Banke na nepokretnostima koje po načinu korišćenja predstavljaju stambeni ili poslovni prostor, ukoliko su ispunjeni slijedeći uslovi:

- da je plasman odobren u skladu sa načelima stabilnog i sigurnog bankarskog poslovanja;
- da su nepokretnosti bez stvarnih i pravnih opterećenja (tereti i ograničenja);
- da Banka ima prvenstvo u redoslijedu naplate potraživanja;
- da je objektivno procijenjena vrijednost nepokretnosti u skladu sa minimalnim procentima navedenim u okviru Kataloga kolaterala; i
- da se nepokretnost može prodati u roku koji ne ugrožava likvidnost Banke;
- da je nepokretnost osigurana za slučaj nastupanja štetnih događaja (požari, poplave i sl.) za cijelo vrijeme trajanja plasmata, a polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

#### Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik

Banka je u okviru upravljanja kreditnim rizikom dužna da naročito mjeri izloženost, i upravlja:

- Kamatno indukovanim kreditnim rizikom; i
- Valutno indukovanim kreditnim rizikom.

Kamatno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su vezane uz promjenljivu kamatnu stopu.

Valutno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su nominovane u stranoj valuti ili koje su vezane uz stranu valutu.

Banka će u kontekstu upravljanja valutno i/ili kamatno indukovanim kreditnim rizikom sprovesti sledeće aktivnosti:

- utvrđivanje dužnika zbog kojih je značajno izložena ovim rizicima;
- procenjivanje uticaja značajnog porasta iznosa otplate duga u slučaju značajnih negativnih oscilacija kamatne stope/deviznog kursa na kreditnu sposobnost dužnika;
- obračunavanje umanjenja vrijednosti i rezervisanja izloženosti koje su podložne ovim rizicima, a u slučaju promjena deviznog kursa ili kamatnih stopa; i
- povezivanje kreditne izloženosti i referentnog instrumenata zaštite koje koristi kreditna institucija, ako je primjenjivo; i
- sprovođenje testiranja otpornosti na stres.

Trenutna izloženost Banke po osnovu valutno indukovanog i kamatno indukovanog kreditnog rizika je minimalna, uzevši u obzir veličinu portfolija izloženosti denominovanih u stranoj valuti odnosno veličinu portfolija izloženosti ugovorenih sa promjenljivom kamatnom stopom te iste Banka ne identifikuje kao značajne rizike okvira redovnog godišnjeg popisa rizika za potrebe utvrđivanja značajnih rizika.

Banka vrši rezervisanja za očekivane kreditne gubitke kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po MSFI 9 (Napomena 3.3.8). Značajne promjene u privredi, odnosno stanju pojedinih privrednih grana koje čine osnov kreditnog portfolija Banke, mogle bi dovesti do gubitaka koji se razlikuju od gubitaka po osnovu kojih je izvršeno rezervisanje na dan bilansa stanja. Stoga Upravni odbor Banke oprezno upravlja izloženošću kreditnom riziku.

#### 5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom

Izloženost kreditnom riziku ispoljava se kao rizik finansijskog gubitka koji nastaje kao posljedica nemogućnosti dužnika da ispuni sve ugovorene obaveze prema Banci. Strateško opredjeljenje Banke usmjereno je na osiguranju optimalne diversifikacije rizika i izvora prihoda u pravcu povećanja rentabilnosti i segmentu pružanja postojećih proizvoda i usluga, kao i promovisanju i afirmaciji novih. Banka upravlja preuzetim kreditnim rizikom tako što određuje limite u odnosu na velike kredite, pojedinačne korisnike kredita i povezana lica. Pomenuti rizici se kontinuirano prate i predmet su stalne kontrole.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

#### Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik (Nastavak)

##### 5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom (Nastavak)

Upravljanje izloženosti kreditnom riziku vrši se redovnom analizom sposobnosti korisnika kredita i potencijalnih korisnika kredita da otplaćuju obaveze po osnovu kamate i glavnice.

Kreditne izloženosti pod intenzivnim praćenjem su izloženosti kod kojih je identifikovano povećanje rizika neispunjavanja obaveza – odnosno ako su kategorisane kao izloženosti sa povećanim kreditnim rizikom. Kreditna izloženost se klasifikuje kao izloženost sa povećanim kreditnim rizikom ukoliko ispunjava neki od sljedećih uslova:

- Klijent u kontinuitetu (posljednja 3 mjeseca) ima kašnjenje preko 30 dana, a manje od 90 dana
- Račun klijenta je u blokadi preko 30 dana u posljednja 3 mjeseca;
- Neuredno izmirivanje poreskih obaveza – klijent se nalazi na listama najvećih poreskih dužnika koje objavljuje poreska uprava;
- Klijent ima povezano/a lica koja su u statusu neispunjavanja obaveza (default) kod Banke;
- Restrukturirane kreditne izloženosti koje nijesu u statusu neispunjavanja obaveza;
- Višestruke restrukturirane kreditne izloženosti koje nisu u kašnjenju; i
- Drugi razlozi.

Banka definiše i sprovodi proceduru kojom se obezbjeđuje primjena intenziviranog praćenja/ upravljanja za sve kreditne izloženosti koje ispunjavaju jedan ili više navedenih pokazatelja.

U tom smislu, Banka formira adekvatnu listu praćenja („watch“ listu).

#### ***Preuzete i potencijalne obaveze po osnovu kredita***

Primarna svrha ovih instrumenata je da se obezbijedi da sredstva budu dostupna klijentu u skladu sa zahtjevima. Garancije i aktivirani akreditivi predstavljaju neopozive garancije Banke da će izvršiti plaćanje u slučaju da klijent ne može da ispuni svoje obaveze prema trećim stranama, i stoga nose isti kreditni rizik kao i krediti.

##### 5.2.2. Rezervisanja za kreditne gubitke po osnovu obezvrjeđenja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori

Za stavke bilansne aktive i vanbilansa po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku, Banka vrši procjenu obezvrjeđenja (za stavke bilansne aktive), odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke). U skladu sa metodologijom, Banka je sva finansijska sredstva podijelila u grupe (portfolija) sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, a imajući u vidu trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija, segmentacija je izvršena na: plasmane pravnim licima i preduzetnicima i plasmane stanovništvu. Banka na dan izvještavanja, utvrđuje da li je došlo do obezvrjeđenja finansijskog sredstva. Objektivni dokazi koji ukazuju da je došlo do obezvrjeđenja plasmana su objašnjeni u Napomeni 3.8.8.

## 5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

#### 5.2.3. Maksimalna izloženost kreditnom riziku

U nastavku je dat prikaz finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku (iznosi obuhvataju cjelokupna potraživanja, uključujući kamate i vremenska razgraničenja):

u hiljadama EUR

I Pregled aktive	31. decembar 2024.		31. decembar 2023.	
	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Novčana sredstva i računi				
depozita kod centralnih banaka	50.884	50.884	78.262	78.262
Kreditni i potraživanja od banaka	37.267	37.247	30.232	30.225
Kreditni i potraživanja od klijenata	173.402	165.583	176.477	168.052
Hartije od vrijednosti	98.879	97.955	116.758	115.782
Ostala finansijska sredstva	1.630	1.607	538	514
Ostala sredstva	2.089	1.774	2.953	2.596
	<b>364.151</b>	<b>355.050</b>	<b>405.220</b>	<b>395.431</b>
II Vanbilansne stavke				
Preuzete neopozive obaveze	7.411	7.194	5.098	4.984
Plative garancije	15.125	14.384	8.071	7.895
Činidbene garancije	4.584	4.548	1.996	1.988
	<b>27.120</b>	<b>26.126</b>	<b>15.165</b>	<b>14.867</b>
<b>Ukupno (I+II)</b>	<b>391.271</b>	<b>381.176</b>	<b>420.385</b>	<b>410.298</b>

Tipovi instrumenata obezbjeđenja su:

- depoziti;
- pravo zaloge na industrijskim mašinama, hartijama od vrijednosti, zalihama i vozilima;
- hipoteke na nepokretnostima i fiducijarni prenos vlasništva;
- mjenice;
- ovlašćenja;
- administrativne zabrane;
- žiranti i
- polise osiguranja.

Katalogom prihvatljivih kolaterala definišu se tipovi kolaterala (instrumenti osiguranja naplate plasmana Banke) i utvrđuje se koje stvari i prava imaju tretman kolaterala, odnosno koje stvari i prava i pod kojim uslovima Banka uzima u obzir prilikom analize i procjene kreditnog rizika dužnika. Upravljanje kreditnim rizikom na taj način se djelimično kontroliše.

Uzimajući u obzir rizik promjene vrijednosti kolaterala, prilikom procjenjivanja novčanih tokova iz kolaterala, Banka na sve nepokretnosti primjenjuje hair-cut od najmanje 30%, pa do 100% zavisno od tipa kolaterala i lokacije, dok se na kolateral u vidu zaloge na pokretnim stvarima primjenjuje hair-cut od 90%.

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti****Kreditni i potraživanja od banaka i klijenata - staging**

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obezvrjeđenja za glavnice potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za kredite i potraživanja od banaka i klijenata:

*u hiljadama EUR*

31.12.2024	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Gotovinski	7.714	269	131	8.114	214	7	120	341	7.773
Stambeni	163	-	186	349	-	-	75	75	274
Kreditne kartice	489	204	126	819	4	-	23	27	792
Ostalo	65	206	236	507	-	37	207	244	263
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>8.431</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>9.789</b>	<b>218</b>	<b>44</b>	<b>425</b>	<b>687</b>	<b>9.102</b>
Velika i srednja preduzeća	110.222	22.960	4.288	137.470	1.979	918	3.187	6.084	131.386
Država	23.860	-	-	23.860	255	-	-	255	23.605
Ostalo	272	-	-	272	1	-	-	1	271
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>134.354</b>	<b>22.960</b>	<b>4.288</b>	<b>161.602</b>	<b>2.235</b>	<b>918</b>	<b>3.187</b>	<b>6.340</b>	<b>155.262</b>
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>142.785</b>	<b>23.639</b>	<b>4.967</b>	<b>171.391</b>	<b>2.453</b>	<b>962</b>	<b>3.612</b>	<b>7.027</b>	<b>164.364</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>37.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.267</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>37.247</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti****Hartije od vrijednosti – staging**

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obezvrjeđenja za glavnice potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za hartije od vrijednosti:

31.12.2024	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Ministarstvo finansija Crne Gore	52.586	-	-	52.586	561	-	-	561	52.025
<b>Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b>52.586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.586</b>	<b>561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>561</b>	<b>52.025</b>
Ministarstvo finansija Crne Gore	27.002	-	-	27.002	294	-	-	294	26.708
Egypt Govern Cairo, Egypt Pemex-	-	2.455	-	2.455	-	58	-	58	2.397
PetroleosMexicanos Mexico City	-	985	-	985	-	1	-	1	984
Republic of Albania Tirana	997	-	-	997	2	-	-	2	995
Sava Re dd Ljubljana	443	-	-	443	-	-	-	-	443
Francuska Paris	5.962	-	-	5.962	-	-	-	-	5.962
European Union Luxembourg	6.970	-	-	6.970	-	-	-	-	6.970
<b>*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>	<b>41.374</b>	<b>3.440</b>	<b>-</b>	<b>44.814</b>	<b>296</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>355</b>	<b>44.459</b>
<b>Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>	<b>93.960</b>	<b>3.440</b>	<b>-</b>	<b>97.400</b>	<b>857</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>916</b>	<b>96.484</b>

\*Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2024. godine iznose EUR 355 hiljade.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartije od vrijednosti (Nastavak)

Kreditni i potraživanja od banaka i klijenata – staging

u hiljadama EUR

31.12.2023	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Gotovinski	6.236	384	389	7.009	195	31	366	592	6.417
Stambeni	268	5	195	468	-	-	78	79	390
Kreditne kartice	648	54	9	711	4	2	6	13	698
Ostalo	91	360	254	706	1	71	206	277	428
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>7.242</b>	<b>804</b>	<b>848</b>	<b>8.894</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	<b>656</b>	<b>961</b>	<b>7.934</b>
Velika i srednja preduzeća	91.755	37.350	6.054	135.159	1.446	605	4.329	6.380	128.778
Država	30.167	-	-	30.167	328	-	-	328	29.839
Ostalo	349	-	10	359	3	-	1	4	355
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>122.271</b>	<b>37.350</b>	<b>6.064</b>	<b>165.685</b>	<b>1.778</b>	<b>605</b>	<b>4.330</b>	<b>6.713</b>	<b>158.972</b>
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>129.514</b>	<b>38.153</b>	<b>6.912</b>	<b>174.579</b>	<b>1.978</b>	<b>710</b>	<b>4.986</b>	<b>7.674</b>	<b>166.906</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>30.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.232</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>30.225</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

## Hartije od vrijednosti – staging

31.12.2023	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Ministarstvo finansija Crne Gore	65.791	-	-	65.791	576	-	-	576	65.215
<b>Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b>65.791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.791</b>	<b>576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>65.215</b>
Ministarstvo finansija Crne Gore	25.169	-	-	25.169	298	-	-	298	24.871
Egypt Govern Cairo, Egypt Pemex- PetroleosMexicanos	-	2.037	-	2.037	-	78	-	78	1.959
Mexico City	-	939	-	939	-	3	-	3	936
Republic of Albania Tirana	990	-	-	990	8	-	-	8	982
Sava Re dd Ljubljana	398	-	-	398	-	-	-	-	398
Holandija Netherlands	4.970	-	-	4.970	-	-	-	-	4.970
Republic of Frankfurt	10.952	-	-	10.952	-	-	-	-	10.952
Republic of Austria	3.954	-	-	3.954	-	-	-	-	3.954
<b>*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>	<b>46.433</b>	<b>2.976</b>	<b>-</b>	<b>49.409</b>	<b>306</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>387</b>	<b>49.022</b>
<b>Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>	<b>112.224</b>	<b>2.976</b>	<b>-</b>	<b>115.200</b>	<b>882</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>963</b>	<b>114.237</b>

\* Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2023. godine iznose EUR 387 hiljade.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o izloženosti potraživanja po osnovu glavnice kreditnom riziku po sektorima i kategorijama potraživanja, stage-u i broju dana kašnjenja u otplati dospjelih obaveza:

## Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 1

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	7.374	340	-	-	-	7.714
Stambeni	124	39	-	-	-	163
Kreditne kartice	42	447	-	-	-	489
Ostalo	64	1	-	-	-	65
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>7.604</b>	<b>827</b>	-	-	-	<b>8.431</b>
Velika i srednja preduzeća	107.648	2.573	-	-	-	110.221
Država	23.860	-	-	-	-	23.860
Ostalo	273	-	-	-	-	273
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>131.781</b>	<b>2.573</b>	-	-	-	<b>134.354</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>139.385</b>	<b>3.400</b>	-	-	-	<b>142.785</b>
	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni bankama</b>	<b>37.267</b>	-	-	-	-	<b>37.267</b>
31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	5.012	1.224	-	-	-	6.236
Stambeni	110	157	-	-	-	268
Kreditne kartice	41	606	-	-	-	648
Ostalo	42	49	-	-	-	91
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>5.206</b>	<b>2.037</b>	-	-	-	<b>7.243</b>
Velika i srednja preduzeća	89.082	2.673	-	-	-	91.755
Država	30.167	-	-	-	-	30.167
Ostalo	349	-	-	-	-	349
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>119.598</b>	<b>2.673</b>	-	-	-	<b>122.271</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>124.804</b>	<b>4.710</b>	-	-	-	<b>129.514</b>
	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni bankama</b>	<b>30.232</b>	-	-	-	-	<b>30.232</b>

Banka je pravovremeno, bez kašnjenja, ostvarila sve novčane tokove iz kupljenih hartija od vrijednosti.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 2

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	183	16	67	2	-	268
Stambeni	-	-	-	-	-	-
Kreditne kartice	5	-	-	199	-	204
Ostalo	121	-	-	85	-	206
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>309</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>286</b>	-	<b>678</b>
Velika i srednja preduzeća	21.096	858	1.007	-	-	22.961
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>21.096</b>	<b>858</b>	<b>1.007</b>	-	-	<b>22.961</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>21.405 16.622</b>	<b>874 793</b>	<b>1.074 -</b>	<b>286 -</b>	-	<b>23.639 17.415</b>
<b>Kreditni bankama</b>	-	-	-	-	-	-
31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	10	364	9	-	-	384
Stambeni	5	-	-	-	-	5
Kreditne kartice	8	7	10	30	-	54
Ostalo	344	17	-	-	-	360
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>367</b>	<b>388</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	-	<b>804</b>
Velika i srednja preduzeća	35.472	1.874	-	4	-	37.350
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>35.472</b>	<b>1.874</b>	-	<b>4</b>	-	<b>37.350</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>35.840 34.231</b>	<b>2.261 1.039</b>	<b>19 -</b>	<b>33 -</b>	-	<b>38.153 35.270</b>
<b>Kreditni bankama</b>	-	-	-	-	-	-

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	3	13	8	3	104	131
Stambeni	-	159	-	-	27	186
Kreditne kartice	1	18	-	-	107	126
Ostalo	-	31	-	-	205	236
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>4</b>	<b>221</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>443</b>	<b>679</b>
Velika i srednja preduzeća	1.471	-	-	-	2.817	4.288
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>1.471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.817</b>	<b>4.288</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>1.475</b>	<b>221</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3.260</b>	<b>4.967</b>
	<b>1.367</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.856</b>	<b>3.413</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31.12.2023	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	9	34	1	-	345	389
Stambeni	-	168	-	-	27	195
Kreditne kartice	1	1	-	-	7	9
Ostalo	-	51	-	-	204	255
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>10</b>	<b>255</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>582</b>	<b>848</b>
Velika i srednja preduzeća	1.361	420	-	608	3.664	6.054
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	10	-	-	-	10
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>1.361</b>	<b>431</b>	<b>-</b>	<b>608</b>	<b>3.664</b>	<b>6.064</b>
<b>Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani</b>	<b>1.371</b>	<b>686</b>	<b>1</b>	<b>609</b>	<b>4.246</b>	<b>6.912</b>
	<b>749</b>	<b>626</b>	<b>-</b>	<b>609</b>	<b>2.489</b>	<b>4.473</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o obezvrjeđenim potraživanjima po danima docnje (glavnica potraživanja i odgovarajući iznos ECL-a):

## Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

## u hiljadama EUR

31.12.2024	Bruto kredit	Obezvrjeđenje Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obezvrjeđenje Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
Gotovinski	8.113	341	16	120	1.61%	565
Stambeni	349	75	182	74	53.30%	391
Kreditne kartice	820	27	-	23	15.37%	109
Ostalo	507	244	234	207	46.55%	832
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>9.789</b>	<b>687</b>	<b>432</b>	<b>424</b>	<b>6.94%</b>	<b>1.897</b>
Velika i srednja preduzeća	137.469	6.084	2.981	3.187	3.12%	8.001
Država	23.860	255	-	-	0.00%	-
Ostalo	273	1	-	-	0.00%	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>161.602</b>	<b>6.340</b>	<b>2.981</b>	<b>3.187</b>	<b>2.65%</b>	<b>8.001</b>
<b>Ukupno krediti klijentima</b>	<b>171.391</b>	<b>7.027</b>	<b>3.413</b>	<b>3.611</b>	<b>2.90%</b>	<b>9.898</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>37.267</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)**

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2023	Bruto kredit	Obezvrjeđenje	Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obezvrjeđenje Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
Gotovinski	7.009	592	389	234	366	5.55%	950
Stambeni	468	79	195	192	78	41.67%	391
Kreditne kartice	711	13	9	-	6	1.27%	3
Ostalo	706	277	254	254	206	35.98%	840
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>8.894</b>	<b>961</b>	<b>848</b>	<b>680</b>	<b>656</b>	<b>9.53%</b>	<b>2.183</b>
Velika i srednja preduzeća	135.159	6.380	6.054	3.793	4.329	4.48%	9.550
Država	30.167	328	-	-	-	0.00%	-
Ostalo	359	4	10	-	1	2.79%	140
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>165.685</b>	<b>6.713</b>	<b>6.064</b>	<b>3.793</b>	<b>4.330</b>	<b>3.66%</b>	<b>9.690</b>
<b>Ukupno krediti klijentima</b>	<b>174.579</b>	<b>7.674</b>	<b>6.912</b>	<b>4.473</b>	<b>4.986</b>	<b>3.96%</b>	<b>11.873</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>30.232</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)**

U tabelama u nastavku dat je prikaz kretanja kredita i potraživanja od klijenata po Stage-vima u 2024. godini, za iznose glavnice potraživanja i očekivanih kreditnih gubitaka:

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>Stage 1</b>	<b>Stage 2</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Stanje 31.12.2023.</b>	<b>129.514</b>	<b>38.153</b>	<b>6.912</b>	<b>174.579</b>
Nova potraživanja	47.220	1.753	-	48.973
Smanjenje / Otplata potraživanja	(31.057)	(19.019)	(2.085)	(52.161)
Prelazak u Stage 1	3.389	(3.284)	(105)	-
Prelazak u Stage 2	(928)	968	(40)	-
Prelazak u Stage 3	(1)	(22)	23	-
<b>Stanje 31.12.2024.</b>	<b>148.137</b>	<b>18.549</b>	<b>4.705</b>	<b>171.391</b>
<i>u hiljadama EUR</i>	<b>Stage 1</b>	<b>Stage 2</b>	<b>Stage 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Stanje 31.12.2023.</b>	<b>1.978</b>	<b>710</b>	<b>4.986</b>	<b>7.673</b>
Nova potraživanja	1.520	221	-	1.741
Smanjenje / Otplata potraživanja	(1.117)	56	(1.327)	(2.388)
Obezvređenje u toku godine	(526)	518	8	-
Prelazak u Stage 1	5	(30)	25	-
Prelazak u Stage 2	-	1	(1)	-
Prelazak u Stage 3	-	-	-	-
<b>Stanje 31.12.2024.</b>	<b>1.860</b>	<b>1.476</b>	<b>3.691</b>	<b>7.027</b>

**Restrukturirani krediti i potraživanja**

Banka je zajmoprimcu restrukturirala kredit ako je, zbog pogoršanja dužnikove kreditne sposobnosti:

- produžila rok otplate za glavnicu ili kamatu,
- smanjila kamatnu stopu na odobreni kredit,
- preuzela potraživanje dužnika prema trećem licu, na ime potpune ili djelimične naplate kredita;
- smanjila iznos duga, glavnice ili kamate;
- kapitalizovala kamatu po kreditu odobrenom dužniku;
- zamijenila postojeći ili postojeće kredite novim kreditom (obnavljanje kredita);
- napravila druge slične pogodnosti koje olakšavaju finansijsku poziciju zajmoprimca.

Prilikom restrukturiranja kredita Banka vrši finansijsku analizu zajmoprimca i procjenjuje mogućnosti zajmoprimca, nakon restrukturiranja kredita, da ostvari novčane tokove koji će biti dovoljni za otplatu glavnice i kamate kredita. U toku 2024. godine nije bilo novih restrukturiranja, koje su se odnosile na pravna lica (2023: EUR 32.349 hiljada), kao ni na fizička lica (2023: EUR 259 hiljada).

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o restrukturiranim kreditima i potraživanjima:

## Restrukturirani krediti i potraživanja

u hiljadama EUR	Restrukturirana potraživanja			ECL rest. potraživanja	ECL			Učešće restr. potraživanja	Kolateral za restrukturirana potraživanja
	S1	S2	S3		S1	S2	S3		
<b>31.12.2024</b>									
Gotovinski	25	9	16	16	-	16	0,31%	32	
Stambeni	182	-	182	71	-	71	52,15%	391	
Kreditne kartice	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Ostalo	249	15	234	205	-	205	49,11%	1.231	
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>456</b>	<b>24</b>	<b>432</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>292</b>	<b>4,66%</b>	<b>1.654</b>	
Velika i srednja preduzeća	20.372	17.391	2.981	1.987	-	1.970	14,82%	41.338	
Država	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Ostalo	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>20.372</b>	<b>17.391</b>	<b>2.981</b>	<b>1.987</b>	<b>-</b>	<b>1.970</b>	<b>12,61%</b>	<b>41.338</b>	
<b>Ukupno krediti klijenatima</b>	<b>20.828</b>	<b>17.415</b>	<b>3.413</b>	<b>2.279</b>	<b>-</b>	<b>2.262</b>	<b>12,15%</b>	<b>42.992</b>	
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Restrukturirani krediti i potraživanja (Nastavak)

u hiljadama EUR	Restrukturirana potraživanja			ECL rest. potraživanja			Učešće restr. potraživanja			Kolateral za restrukturirana potraživanja
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	
<b>31.12.2023</b>										
Gotovinski	-	21	234	-	1	231	-	1	231	359
Stambeni	-	5	192	-	-	75	-	-	75	391
Kreditne kartice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	17	253	-	-	206	-	-	206	1.085
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>680</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>511</b>	<b>1.835</b>
Velika i srednja preduzeća	-	35.228	3.793	-	149	2.546	-	149	2.546	42.647
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>-</b>	<b>35.228</b>	<b>3.793</b>	<b>-</b>	<b>149</b>	<b>2.546</b>	<b>-</b>	<b>149</b>	<b>2.546</b>	<b>42.647</b>
<b>Ukupno krediti klijentima</b>	<b>-</b>	<b>35.270</b>	<b>4.473</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>3.057</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>3.057</b>	<b>44.482</b>
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)****Geografska koncentracija**

Geografska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR

	Stage 1 i Stage 2				Stage 3			Ukupno		
	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno	Crna Gora	EU		Ostala Evropa	Ostalo
<b>31.12.2024</b>										
<b>Fizička lica</b>	<b>4.930</b>	<b>42</b>	<b>3.876</b>	<b>261</b>	<b>9.109</b>	<b>554</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>35</b>	<b>679</b>
Gotovinski krediti	4.315	-	3.867	-	7.982	128	-	3	-	131
Stambeni krediti	163	-	-	-	163	186	-	-	-	186
Kreditne kartice	319	42	72	261	694	4	9	78	35	126
Ostalo	133	-	137	-	270	236	-	-	-	236
<b>Pravna lica</b>	<b>76.550</b>	<b>500</b>	<b>9.767</b>	<b>70.498</b>	<b>157.315</b>	<b>4.160</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>4</b>	<b>4.288</b>
Banke i finansijske djelatnosti	3.200	-	-	-	3.200	-	-	-	-	-
Država, javna i lokalna samouprava	23.860	-	-	-	23.860	-	-	124	-	124
Vađenje rude i kamena	877	-	-	-	877	49	-	-	-	49
Gradevinarstvo	10.427	-	5.370	-	15.797	106	-	-	-	106
Informisanje i komunikacije	4.126	-	-	-	4.126	-	-	-	-	-
Prerađivačka industrija	3.893	-	-	-	3.893	99	-	-	-	99
Poslovanje nekretninama	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-
Saobraćaj i logistika	4.778	-	-	-	4.778	649	-	-	-	649
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	386	500	800	4.852	6.538	14	-	-	4	18
Usluge pružanja smještaja i ishrane	9.861	-	-	65.646	75.507	904	-	-	-	904
Zdravstvo i socijalna zaštita	-	-	987	-	987	545	-	-	-	545
Trgovina	11.877	-	1.500	-	13.377	829	-	-	-	829
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	291	-	1.110	-	1.401	506	-	-	-	506
Uslužne djelatnosti	1.474	-	-	-	1.474	459	-	-	-	459
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>15.894</b>	<b>11.063</b>	<b>10.310</b>	<b>37.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Hartije od vrijednosti</b>	<b>79.588</b>	<b>13.375</b>	<b>997</b>	<b>3.440</b>	<b>97.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Geografska koncentracija (Nastavak)

## u hiljadama EUR

31.12.2023	Stage 1 i Stage 2				Stage 3			Ukupno		
	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno	Crna Gora	EU		Ostala Evropa	Ostalo
Fizička lica	2.510	142	5.201	193	8.046	842	-	3	3	848
Gotovinski krediti	1.878	4	4.738	-	6.620	386	-	3	-	389
Stambeni krediti	200	73	-	-	273	196	-	-	-	196
Kreditne kartice	241	65	203	193	702	6	-	-	3	9
Ostalo	191	-	260	-	451	254	-	-	-	254
<b>Pravna lica</b>	<b>84.566</b>	<b>-</b>	<b>5.655</b>	<b>69.399</b>	<b>159.620</b>	<b>5.691</b>	<b>-</b>	<b>374</b>	<b>-</b>	<b>6.065</b>
Banke i finansijske djelatnosti	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Država, javna i lokalna samouprava	30.167	-	-	-	30.167	-	-	-	-	-
Građevinarstvo	8.479	-	1.400	-	9.879	181	-	-	-	181
Informisanje i komunikacije	4.662	-	-	-	4.662	-	-	-	-	-
Ostalo	1.013	-	1.226	-	2.239	1.167	-	235	-	1.402
Rudarstvo	507	-	-	-	507	245	-	-	-	245
Saobraćaj i logistika	5.797	-	-	-	5.797	747	-	-	-	747
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	1.873	-	120	5.852	7.845	57	-	139	-	196
Trgovina	6.712	-	1.500	11.750	19.962	873	-	-	-	873
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	1.622	-	1.409	-	3.031	608	-	-	-	608
Uslužne djelatnosti	23.733	-	-	51.797	75.530	1.813	-	-	-	1.813
<b>Kreditni bankama</b>	<b>-</b>	<b>25.511</b>	<b>506</b>	<b>4.215</b>	<b>30.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Hartije od vrijednosti</b>	<b>77.958</b>	<b>33.394</b>	<b>968</b>	<b>2.880</b>	<b>115.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Industrijska koncentracija

Industrijska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR	Država, javna i lokalna samouprava	Banke i finansijske djelatnosti	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Uslužne djelatnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Građevinarstvo	Informisanje i komunikacije	Rudarstvo	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno
<b>31.12.2024.</b>													
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	-	37.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.267
Kreditni i potraživanja od banaka	23.984	3.200	400	71.292	12.706	1.907	15.902	4.126	926	5.427	22.229	9.292	171.391
Kreditni i potraživanja od klijenata	52.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.586
Hartije od vrijednosti	-	1.607	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1.630
Ostala finansijska sredstva	43.386	443	-	-	-	985	-	-	-	-	-	-	44.814
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hartije od vrijednosti	353	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	427
Finansijska sredstva koja se drži radi trgovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.999	-	1.999
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>120.309</b>	<b>42.517</b>	<b>400</b>	<b>71.366</b>	<b>13.691</b>	<b>1.907</b>	<b>15.902</b>	<b>4.126</b>	<b>926</b>	<b>5.427</b>	<b>24.251</b>	<b>9.292</b>	<b>310.114</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

## Industrijska koncentracija (Nastavak)

u hiljadama EUR	Država, javna i lokalna samou- prava	Banke i finansijske djela- tnosti	Stručne, naučne i tehničke djela- tnosti	Uslužne djela- tnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Građevi- narstvo	Informi- sanje i komun- ikacije	Rudarstvo	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno
<b>31.12.2023.</b>													
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>													
Kreditni i potraživanja od banaka	-	30.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.232
Kreditni i potraživanja od klijenata	30.167	1	8.041	77.344	20.835	3.639	10.059	4.662	752	6.544	3.641	8.894	174.579
Hartije od vrijednosti	65.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.791
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-	538
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>													
Hartije od vrijednosti	48.072	398	-	-	939	-	-	-	-	-	-	-	49.409
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</i>													
Hartije od vrijednosti	445	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	503
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.105	-	3.105
<b>Ukupno</b>	<b>144.475</b>	<b>30.631</b>	<b>8.041</b>	<b>77.402</b>	<b>21.774</b>	<b>3.639</b>	<b>10.059</b>	<b>4.662</b>	<b>752</b>	<b>6.544</b>	<b>7.284</b>	<b>8.894</b>	<b>324.157</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)****Kreditni pokriveni kolateralima**

U nastavku su dati krediti i potraživanja od banaka i klijenata pokriveni kolateralima (dati su pokriveni iznosi):

<i>u hiljadama EUR</i>	Stage 1			Stage 2			Stage 3					
	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno
31.12.2024												
Gotovinski	3.253	179	682	4.113	222	-	5	227	44	6	21	71
Stambeni	163	-	-	163	-	-	-	-	159	-	-	159
Kreditne kartice	-	371	-	371	-	199	-	199	-	103	-	103
Ostalo	52	-	-	52	95	-	111	206	177	-	57	234
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>3.468</b>	<b>550</b>	<b>682</b>	<b>4.700</b>	<b>317</b>	<b>199</b>	<b>116</b>	<b>632</b>	<b>380</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>568</b>
Velika i srednja preduzeća	26.084	50.299	5.894	82.277	2.423	17.541	1.865	21.828	1.526	445	1.153	3.125
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	218	-	42	260	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>26.302</b>	<b>50.299</b>	<b>5.936</b>	<b>82.537</b>	<b>2.423</b>	<b>17.541</b>	<b>1.865</b>	<b>21.828</b>	<b>1.526</b>	<b>445</b>	<b>1.153</b>	<b>3.125</b>
<b>Ukupno krediti kljentima</b>	<b>29.770</b>	<b>50.849</b>	<b>6.618</b>	<b>87.237</b>	<b>2.740</b>	<b>17.740</b>	<b>1.981</b>	<b>22.460</b>	<b>1.906</b>	<b>555</b>	<b>1.231</b>	<b>3.693</b>
<b>Kreditni bankama</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)****Kreditni pokriveni kolateralima (Nastavak)**

u hiljadama EUR	Stage 1			Stage 2			Stage 3					
	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno
<b>31.12.2023</b>												
Gotovinski	3.971	22	976	4.970	260	24	41	325	59	-	241	300
Stambeni	195	73	-	268	-	-	-	-	169	-	-	169
Kreditne kartice	-	556	-	556	-	43	-	43	-	3	-	3
Ostalo	81	-	-	81	180	-	181	360	197	-	57	254
<b>Kreditni fizičkim licima</b>	<b>4.248</b>	<b>651</b>	<b>976</b>	<b>5.875</b>	<b>440</b>	<b>67</b>	<b>222</b>	<b>729</b>	<b>425</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>726</b>
Velika i srednja preduzeća	18.747	50.621	4.511	73.879	1.567	34.124	389	36.079	2.153	508	1.578	4.240
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	281	-	59	340	-	-	-	-	10	-	-	10
<b>Kreditni pravnim licima</b>	<b>19.028</b>	<b>50.621</b>	<b>4.570</b>	<b>74.219</b>	<b>1.567</b>	<b>34.124</b>	<b>389</b>	<b>36.079</b>	<b>2.164</b>	<b>508</b>	<b>1.578</b>	<b>4.250</b>
<b>Ukupno krediti klijentima</b>	<b>23.275</b>	<b>51.272</b>	<b>5.546</b>	<b>80.094</b>	<b>2.006</b>	<b>34.191</b>	<b>611</b>	<b>36.808</b>	<b>2.589</b>	<b>511</b>	<b>1.876</b>	<b>4.976</b>
<b>Kreditni bankama</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

## 5.2.5. Vanbilansna evidencija

u hiljadama EUR

31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	4.789	3.033	-	7.822
Od 1 do 5 godina	2.622	16.676	-	19.298
<b>Ukupno</b>	<b>7.411</b>	<b>19.709</b>	<b>-</b>	<b>27.120</b>
31.12.2023.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	1.165	1.368	-	2.533
Od 1 do 5 godina	3.933	8.699	-	12.632
<b>Ukupno</b>	<b>5.098</b>	<b>10.067</b>	<b>-</b>	<b>15.165</b>

U nastavku je dat pregled izloženosti i rezervisanja za vanbilansne izloženosti po stage-u:

31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
<i>Izloženost</i>				
Stage 1	7.007	16.765	-	23.772
Stage 2	313	1.944	-	2.257
Stage 3	91	1.000	-	1.091
<b>Ukupno</b>	<b>7.411</b>	<b>19.709</b>	<b>-</b>	<b>27.120</b>
<i>Rezervisanje za vanbilans</i>				
Stage 1	214	312	-	526
Stage 2	1	15	-	17
Stage 3	2	450	-	452
<b>Ukupno</b>	<b>217</b>	<b>777</b>	<b>-</b>	<b>994</b>
<b>Neto</b>	<b>7.194</b>	<b>18.932</b>	<b>-</b>	<b>26.125</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

#### 5.2.5. Vanbilansna evidencija (Nastavak)

31.12.2023.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
<i>Izloženost</i>				
Stage 1	4.171	5.656	-	9.827
Stage 2	830	3.910	-	4.740
Stage 3	97	501	-	598
<b>Ukupno</b>	<b>5.098</b>	<b>10.067</b>	<b>-</b>	<b>15.165</b>
<i>Rezervisanje za vanbilans</i>				
Stage 1	87	78	-	165
Stage 2	27	102	-	129
Stage 3	-	4	-	4
<b>Ukupno</b>	<b>114</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>298</b>
<b>Neto</b>	<b>4.984</b>	<b>9.883</b>	<b>-</b>	<b>14.867</b>

### 5.3. Tržišni rizik

Banka je izložena tržišnim rizicima. Tržišni rizici se javljaju u slučaju otvorenih pozicija, a zbog promjene kamatnih stopa, promjene kursa valute i promjene cijena hartija od vrijednosti koji se mijenjaju u skladu sa tržišnim fluktuacijama. Limiti za izloženost tržišnim rizicima su interno propisani i usklađeni sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore.

Devizni, pozicijski i robni rizik spadaju u grupu tržišnih rizika, koji su definisani kao rizici ostvarivanja gubitaka po finansijskim instrumentima evidentiranim u bilansu i vanbilansu Banke, uzrokovanih negativnim kretanjima tržišnih cijena.

#### 5.3.1. Devizni rizik

Banka je izložena **deviznom rizikom** i podrazumijeva rizik gubitka koji proizilazi iz promjene kursa valute i/ili promjene cijene zlata.

Devizni rizik predstavlja rizik od negativnih uticaja na finansijski rezultat Banke koji nastaje uslijed promjena deviznog kursa, koji čine:

- **Devizni rizik bilansa uspjeha Banke**

Devizni rizik bilansa uspjeha Banke se mjeri na osnovu ODP Banke. Ova Politika utvrđuje ukupne limite za Banku za ODP. Promjene deviznog kursa mogu direktno uticati na bilans uspjeha Banke ako ona ima značajne devizne pozicije. Tako se zatvaranjem deviznih pozicija umanjuje rizik od gubitaka uslijed promjena deviznog kursa.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

#### 5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)

- **Devizni rizik adekvatnosti kapitala**

Devizni rizik adekvatnosti kapitala bi nastao ukoliko bi se valuta u kojoj se drži kapital Banke razlikovala od valute u kojoj Banka iskazuje većinu sredstava kojima raspolaže. U takvom slučaju depresijacija lokalne valute bi mogla da dovede do značajnog pogoršanja adekvatnosti kapitala i Banka bi imala veća sredstva ponderisana rizikom u odnosu na stabilan kapital u lokalnoj valuti.

Devizni rizik adekvatnosti kapitala je **malo vjerovatan**, budući da Banka svoj kapital drži u lokalnoj, funkcionalnoj valuti (EUR), kao i većinu (gotovo cijelu) imovine (aktive) kojom raspolaže.

Banka nastoji da **održava zatvorenu deviznu poziciju** i vodi računa da otvorena devizna pozicija bude u granicama konzervativnog limita u svakom trenutku. Derivati mogu da se koriste samo za potrebe hedžinga za zatvaranje pozicija Banke, kao i za potrebe likvidnosti.

Sljedeća opšta pravila se primjenjuju na nivou Banke:

- Valuta u kojoj Banka pribavlja finansijska sredstva određuje valutu u kojoj se krediti odobravaju klijentima, i obratno. Banka je dužna da održava ravnotežu između sredstava i obaveza u određenoj valuti, u okviru limita koji su utvrđeni u ovoj Politici da bi se zaštitila od deviznih fluktuacija. Ukoliko to nije moguće, koriste se finansijski instrumenti u mjeri u kojoj su raspoloživi da bi se zatvorila postojeća neusklađenost; i
- Ukoliko Banka obavlja svoje poslovne aktivnosti u domaćoj i u stranim valutama, ona mora da vrši nadzor svoje izloženosti prema promjenama deviznog kursa na dnevnom nivou u cilju održavanja otvorenih pozicija u okviru limita.

Banka identifikuje, mjeri, prati i kontroliše i izvještava o riziku koji proističe iz promjena deviznog kursa i faktora koji utiču na isti.

Služba upravljanja sredstvima je odvojena od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Finansijska pozicija i novčani tokovi Banke su izloženi efektima promjena kursa valuta. Izloženost deviznom riziku se redovno prati putem usklađivanja sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore. Izloženost riziku od promjena kursa valuta na dan 31. decembra 2024. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>USD</b>	<b>GBP</b>	<b>CHF</b>	<b>Ostalo</b>	<b>Ukupno</b>
Devizna sredstva	1.351	976	97	18.201	20.625
Obaveze u devizama	1.344	976	97	18.142	20.559
<i>Neto otvorena pozicija</i>					
<b>31. decembar 2024.</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>66</b>
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<i>% osnovnog kapitala</i>					
<b>31. decembar 2024.</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.23%</b>
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.28%</b>

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.3. Tržišni rizik (Nastavak)****5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)**

Naredna tabela prikazuje sredstva i obaveze Banke u najznačajnijim valutama na dan 31. decembar 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	USD	GBP	CHF	Ostale strane valute	Ukupno strane valute	Lokalna valuta (EUR)	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	99	48	84	23	254	50.630	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Kredit i potraživanja od banaka	429	925	13	18.166	19.533	17.714	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	-	-	-	165.583	165.583
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	52.719	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	1.607	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>							
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	45.156	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>							
HoV radi trgovanja	-	-	-	-	-	435	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	823	3	-	12	838	936	1.774
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>1.351</b>	<b>976</b>	<b>97</b>	<b>18.201</b>	<b>20.625</b>	<b>334.780</b>	<b>355.405</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Depoziti banaka i centralnih banaka						15	15
Depoziti klijenata	503	976	97	18.141	19.717	290.991	310.708
Kredit klijenata koji nisu banke	-	-	-	-	-	3.566	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	841	-	-	1	842	4.710	5.552
Ostale obaveze	-	-	-	-	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>1.344</b>	<b>976</b>	<b>97</b>	<b>18.142</b>	<b>20.559</b>	<b>299.282</b>	<b>319.841</b>
<i>Neto devizna izloženost:</i>							
<b>31. decembar 2024.</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>66</b>		
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>61</b>		

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

## 5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa

Rizik od promjene kamatnih stopa novčanih tokova predstavlja rizik da će budući novčani tokovi finansijskog instrumenta biti podložni oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Kamatni rizik fer vrijednosti predstavlja rizik da će vrijednost finansijskog instrumenta biti podložna oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Banka je izložena efektima promjene važećih kamatnih stopa na tržištu i to po osnovu rizika od promjene kamatnih stopa na novčane tokove. Kao posljedica takvih promjena može doći do povećanja kamatnih marži, međutim, one mogu umanjiti dobit ili dovesti do gubitka u slučaju neočekivanih kretanja. Kamatne stope se zasnivaju na tržišnim stopama tako da Banka redovno vrši ponovno određivanje cijena.

Naredna tabela prikazuje kamatonosna i nekamatonosna sredstva i obaveze Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>Kamato- nosno</b>	<b>Nekamatonosno</b>	<b>Ukupno</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	8.354	42.530	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	-	37.247	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	165.583	-	165.583
Hartije od vrijednosti	52.719	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	1.607	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	45.156	-	46.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
HoV radi trgovanja	361	74	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-
Ostala sredstva	-	1.774	1.774
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>272.173</b>	<b>83.232</b>	<b>355.405</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	15	15
Depoziti klijenata	91.361	219.347	310.708
Kredit klijenata koji nijesu banke	3.566	-	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>94.927</b>	<b>219.362</b>	<b>314.289</b>
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>			
<b>31. decembar 2024.</b>	<b>177.246</b>	<b>(136.130)</b>	<b>41.116</b>
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>174.552</b>	<b>(144.748)</b>	<b>29.804</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

#### 5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa (Nastavak)

Banka se finansira i odobrava plasmane po fiksnim kamatnim stopama. Krediti pravnim licima su odobreni po sljedećim kamatnim stopama:

- Kratkoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 2,50% - 7,50%
- Dugoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 4,00% - 6,50%

Aktivne kamatne stope koje su primjenjene na odobrene kredite fizičkim licima u toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta kredita	Kamatna stopa
UCB gotovinski krediti sa depozitom kao obezbjeđenjem	2,00% - 6,00%
UCB gotovinski krediti sa hipotekom kao obezbjeđenjem	5,00% - 9,00%
Gotovinski krediti	5,50% - 12,00%
Studentski krediti	7,50% - 8,50%
Kreditni za razvoj turizma	7,50% - 9,00%
Mikro krediti	13,00%
Kreditni penzionerima	6,49% - 7,50%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite pravnih lica toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa
Kratkoročni depoziti	0,00% <sup>1</sup> - 2,70%
Dugoročni depoziti	0,00% - 2,95%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite fizičkih lica u toku 2024. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa
Depoziti po viđenju	0,00%
<i>Oročeni depoziti u EUR:</i>	
- 3 mjeseca	1,20% - 1,70%
- 6 mjeseci	2,00% - 2,50%
- 12 mjeseci	2,50% - 3,00%
- 24 mjeseca	2,70% - 3,20%
-36 mjeseci	2,90% - 3,40%
<i>Oročeni depoziti u stranim valutama:</i>	
- 6 mjeseci	0,20%
- 12 mjeseci	0,40%
- 24 mjeseca	0,60%

<sup>1</sup> 0,00% se odnosi na keš kolaterale

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.4. Rizik likvidnosti

Banka je izložena riziku likvidnosti, odnosno riziku nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke koji proizlazi iz nesposobnosti Banke da izvrši svoje dospjele obaveze bez neprihvatljivih gubitaka. Dakle, rizik likvidnosti se definiše kao rizik da banka neće moći obezbijediti dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospjelosti, ili rizik da će banka za izmirenje obaveza morati obezbjeđivati novčana sredstva uz troškove koji su veći od uobičajenih. Prema tome, rizik likvidnosti se kategorizuje u sljedeće pod-kategorije:

- Rizik likvidnosti izvora finansiranja; i
- Tržišni rizik likvidnosti

**Rizik likvidnosti izvora finansiranja** predstavlja nemogućnost obnavljanja postojećih izvora sredstava i/ili prikupljanja novih izvora u kratkom roku, po prihvatljivoj cijeni (postojeći depoziti se neće obnoviti, novi (svježi) izvor finansiranja se ne može pribaviti, ili ako može, trošak pribavljanja je po cijeni koja je nepovoljnija i sl.). Najznačajnija podkategorija rizika likvidnosti izvora finansiranja jeste strukturni rizik likvidnosti, a koji nastaje uslijed značajne ročne neusklađenosti aktive i pasive Banke, odnosno njenih budućih priliva i odliva. Posljedica je neodgovarajuće politike ročne transformacije sredstava.

**Tržišni rizik likvidnosti** predstavlja nemogućnost pretvaranja određenih oblika aktive u likvidna sredstva (gotovinu) na finansijskom tržištu brzo, lako i uz minimalne gubitke u vrijednosti. Dakle, tržišni rizik likvidnosti predstavlja rizik nemogućnosti prodaje finansijskih instrumenata po prihvatljivoj cijeni i u potrebnom roku. Otežano konvertovanje aktive u gotovinu može biti posljedica kako eksternih (sistemskih) faktora rizika kao što je npr. nedovoljna dubina tj. likvidnost tržišta, tako i internih faktora vezanih za samu Banku (npr. nelikvidna aktiva u portfoliju Banke).

Banka, dakle, razmatra sve ključne izvore rizika likvidnosti kojima bi mogla biti izložena: rizik gubitka finansiranja od strane stanovništva i pravnih lica, intradnevni rizik likvidnosti, rizik koncentracije izvora finansiranja (diversifikacija izvora finansiranja), valutni rizik likvidnosti, tržišni rizik likvidnosti, rizik likvidnosti vanbilansnih pozicija i sl. Svi detalji u vezi sa ključnim izvorima rizika likvidnosti obuhvaćeni su posebnim internim aktom Banke – Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP).

Osim Strategije upravljanja rizicima, upravljanje rizikom likvidnosti propisano je sljedećim internim aktima:

- Politikom za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Politikom upravljanja rizikom likvidnosti;
- Metodologijom za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP metodologija);
- Planom postupanja u nepredviđenim okolnostima-kriza likvidnosti; i
- Metodologijom za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita po viđenju i sl.

Banka prilagođava svoje poslovanje obzirom na rizik likvidnosti u skladu sa zakonskim odredbama i internom politikom upravljanja rizikom likvidnosti. Banka dnevno upravlja rezervama likvidnosti istovremeno osiguravajući ispunjavanje svih potreba klijenata.

Banka upravlja rizikom likvidnosti korišćenjem sljedećih pokazatelja:

- Dnevni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Dekadni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Gep analiza likvidnosti;
- Pokazatelj likvidne pokrivenosti - LCR (Liquidity coverage ratio); i
- Koncentracija izvora finansiranja.

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)**

Ročna usklađenost finansijske imovine i obaveza prema preostalom očekivanom dospjeću na 31.12.2024.

<i>u hiljadama EUR</i>	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	42.530	-	-	-	8.354	-	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	-	-	-	-	-	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	7.329	15.885	20.035	39.066	82.286	982	165.583
Hartije od vrijednosti	-	-	25.329	-	27.390	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-	-	-	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>							
Hartije od vrijednosti	3.998	2.991	13.289	1.996	22.436	446	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>							
HoV radi trgovanja	-	-	-	360	-	75	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	353	296	814	536	-	1.999
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>92.711</b>	<b>19.229</b>	<b>58.949</b>	<b>42.236</b>	<b>141.002</b>	<b>1.503</b>	<b>355.629</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata	55.183	29.662	35.341	28.087	160.891	1.559	310.723
Kredit klijenata koji nijesu banke	-	65	43	355	2.438	665	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.168	21	3	1.297	2	-	6.491
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>60.351</b>	<b>29.748</b>	<b>35.387</b>	<b>29.739</b>	<b>163.331</b>	<b>2.224</b>	<b>320.780</b>
<i>Ročna neusklađenost</i>							
31. decembar 2024.	32.360	(10.519)	23.562	12.497	(22.330)	(721)	34.849
Kumulativni Gap	32.360	21.841	45.403	57.900	35.570	34.849	
% od ukupnog izvora sredstava	<b>9,1%</b>	<b>6,1%</b>	<b>12,8%</b>	<b>16,3%</b>	<b>10,0%</b>	<b>9,8%</b>	
31. decembar 2023.	37.604	(12.870)	(16.144)	(12.664)	(49.222)	83.609	30.313
Kumulativni Gap	37.604	24.734	8.590	(4.074)	(53.296)	30.313	
% od ukupnog izvora sredstava	<b>9,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>(1,0%)</b>	<b>(13,4%)</b>	<b>7,6%</b>	

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)**

Banka je, na osnovu istorijskog kretanja depozita po viđenju, razvila Metodologiju za utvrđivanje stabilnog nivoa ovih depozita, na osnovu čega je izvršila adekvatan preraspored depozita po viđenju, po kojoj kumulativni GAP pokriva sve negativne GAP-ove u ostalim vremenskim intervalima.

Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita pod prvim korakom podrazumijeva povlačenje dnevnog stanja corporate i retail avista depozita za period od 2019.g., a zaključno sa 30.06.2024.g.

Nakon povlačenja baze podataka računa se minimalna, maksimalna i prosječna vrijednost depozita iz posmatrane serije. Na osnovu nivoa minimalne, odnosno maksimalne vrijednosti utvrđuje se nivo bucketa za koji se u sledećim iteracijama utvrđuje učestalost ponavljanja po iznosima. Na osnovu obrađenih podataka uz pomoć Histogram analize, utvrđuje se stabilni dio avista depozita kao odnos minimalni/prosječni iznos x 100, odnosno minimalni/ ponderisani prosječni iznos x 100, te se iz prudencijalnih razloga primjenjuje niža vrijednost.

Naredna tabela prikazuje ročnost finansijskih obaveza prema preostalom ugovorenom roku dospjeća (nediskontovani tokovi gotovine):

<i>u hiljadama EUR</i>	Po viđenju	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<b>31.12.2024.</b>							
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	218.483	468	940	37.128	52.145	1.559	310.723
Kreditni klijenata koji nisu banke	-	65	43	355	2.438	665	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.168	21	3	1.297	2	-	6.491
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>223.651</b>	<b>554</b>	<b>986</b>	<b>38.780</b>	<b>54.585</b>	<b>2.224</b>	<b>320.780</b>
<i>u hiljadama EUR</i>							
<b>31.12.2023.</b>							
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	236.494	4.355	3.882	35.873	71.669	745	353.018
Kreditni klijenata koji nisu banke	26	51	77	384	2.576	1.174	4.288
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	8.356	2	19	229	34	-	8.640
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>244.877</b>	<b>4.408</b>	<b>3.978</b>	<b>36.486</b>	<b>74.279</b>	<b>1.919</b>	<b>365.946</b>

## UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza

Poređenje fer i knjigovodstvene vrijednosti finansijske aktive

u hiljadama EUR	Knjigovodstvena		Fer vrijednost	
	2024	2023	2024	2023
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	78.262	50.884	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	30.225	37.247	30.225
Kredit i potraživanja od klijenata	165.583	168.052	165.583	168.052
Hartije od vrijednosti	52.719	65.909	51.361	61.472
Ostala finansijska sredstva	1.607	514	1.607	514
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	49.751	45.156	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	514	435	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	1.774	2.596	1.774	2.596
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>355.405</b>	<b>395.823</b>	<b>354.047</b>	<b>391.386</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i depoziti klijenata	310.723	353.018	310.723	353.018
Kredit klijenata koji nijesu banke	3.566	4.288	3.566	4.288
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.552	8.713	5.552	8.713
Subordinisani dug	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>319.841</b>	<b>366.019</b>	<b>319.841</b>	<b>366.019</b>

Ne postoje dostupne tržišne cijene za određeni dio finansijskih instrumenata Banke. U uslovima u kojima nema dostupnih tržišnih cijena, fer vrijednost se procjenjuje primjenom modela diskontovanja novčanih tokova ili drugih modela. Promjene pretpostavki koje leže u osnovi procjena, uključujući diskontne stope i procijenjene novčane tokove, u značajnoj mjeri utiču na procjene. Stoga utvrđene procjene fer vrijednosti se mogu razlikovati od ostvarenih prilikom aktuelne prodaje finansijskog instrumenta.

Prilikom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata za koje se može utvrditi ovakva vrijednost primijenjeni su sljedeći metodi i pretpostavke:

**Kredit i potraživanja od banaka**

Potraživanja od drugih banaka obuhvataju međubankarske plasmane i pozicije u procesu naplate. Fer vrijednost plasmana sa fiksnom kamatnom stopom i prekonocnih depozita je približno jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti ovih finansijskih sredstava iskazanoj na dan bilansa stanja.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

#### *Kredit i potraživanja od klijenata*

U cilju utvrđivanja fer vrijednosti kredita klijentima sa fiksnom kamatnom stopom iskazanih po amortizovanoj vrijednosti, izvršeno je poređenje kamatnih stopa po kojima su krediti odobravani klijentima sa raspoloživim informacijama o preovlađujućim tržišnim kamatnim stopama u bankarskom sektoru Crne Gore, odnosno prosječnim ponderisanim kamatnim stopama po djelatnostima.

Upravni odbor Banke smatra da kamatne stope Banke ne odstupaju značajno od preovlađujućih tržišnih kamatnih stopa u bankarskom sektoru Crne Gore, te shodno tome fer vrijednost kredita je klijentima obračunata kao sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih primjenom važećih tržišnih stopa, odnosno prosječnih ponderisanih kamatnih stopa za bankarski sektor, ne odstupa značajno od iskazanih knjigovodstvenih vrijednosti kredita na dan bilansa stanja. Po mišljenju Upravnog odbora Banke, iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe finansijskog izvještavanja.

#### *Hartije od vrijednosti*

Obveznice se vrednuju po fer vrijednosti na osnovu tržišnih cijena. Na dan 31. decembra 2024. godine, tržišne cijene obveznica vrednovanih po fer vrijednosti u portfoliju Banke su bile dostupne.

#### *Finansijske obaveze*

Za depozite po viđenju, kao i depozite sa preostalim rokom dospjeća kraćim od godinu dana, pretpostavka je da procijenjena fer vrijednost ne odstupa značajno od knjigovodstvenih vrijednosti. Prema mišljenju Upravnog odbora kamatne stope Banke su usklađene sa važećim tržišnim kamatnim stopama, i shodno tome iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja u datim okolnostima najvjerodostojnije odražava fer vrijednost depozita sa fiksnom kamatnom stopom i preostalim rokom dospjeća dužim od godinu dana.

Fer vrijednost obaveza po kreditima sa varijabilnom kamatnom stopom pretpostavka je da je aproksimativna knjigovodstvenoj vrijednosti ovih obaveza na dan izvještavanja.

#### 5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti

Računovodstveni propisi važeći u Crnoj Gori, kao i primjena MSFI 13, zahtijevaju objelodanjivanje mjerenja fer vrijednosti prema sljedećim hijerarhijskim nivoima:

- kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnom tržištu za ista sredstva ili iste obaveze (nivo1);
- informacije, osim kotiranih cijena uključenih u nivo 1, koje su zasnovane na dostupnim tržišnim podacima za sredstva ili obaveze, bilo direktno (tj. cijene) ili indirektno (tj. izvedeni iz cijena) (nivo 2),
- informacije o sredstvu ili obavezi koje nijesu zasnovane na dostupnim tržišnim podacima (nivo 3).

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

## 5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti (nastavak)

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja. Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim tehnikama procjene. Banka primjenjuje različite metode i utvrđuje pretpostavke koje se zasnivaju na tržišnim uslovima koji postoje na datum bilansa stanja. Te metode uključuju kotirane tržišne cijene ili kotirane cijene za slične instrumente, te procijenjene diskontovane vrijednosti novčanih tokova.

u hiljadama EUR

31. decembar 2024.	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	-	-	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	-	-	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
<b>Ukupna sredstva</b>	<b>45.591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.591</b>
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
<b>Ukupne obaveze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31. decembar 2023.</b>	<b>Nivo 1</b>	<b>Nivo 2</b>	<b>Nivo 3</b>	<b>Ukupno</b>
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	49.751	-	-	49.751
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	514	-	-	514
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
<b>Ukupna sredstva</b>	<b>50.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.265</b>
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
<b>Ukupne obaveze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

## 5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti (nastavak)

Hijerarhija fer vrijednosti finansijskih instrumenata koje nisu vrednovani po fer vrijednosti

Procijenjena fer vrijednost finansijskih instrumenata koje nisu vrednovane po fer vrijednosti, prema hijerarhiji fer vrijednosti, data je u narednoj tabeli:

31.12.2024	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
<b>Finansijska sredstva:</b>				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	-	-	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	-	-	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	165.583	165.583
Hartije od vrijednosti	52.719	-	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	-	1.607	1.607
Ostala sredstva	-	-	2.189	2.189
<b>Ukupno</b>	<b>140.850</b>		<b>169.379</b>	<b>310.229</b>
<b>31.12.2023</b>	<b>Nivo 1</b>	<b>Nivo 2</b>	<b>Nivo 3</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Finansijska sredstva:</b>				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	78.262	-	-	78.262
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	30.225	-	-	30.225
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	168.052	168.052
Hartije od vrijednosti	65.909	-	-	65.909
Ostala finansijska sredstva	-	-	514	514
Ostala sredstva	-	-	3.113	3.113
<b>Ukupno</b>	<b>174.396</b>		<b>171.679</b>	<b>346.075</b>

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.6. Upravljanje kapitalom

Upravljanje kapitalom ima za cilj:

- usaglašenost sa propisima regulatora,
- zaštitu sposobnosti Banke da održi stalnost poslovanja kako bi bila u mogućnosti da obezbijedi isplate akcionarima i naknade ostalim vlasnicima, i
- obezbjeđenje kapitala za podršku daljeg razvoja Banke.

Upravni odbor Banke vrši kontrolu adekvatnosti kapitala korišćenjem metodologije i limita propisanih od strane Centralne banke Crne Gore Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditne institucije („Sl. list CG“, br. 128/20, 140/21, 144/22 i 52/24). U skladu sa propisima, Banka kvartalno dostavlja izvještaje o stanju i strukturi kapitala Centralnoj banci Crne Gore.

Koeficijent adekvatnosti kapitala se izračunava na sljedeći način:

- Koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala izračunava se kao odnos redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala izračunava se kao odnos osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala izračunava se kao odnos regulatornog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, u procentima.

Regulatorni kapital (Own funds) Banke sastoji se od zbira osnovnog kapitala (Tier 1 capital) i dopunskog kapitala (Tier 2 capital). Osnovni kapital sastoji se od redovnog osnovnog kapitala (Common Equity Tier 1 capital – CET1) i dodatnog osnovnog kapitala (Additional Tier 1 capital – AT1).

Redovni osnovni kapital banke se sastoji od:

- uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- naplaćene emisione premije;
- rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu, izdvojene u skladu sa odlukom kojom se propisuju minimalni standardi za upravljanje kreditnim rizikom u bankama;
- rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve);
- neraspoređena dobit iz prethodnih godina;
- iznos dobiti u tekućoj godini, ukoliko je skupština akcionara, donijela odluku da bude uključena u osnovni kapital Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala Banke su:

- gubitak iz prethodnih godina;
- gubitak iz tekuće godine;
- nematerijalna imovina u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija;
- nominalni iznos stečenih sopstvenih akcija, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- nerealizovani gubitak po osnovu vrednosnog usklađivanja finansijske imovine raspoložive za prodaju, po fer vrijednosti; i
- pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke.

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

### 5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)

- iznos prekoračenja limita ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva, utvrđenog posebnim propisom Centralne banke Crne Gore.
- AVA (Banka primjenjuje pojednostavljeni pristup za utvrđivanje AVA u skladu sa članom 110. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, po kome se AVA određuje kao 0,1% zbira apsolutnih vrijednosti aktive mjerene po fer vrijednosti).

Zbir dopunskih elemenata dopuskog kapitala, umanjen za zbir odbitnih stavki, predstavlja dopunski kapital Banke.

Dopunski kapital Banke se sastoji od:

- nominalni iznos uplaćenih povlašćenih kumulativnih akcija;
- naplaćene emisione premije po osnovu kumulativnih prioritetnih akcija;
- iznos opštih rezervi, a najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive;
- subordinisani dug, za koji su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala;
- hibridni instrumenti, za koje su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala; i
- revalorizacione rezerve za nepokretnosti u vlasništvu Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju dopuskog kapitala su:

- stečene sopstvene povlašćene kumulativne akcije; i
- potraživanja i potencijalne obaveze obezbijedene hibridnim instrumentima ili subordinisanim dugom Banke do iznosa u kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital.

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20 i 8/21):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Osim navedenog, Centralna banka Crne Gore je u decembru 2024. godine izvršila sveobuhvatnu supervizorsku ocjenu poslovanja Banke (finansijske informacije sa stanjem na dan 31.12.2023. godine) i utvrdila nove limite na osnovu rezultata, koji su pokazali da identifikovani rizici predstavljaju nizak do umjeren rizik za održivost poslovanja. Imajući u vidu navedeno, utvrđeni su novi regulatorni zahtjevi koje je Banka dužna da ispunjava:

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 9,95%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 12,13%;
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 11,67%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala uključujući kombinovani bafer (za 2024. godinu iznosi 3,38%) od 15,05%

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore. Na dan 31. decembra 2024. godine, koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala obračunat od strane Banke iznosi 27,36% (2023. godine: koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala iznosi 26,73%). Usaglašenost Banke sa regulatornim pokazateljima je data u Napomeni 29.

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)**

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2024. godine:

<b><u>REGULATORNI KAPITAL</u></b>	<b>28.281</b>
<b>OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)</b>	<b>28.281</b>
<b>REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)</b>	<b>28.281</b>
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	13.124
Neraspoređena (zadržana) dobit	19.262
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	(299)
(-) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA)	46
(-) Ostala nematerijalna imovina	650
(-) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora ako kreditna institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje	307
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	2.622
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (nastale prije početka primjene te odluke)	181
<b>DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)</b>	<b>-</b>
<b>DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)</b>	<b>-</b>
<b>Izloženost riziku prema vrstama rizika:</b>	
<b><u>UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU</u></b>	<b>103.356</b>
<b>IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE</b>	<b>78.348</b>
Standardizovani pristup	78.348
<b>UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU</b>	<b>25.008</b>
Jednostavni pristup operativnom riziku	25.008

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)**

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2024. godine:

<b>Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 4,5%</b>	<b>27,36%</b>
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala	23.630
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer	20.135
Višak (+)/manjak (-) OCR redovnog osnovnog kapitala	18.002
<b>Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6%</b>	<b>27,36%</b>
Višak (+)/manjak (-) osnovnog kapitala	22.079
Višak (+)/manjak (-) OCR osnovnog kapitala	15.740
<b>Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8%</b>	<b>27,36%</b>
Višak (+)/manjak (-) ukupnog kapitala	20.012
Višak (+)/manjak (-) OCR ukupnog kapitala	12.725

## 5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

## 5.7. Analize osjetljivosti

## 5.7.1. Analiza osjetljivosti na devizni rizik

Upravljanje izloženosti deviznom riziku, pored analize potraživanja i obaveza Banke iskazanih u stranoj valuti, uključuje i analizu osjetljivosti na promjene deviznog kursa. U sljedećoj tabeli je prikazan scenario promjene deviznog kursa u rasponu od +10% do -10% u odnosu na EUR.

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>Ukupno</b>	<b>Iznos u stranoj valuti</b>	<b>10%</b>	<b>-10%</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	254	25	(25)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	19.533	1.953	(1.953)
Kredit i potraživanja od klijenata	165.583	-	-	-
Hartije od vrijednosti	52.719	-	-	-
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	-	-	-
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	-	-	-
Ostala sredstva	1.774	838	84	(84)
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>355.405</b>	<b>20.625</b>	<b>2.062</b>	<b>(2.062)</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centralnih banaka	15	-	-	-
Depoziti klijenata	310.708	19.717	1.972	(1.972)
Kredit klijenata koji nijesu banke	3.566	-	-	-
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.552	842	84	(84)
Subordinisani dug	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>319.841</b>	<b>20.559</b>	<b>2.056</b>	<b>(2.056)</b>
<i>Neto devizna izloženost:</i>				
<b>31. decembar 2024.</b>			<b>6</b>	<b>(6)</b>
<b>31. decembar 2023.</b>			<b>6</b>	<b>(6)</b>

Na dan 31. decembra 2024. godine, pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni promjenom deviznog kursa EUR u odnosu na ostale valute za +10% odnosno -10%, dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila za iznos od EUR 6 hiljade (31. decembar 2023. godine: EUR 6 hiljade). Uzrok male izloženosti Banke promjeni deviznog kursa je činjenica da je najveći dio potraživanja i obaveza Banke izražen u EUR, kao i da se, kroz derivate koji služe za zaštitu od deviznog rizika, smanjuje otvorena pozicija Banke deviznom riziku. Otvorena pozicija se prati i zatvara na dnevnom nivou.

**5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.7. Analize osjetljivosti****5.7.2. Analiza osjetljivosti na rizik od promjene kamatnih stopa**

U toku procesa upravljanja rizikom od promjene kamatnih stopa, Banka vrši analizu osjetljivosti promjena potraživanja i obaveza sa varijabilnim kamatnim stopama. U sljedećoj tabeli je prikazan efekat promjene varijabilnih kamatnih stopa za potraživanja i obaveze iskazane u EUR u rasponu od +0.4% p.p. do -0.4% p.p.

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>Ukupno</b>	<b>Kamato- nosno</b>	<b>+ 0.4%</b>	<b>- 0.4%</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	8.354	33	(33)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	-	-	-
Kredit i potraživanja od klijenata	165.583	165.583	662	(662)
Hartije od vrijednosti	52.719	52.719	211	(211)
Ostala finansijska sredstva	1.607	-	-	-
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	45.156	181	(181)
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	361	1	(1)
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	1.774	-	-	-
<b>Ukupna finansijska sredstva</b>	<b>355.405</b>	<b>272.173</b>	<b>1.088</b>	<b>(1.088)</b>
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centr.banaka	15	-	-	-
Depoziti klijenata	310.708	91.361	365	(365)
Kredit klijenata koji nijesu banke	3.566	3.566	14	(14)
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-	-
<b>Ukupne finansijske obaveze</b>	<b>314.289</b>	<b>94.927</b>	<b>379</b>	<b>(379)</b>
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>				
<b>31. decembar 2024.</b>			<b>709</b>	<b>(709)</b>
<b>31. decembar 2023.</b>			<b>698</b>	<b>(698)</b>

Pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni, povećanjem, odnosno smanjenjem varijabilne kamatne stope za potraživanja i obaveze u EUR za 0,4 p.p. dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila, za iznos od EUR 709 hiljada.

**6. PRIHODI I RASHODI KAMATA****6.1. Prihodi od kamata i slični prihodi**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Depoziti kod banaka	<b>852</b>	<b>521</b>
<i>Kredit</i>		
Državi	1.570	815
Preduzećima	4.946	5.024
Fizičkim licima	539	431
	<b>7.055</b>	<b>6.270</b>
<i>Hartije od vrijednosti</i>		
po amortizovanom trošku	2.347	2.339
po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	796	839
po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-
	<b>3.143</b>	<b>3.178</b>
Prihodi od naknada na kredite	199	196
<b>Ukupno</b>	<b>11.249</b>	<b>10.165</b>

**6.2. Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
<i>Kredit</i>		
obezvrjeđeni plasmani preduzećima	89	176
obezvrjeđeni plasmani fizičkim licima	11	19
<b>Ukupno</b>	<b>100</b>	<b>195</b>

**6.3. Rashodi kamata i slični rashodi**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
<i>Depoziti</i>		
inostranih banaka	16	4
Preduzeća	1.273	1.872
fizičkih lica	770	815
	<b>2.059</b>	<b>2.691</b>
Kredit i ostale pozajmice	24	30
Subordinisani dug	-	-
Rashod kamate na sredstva pod zakupom	5	9
<b>Ukupno</b>	<b>2.088</b>	<b>2.730</b>

**7. PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA****7.1. Prihodi od naknada i provizija**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Usluge međunarodnog platnog prometa	2.738	3.372
Komisioni poslovi	975	1.379
Poslovi sa VISA i MC karticama	690	596
Usluge domaćeg platnog prometa	584	639
Kastodi i brokersko poslovanje	141	86
E-banking	245	196
Naknade za izdate garancije	199	147
Ostale naknade i provizije	273	414
<b>Ukupno</b>	<b>5.845</b>	<b>6.829</b>

**7.2. Rashodi naknada i provizija**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Premije za zaštitu depozita	326	311
Naknade Centralnoj banci	223	360
Poslovi sa VISA i MC karticama	570	222
Usluge međunarodnog platnog prometa	379	447
Kastodi i brokersko poslovanje	112	90
Rashodi vezani za hartije od vrijednosti	4	4
E-banking	169	122
Ostale naknade i provizije	2	2
<b>Ukupno</b>	<b>1.785</b>	<b>1.558</b>

**8. NETO DOBITAK/GUBITAK USLJED PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	1
Finansijski instrumenti po amortizovanom trošku	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

**9. NETO GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Vlasnički instrumenti	16	14
Dužnički instrumenti	6	20
<b>Ukupno</b>	<b>22</b>	<b>34</b>

**10. NETO DOBICI OD KURSNIH RAZLIKA**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Realizovane kursne razlike - poslovi sa klijentima	872	1.346
Usklađivanje vrijednosti imovine i obaveza	(1)	32
<b>Ukupno</b>	<b>871</b>	<b>1.378</b>

**10.1 Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Dobici od prestanka priznavanja osnovnih sredstava - IFRS 16	-	2
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(6)	(16)
Gubici od otpisa nekretnina, postrojenja i opreme	1	-
Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja investicionih nekretnina	-	(46)
Kapitalni dobiti/(gubici) od prodaje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja	17	(666)
<b>Ukupno</b>	<b>12</b>	<b>726</b>

**11. OSTALI PRIHODI/RASHODI**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Prihodi od naplate otpisanih kredita	9	11
Vrednovanje investicionih nekretnina	(5)	44
Ostali vanredni prihodi	33	13
Prihodi od zakupa	1	5
<b>Ukupno</b>	<b>38</b>	<b>73</b>

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Rashodi od otpisa potraživanja	77	10
Rashodi ostalih poreza i taksi	44	71
Ostali vanredni rashodi	7	5
<b>Ukupno</b>	<b>128</b>	<b>86</b>

**12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Neto zarade	1.992	1.611
Porezi, prirezi i doprinosi na zarade	850	708
Naknade članovima Nadzornog odbora	120	122
Putni troškovi i dnevnice	39	23
Naknade za povremene poslove	34	39
Obuka zaposlenih	35	17
Ostali troškovi zaposlenih	26	99
<b>Ukupno</b>	<b>3.096</b>	<b>2.619</b>

**13. TROŠKOVI AMORTIZACIJE**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Nekretnine, postrojenja i oprema (napomena 22)	256	259
Imovina pod zakupom (napomena 22)	123	128
Imovina pod zakupom - investicione nekretnine (napomena 21)	-	-
Nematerijalna sredstva (napomena 23)	165	103
<b>Ukupno</b>	<b>544</b>	<b>490</b>

**14. OPŠTI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Troškovi reprezentativnog ofisa – Dubai	11	77
Marketing i sponzorstva	411	130
Održavanje IT opreme	451	377
Zakup i održavanje poslovnih prostora	90	136
Intelektualne usluge	558	562
Reprezentacija	79	35
Telekomunikacije	131	121
Obezbjedeње	109	92
Donacije	49	26
Troškovi vode, el. energije, komunalija i goriva	66	61
Osiguranje	73	51
Članarine	26	31
Putovanje i smještaj	35	22
Advokatske usluge i sudski troškovi	117	35
Transport novca	27	15
Kancelarijski materijal	18	14
Troškovi kartičnog poslovanja	105	-
Donacije	76	56
<b>Ukupno</b>	<b>2.432</b>	<b>1.841</b>

### 15. RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐENJA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

<i>u hiljadama EUR</i>	2024. godina	2023. godina
Kredit i potraživanja od banaka	13	(36)
Kredit i potraživanja od klijenata	(790)	(1.095)
HoV po amortizovanom trošku	(15)	(28)
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(34)	(100)
Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku	697	(3)
Ulaganje u zavisna pravna lica	-	795
Ostala aktiva	(5)	(687)
<b>Ukupno</b>	<b>(134)</b>	<b>(1.154)</b>

#### Promjene na računima obezvređenja i rezervisanja

Računi ispravki vrijednosti obuhvataju sve pozicije finansijske i nefinansijske aktive, osim nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina (prikazane u Napomenama 22-24), kao pozicije obračunatih rezervisanja za potencijalne gubitke i dugoročne benefite zaposlenima. Obračun obezvređenja finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku zasniva se na MSFI 9: *Finansijski instrumenti*, ostale aktive na MRS 36: *Umanjenje vrijednosti imovine*, dok se rezervisanja za dugoročne benefite zaposlenima zasnivaju na MRS 19: *Primanja zaposlenih*. Obračun rezervisanja za sudske sporove zasniva se na MRS 37: *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina*.

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima obezvređenja i rezervisanja tokom 2024. godine:

	Kredit i potraživanja od banaka	Kredit i potraživanja od klijenata	HoV - AC	HoV - FVOCI	Vanbilansne izloženosti	Ostala aktiva	Rezervisanja za otpremine	Rezervisanja za sudske sporove	Ukupno
<b>Stanje 31.12.2023.</b>	<b>7</b>	<b>8.425</b>	<b>584</b>	<b>392</b>	<b>298</b>	<b>1.857</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>11.609</b>
Povećanje u toku godine	100	11.739	3	40	2.925	458	-	-	15.265
Ukidanje u toku godine	(87)	(12.528)	(18)	(73)	(2.228)	(463)	-	(8)	(15.405)
Otpis potraživanja	-	(107)	-	-	-	(88)	-	-	(195)
Umanjenje prihoda od kamate na obezvređene plasmane	-	290	-	-	-	-	-	-	290
<b>Stanje 31.12.2024.</b>	<b>20</b>	<b>7.819</b>	<b>569</b>	<b>359</b>	<b>995</b>	<b>1.764</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>11.564</b>

**16. POREZ NA DOBIT****16.1. Komponentne poreza na dobit***u hiljadama EUR*

	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Obračunati tekući porez	1.222	1.501
Obračunati odloženi porez	(25)	16
<b>Ukupno</b>	<b>1.197</b>	<b>1.517</b>

**16.2. Usaglašavanje iznosa poreza na dobit u bilansu uspjeha i proizvoda rezultata prije oporezivanja i poreske stope***u hiljadama EUR*

	<b>2024. godina</b>	<b>2023. godina</b>
Rezultat u bilansu uspjeha prije oporezivanja	8.206	9.774
Kapitalni gubici/dobici	(17)	713
Troškovi amortizacije u bilansu uspjeha	544	490
Troškovi amortizacije u poreske svrhe	(612)	(698)
Poreski efekti nepriznatih rashoda i prihoda, neto	346	50
<b>Iznos oporezive dobiti</b>	<b>8.467</b>	<b>10.329</b>
Kapitalni dobiti	-	-
<b>Poreska osnovica</b>	<b>8.467</b>	<b>10.329</b>
Tekući porez na dobit	1.222	1.501
Odloženi poreski rashod/prihod	(25)	16
Umanjenje poreske obaveze po osnovu prijevremene uplate	-	-
<b>Ukupan trošak poreza na dobit</b>	<b>1.197</b>	<b>1.517</b>
<b>Efektivna poreska stopa</b>	<b>14,59%</b>	<b>15,52%</b>

**16. POREZ NA DOBIT (Nastavak)****16.3. Odloženi porez**

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima odloženih poreza tokom 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	Odložena poreška sredstva - vlasničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	Odložena poreška sredstva - privremene razlike koje se odnose na priznavanje troškova u poreske svrhe	Odložena poreška sredstva - obaveze - privremene razlike koje se odnose na obračun amortizacije	Odložene poreške obaveze - dužničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat
<b>Stanje 31.12.2023.</b>	118	31	(176)	349
Odloženi poreski prihod / (rashod) za period	-	1	18	-
Odloženi poreski ostali rezultat za period	-	-	-	(296)
<b>Stanje 31.12.2024.</b>	118	32	(158)	53

Odložene poreške obaveze su iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima u odnosu na oporezive privremene razlike. Odložena poreška sredstva su iznosi poreza na dobit nadoknadivi u budućim periodima koji se odnose na: a) odbitne privremene razlike; b) neiskorišćene poreške gubitke prenijete u naredni period; c) neiskorišćeni poreski kredit prenijet u naredni period.

Privremene razlike su razlike između iznosa knjigovodstvene vrijednosti nekog sredstva ili obaveze prikazane u bilansu stanja i njihove poreške osnovice. Privremene razlike mogu biti:

- *Oporezive privremene razlike* – za rezultat će imati oporezive iznose prilikom određivanja oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri;
- *Odbitne privremene razlike* – za rezultat imaju iznose koji se mogu odbiti pri određivanju oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri.

Banka nema neiskorišćenih poreskih gubitaka ili neiskorišćenog poreskog kredita prenijetih u naredni period.

**17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA***u hiljadama EUR*

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	60	54
- u stranoj valuti	4	-
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	5.844	1.061
- u stranoj valuti	250	293
Gotovina u bankomatima	1.236	1.270
Žiro račun	26.784	55.854
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore	16.706	19.730
<b>Ukupno</b>	<b><u>50.884</u></b>	<b><u>78.262</u></b>

Za potrebe sastavljanja Pojedinačnog iskaza o tokovima gotovine, predstavljena je tabela u nastavku koja obuhvata novčana sredstva i račune depozita kod centralnih banaka i sredstva na korespondentnim računima kod inostranih banaka:

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	60	54
- u stranoj valuti	4	-
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	5.844	1.061
- u stranoj valuti	250	293
Gotovina u bankomatima	1.236	1.270
Žiro račun	26.784	55.854
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore	16.706	19.730
Kreditni i potraživanja od banaka (napomena 18.1)	37.268	29.748
<b>Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	<b><u>88.152</u></b>	<b><u>108.010</u></b>

Obavezna rezerva sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine izdvojena je u skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG” 19/22 i 78/2024) (u daljem tekstu: Odluka), koja propisuje da banke izdvajaju obaveznu rezervu primjenom stope od:

- 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 366 dana i
- 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 366 dana.

Obračunatu obaveznu rezervu Banka izdvaja na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke Crne Gore u inostranstvu. Obavezna rezerva se izdvaja u EUR.

**17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA (Nastavak)**

U periodu od 3. januara 2022. godine do avgusta 2024.godine, Centralna banka je mjesečno plaćala kreditnim institucijama na 50% sredstava obavezne rezerve naknadu obračunatu po stopi posljednja objavljena EONIA umanjena za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule, a od avgusta do decembra 2024. godine naknadu obračunatu po stopi 0 (nula).

Banka može za održavanje dnevne likvidnosti da koristi do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Na korišćeni iznos obavezne rezerve koji vrati istog dana, Banka ne plaća naknadu. Banka je dužna da na iznos sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana, plaća mjesečno naknadu po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke Crne Gore. Tokom 2024. godine, Banka nije koristila sredstva obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti.

**18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI****18.1. Krediti i potraživanja od banaka**

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Korespondentni računi kod inostranih banaka	37.267	29.748
Oročena sredstva kod inostranih banaka	-	484
	<b>37.267</b>	<b>30.232</b>
Obezvrijeđenje (napomena 15)	(20)	(7)
<b>Ukupno</b>	<b>37.247</b>	<b>30.225</b>

U tabelama u nastavku dat je prikaz stanja na računima kod inostranih banaka, po bruto principu:

<u>31.12.2024.</u>	<u>12m PD</u>	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	<u>Ukupno</u>
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0,02-0,63%	8.734	-	-	8.734
A	0,02-0,16%	6.643	-	-	6.643
Baa	0,02-0,16%	7.170	-	-	7.170
Ba	0,02-0,16%	3.990	-	-	3.990
B	0,16-3,32%	10.730	-	-	10.730
Individualno razmatrani		-	-	-	-
<b>Ukupno</b>		<b>32.267</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.267</b>
<u>31.12.2023.</u>	<u>12m PD</u>	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	<u>Ukupno</u>
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0-0,22%	14.094	-	-	14.094
A	0,01%	420	-	-	420
Baa	0,04-0,05%	12.480	-	-	12.480
Ba	0,22-0,89%	459	-	-	459
B	0,80-0,89%	2.779	-	-	2.779
Caa	2,28%	-	-	-	-
Individualno razmatrani		-	-	-	-
<b>Ukupno</b>		<b>30.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.232</b>

**18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (Nastavak)****18.2. Krediti i potraživanja od klijenata**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<i>Krediti</i>		
- Vlada Crne Gore	23.859	30.167
- privredna društva u privatnom vlasništvu	137.418	135.041
- fizička lica	9.840	8.941
- ostalo: preduzetnici i nevladine organizacije	273	430
	<b>171.390</b>	<b>174.579</b>
Potraživanja po osnovu kamata		
<i>Vremenska razgraničenja</i>		
- kamata po kreditima	2.233	2.107
- naknade po kreditima	(221)	(209)
<i>Obezvrjeđenje</i>		
- obezvrjeđenje kredita (napomena 15)	(7.027)	(7.673)
- obezvrjeđenje kamata (napomena 15)	(792)	(752)
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>165.583</b>	<b>168.052</b>

Kratkoročni krediti privrednim društvima se najvećim dijelom odobravaju za obrtna sredstva sa rokom od mjesec dana do 12 mjeseci, dok su dugoročni krediti odobreni na period od 12 do 180 mjeseci i uglavnom se odnose na državnu upravu i odbranu, privredna društva iz oblasti hotelijerstva, saobraćaja i skladištenja, trgovine, građevinarstva, umjetničke i zabavne djelatnosti itd.

Kreditni stanovištva obuhvataju gotovinske kredite, kredite za stambenu izgradnju, turističke kredite, penzionerske kredite, te mikro kredite, odobrene na period od 12 do 244 mjeseca.

Detaljna objelodanjivanja vezana za kreditni portfolio Banke nalaze se u Napomeni 5.2.4.

**18.3. Hartije od vrijednosti**

	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	53.288	53.646
Trezorski zapisi	-	-
Trezorski zapisi (ino)	-	12.847
Obezvrjeđenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(569)	(584)
<b>Ukupno</b>	<b>52.719</b>	<b>65.909</b>

Sve obveznice po amortizovanoj vrijednosti su euroobveznice sa rokom dospijeaća od aprila 2025. do oktobra 2029. godine i godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 2,55%-3,38%.

## 19. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT I RADI TRGOVANJA

### 19.1. Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>31. decembar 2024.</b>	<b>31. decembar 2023.</b>
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	27.984	26.286
Obveznice inostranih vlada	2.719	2.060
Korporativne obveznice	1.525	1.533
Trezorski zapisi (ino)	12.928	19.872
<b>Ukupno</b>	<b>45.156</b>	<b>49.751</b>
Obezvrjeđenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(355)	(392)

Obveznice u portfoliju Banke po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat su euroobveznice (korporativne i državne) sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 2,55-4,75%. Državne obveznice su sa rokom dospjeća od aprila 2025. godine do oktobra 2029. godine a korporativne sa rokom dospjeća od oktobra 2025. do novembra 2039. godine. Trezorski zapisi (ino) su sa rokom dospjeća od januara do maja 2025. godine, sa efektivnom kamatnom stopom od 2,55%-3,75%.

Nerealizovani gubici od svodjenja hartija na fer vrijednosti na 31.12.2024. godine iznose EUR 299 hiljada i nalaze se u okviru pozicije ostale rezerve (napomena 27b).

### 19.2 Hartije od vrijednosti koje se drže radi trgovanja

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Dužničke hartije od vrijednosti	361	456
Vlasničke hartije od vrijednosti	74	58
<b>Ukupno</b>	<b>435</b>	<b>514</b>

Obveznice koje drže radi trgovanja su državne obveznice sa godišnjom fisknom kamatom od 3,38% i rokom dospjeća april 2025. godine.

**20. INVESTICIJE U ZAVISNA DRUŠTVA PO METODI KAPITALA**

Investicije u zavisna društva po metodi kapitala čine ulaganja u sledeća pravna lica:

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	907	752
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	215	215
Ispravka vrijednosti ulaganja	(815)	(815)
<b>Ukupno</b>	<b>307</b>	<b>152</b>

Banka je nakon dobijenog odobrenja od Centralne banke Crne Gore osnovala 01. aprila 2022. godine pravno lice Universal Capital Bank Financial Service sa sjedištem u Dubaiju koje će se baviti savjetovanjem o finansijskim proizvodima i uslugama.

Povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica je osnovano tokom 2015. godine i ulaganja u ovo pravno lice su u prethodnim godinama bila klasifikovana kao hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat. Banka je izvršila reklasifikaciju ovog ulaganja, tako da ovo ulaganje u povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica u 2022. godini je klasifikovana kao investicija u zavisna pravna lica po metodi kapitala.

Banka na osnovu rezultata poslovanja zavisnih pravnih lica nije vršila obezvređenje ulaganja u 2024. godini.

**21. INVESTICIONE NEKRETNINE**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	57	179
Povećanja	-	-
Smanjenje	-	(122)
Svođenje na neto ostvarivu vrijednost	1	1
<b>Stanje 31.decembar</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	23	65
Prenosi	5	(42)
Amortizacija (napomena 13)	-	-
<b>Stanje 31.decembar</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra</b>	<b>30</b>	<b>35</b>

**22. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

<i>u hiljadama EUR</i>	Građevinski objekti	Oprema i ostala sredstva	Pravo korišćenja sredstava		Investicije u toku	Ukupno
			Zgrade - poslovni prostori	Automobili		
<i>Nabavna vrijednost</i>						
Stanje 01.01.2023. godine	3.351	2.067	514	67	45	6.044
Povećanja MSFI-16	-	-	24	11	-	35
Povećanja	-	236	-	-	223	459
Smanjenje - otpisi	-	(371)	(86)	-	-	(457)
Prenosi	-	-	-	-	(268)	(268)
<b>Stanje 31.12.2023. godine</b>	<b>3.351</b>	<b>1.932</b>	<b>452</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>5.813</b>
<i>Povećanja</i>						
Povećanja	-	468	9	-	288	765
Smanjenje-otpisi	-	(118)	-	(21)	-	(139)
Prenosi	-	-	-	-	(288)	(288)
<b>Stanje 31.12.2024. godine</b>	<b>3.351</b>	<b>2.282</b>	<b>461</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>6.151</b>
<i>Ispravka vrijednosti</i>						
Stanje 01.01.2023. godine	(222)	(1.153)	(293)	(7)	-	(1.675)
Amortizacija (napomena 13)	(34)	(224)	(102)	(27)	-	(387)
Otuđenje i rashodovanje	-	355	57	-	-	412
<b>Stanje 31.12.2023. godine</b>	<b>(256)</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(338)</b>	<b>(34)</b>	<b>-</b>	<b>(1.650)</b>
Amortizacija (napomena 13)	(34)	(222)	(97)	(26)	-	(379)
Otuđenje i rashodovanje	-	112	-	20	-	132
<b>Stanje 31.12.2024. godine</b>	<b>(290)</b>	<b>(1.132)</b>	<b>(435)</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>	<b>(1.897)</b>
<i>Sadašnja vrijednost</i>						
- 31. decembra 2024.	3.061	1.150	26	17	-	4.254
- 31. decembra 2023.	3.095	910	114	44	-	4.163

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka nema imovinu pod zalogom koja služi kao instrument obezbjeđenja otplate kredita i drugih obaveza.

**23. NEMATERIJALNA SREDSTVA**

Nematerijalna sredstva se najvećim dijelom sastoje iz licenci i softvera. U pregledu koji slijedi prikazana su kretanja na nematerijalnim sredstvima u toku 2024. godine i 2023. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	1.981	1.593
Prenosi sa nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Povećanje	287	388
Priprema	-	-
Otpis	(229)	-
<b>Stanje 31.decembar</b>	<b><u>2.039</u></b>	<b><u>1.981</u></b>
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	1.454	1.351
Amortizacija (napomena 13)	165	103
Otpis	(230)	-
<b>Stanje 31.decembar</b>	<b><u>1.389</u></b>	<b><u>1.454</u></b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra</b>	<b><u>650</u></b>	<b><u>527</u></b>

**24. OSTALA SREDSTVA**

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja	415	517
Potraživanje od kupaca	1.074	1.223
Potraživanje po kartičnom poslovanju	277	931
Neraspoređene uplate	70	97
Unaprijed uplaćeni troškovi	152	73
Potraživanja po komisionim poslovima	173	160
Ostala potraživanja	28	112
<b>Ukupno</b>	<b><u>2.189</u></b>	<b><u>3.113</u></b>

Banka je prodala stečenu imovinu uz ostvaren gubitak u iznosu od EUR 17 hiljada (napomena 16.2).

**25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI****25.1. Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata****Depoziti banaka i centralnih banaka***u hiljadama EUR**Depoziti po viđenju*

- Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti

**Ukupno****31.12.2024.****31.12.2023.**

15

-

**15****-****Depoziti klijenata***u hiljadama EUR**Depoziti po viđenju*

- privredna društva u privatnom vlasništvu

- privredna društva u državnom vlasništvu

- Vlada Crne Gore

- ostale finansijske institucije koje nijesu banke

- javne službe jedinica lokalne samouprave

- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici

- fizička lica

**31.12.2024.****31.12.2023.**

127.318

139.984

238

118

3.281

2.397

765

224

13

31

349

297

86.435

93.442

**218.399****236.493***Kratkoročni depoziti*

- privredna društva u privatnom vlasništvu

- privredna društva u državnom vlasništvu

- ostale finansijske institucije koje nijesu banke

- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici

- fizička lica

1.772

14

3.000

3.000

-

-

200

-

2.585

219

**7.557****3.233***Dugoročni depoziti*

- privredna društva u privatnom vlasništvu

- Vlada Crne Gore

- ostale finansijske institucije koje nijesu banke

- fizička lica

48.598

73.010

2.000

2.000

5

-

33.203

36.953

**83.806****111.963**

Kamate na depozite

946

1.329

**Ukupno****310.708****353.018**

Na depozite po viđenju fizičkih lica ne obračunava se kamata. Za privredna društava, javne i druge organizacije se takođe ne obračunava kamata, ukoliko sa klijentom nije drugačije ugovoreno. Depoziti se oročavaju na period od 3 do 36 mjeseci sa kamatnom stopom od 1,20%-2,90% za fizička lica, a od 1,00%-2,80% za pravna lica. Banka se pridružila akciji banaka koje nude stimulatívne kamatne stope na plasiranje depozita i ponudila kamatnu stopu uvećanu za 50 bp na sve periode ročnosti, kako za fizička, tako i pravna lica. Tako se za fizička lica kamatna stopa kretala u interval 1,70%-3,40% za period 3 mjeseca do 36 mjeseca, a za pravna lica od 1,50%-3,30% za isti vremenski interval. Ponuda je važila do kraja decembra 2024. godine.

## 25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (Nastavak)

### 25.2. Krediti klijenata koji nijesu banke

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – program CEB	2.170	2.532
Investiciono razvojni fond A.D. Podgorica	1.396	1.756
<b>Ukupno</b>	<b><u>3.566</u></b>	<b><u>4.288</u></b>
<i>Dospjeće po godinama</i>		
Do 1 godine	644	695
Do 2 godine	648	648
Do 3 godine	652	649
Do 4 godine	632	652
Do 5 godina	506	632
Preko 5 godina	484	1.012
<b>Ukupno</b>	<b><u>3.566</u></b>	<b><u>4.288</u></b>

Na dan 31. decembra 2024. godine, obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama u iznosu od EUR 1.396 hiljada (31. decembar 2023: EUR 1.756 hiljada) odnose se na obaveze prema Investiciono razvojnog fondu Crne Gore a.d. Podgorica po osnovu više dugoročnih kredita. Kamatna stopa kreće se od 1,5% do 2%. Odobreni rok dospeljeća je od 7 do 14 godina. Po navedenim kreditima Banka nema obavezu ispunjenja finansijskih pokazatelja.

Tokom 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Vlade Crne Gore je, u saradnji sa CEB (Council of Europe Development Bank) pokrenulo program stimulisanja oporavka privrede od negativnih efekata pandemije Covid-19. U skladu sa programom, Banka obezbjeđuje 50% sredstava za plasiranje kredita po tržišnim kamatnim stopama, dok Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obezbjeđuje preostalih 50% sredstava po kamatnoj stopi od 0,00%. Programom su isključene određene djelatnosti, a finansiranje se vrši na period do 9 godina (sto uključuje grace period do 2 godine). Programom je moguće finansirati investicione kredite i kredite za obrtna sredstva.

**26. OSTALE OBAVEZE***u hiljadama EUR*

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Obaveze po kastodi poslovima	1.590	3.981
Obaveze po osnovu zakupa - MSFI 16	51	172
Obaveze prema dobavljačima	236	179
Obaveze po brokerskim poslovima	102	81
Primljeni avansi	2.279	2.556
Obaveze po osnovu neraspoređenih uplata	729	861
Ostale obaveze	565	883
<b>Ukupno</b>	<b><u>5.552</u></b>	<b><u>8.713</u></b>

**27. KAPITAL**

Kapital Banke čini:

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Emitovani kapital - obične akcije (a)	13.124	13.124
Akumulirani dobitak (c)	19.898	15.141
Efekat primjene MSFI 9	(636)	(636)
Ostale rezerve (b)	(299)	(2.240)
Dobit tekuće godine	7.009	8.257
<b>Ukupno</b>	<b><u>39.096</u></b>	<b><u>33.646</u></b>

- a) Na dan 31. decembra 2024. godine akcijski kapital Banke čini 25.935 hiljada običnih akcija (31. decembra 2023: godine 25.935 običnih akcija), pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821 (31. decembra 2023: pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821). Zakon o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20 i 8/21) je definisao minimalni iznos kapitala banke u vrijednosti od EUR 7.500 hiljada.

**27. KAPITAL (Nastavak)**

Vlasnička struktura Banke na dan 31. decembra 2024. godine i 2023. godine je sljedeća:

<b>Naziv akcionara</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>U hiljadama EUR</b>	<b>Broj akcija</b>	<b>U hiljadama EUR</b>
Sigma Delta Holdings doo	21.606.260	10.934	21.606.260	10.934
Sigma Delta Investments doo	2.288.200	1.158	2.288.200	1.158
MRI CONSULTING DMCC	1.980.532	1.002	1.980.532	1.002
Seriatos Gerasimos	20.000	10	20.000	10
Saveljić Tijana	15.000	8	15.000	8
Ostali	24.654	12	24.654	12
<b>Ukupno</b>	<b>25.934.646</b>	<b>13.124</b>	<b>25.934.646</b>	<b>13.124</b>

**b) Ostale rezerve**

Ostale rezerve se odnose na revalorizacione rezerve nastale kao rezultat usklađivanja vrijednosti dužničkih instrumenata sa tržišnom vrijednošću.

Promjene na *revalorizacionim rezervama dužničkih instrumenata* koji se vrednuju kroz ostali rezultat prikazane su kako slijedi:

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Početno stanje na dan 1. januar	(2.240)	(4.231)
Povećanje/Smanjenje revalorizacionih rezervi	1.645	2.348
Smanjenje po osnovu odloženih poreza	296	(357)
<b>Stanje na dan</b>	<b>(299)</b>	<b>(2.240)</b>

**c) Isplata dividende**

Isplata dividende u bruto iznosu od EUR 3.500 hiljada realizovana je na osnovu Odluke o isplati dividende Skupštine akcionara Banke, broj 4610/24-3 od 25.04.2024. godine. Bruto vrijednost dividende iznosila je EUR 0,134954609 po akciji. Pravo na isplatu dividende navedenom odlukom imali su akcionari otplaćenih akcija, koji su na dan usvajanja Odluke bili upisani u Centralno kliranško depozitarno društvo AD Podgorica.

**28. VANBILANSNA EVIDENCIJA**

<i>u hiljadama EUR</i>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<i>Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku</i>		
Neopozive obaveze za davanje kredita - nepovučene kreditne linije	7.411	5.098
Neopozivi dokumentarni akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu	-	-
Izdate plative garancije	15.125	8.071
Izdate činidbene garancije	4.584	1.996
	<b>27.120</b>	<b>15.165</b>
<i>Ostala vanbilansna evidencija</i>		
Imovina pod kastodijem	134.448	140.497
Kolateral po osnovu potraživanja	188.790	192.823
Komisijoni poslovi	89.927	100.753
Ostalo	350	353
	<b>413.515</b>	<b>434.426</b>
<b>Ukupno</b>	<b>440.635</b>	<b>449.591</b>
<b>Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke za vanbilansne izloženosti (napomena 15)</b>	<b>(995)</b>	<b>(298)</b>

**29. USAGLAŠENOST SA PROPISIMA CBCG**

U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 128/20, 140/21 i 52/2024) kreditna institucija je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20 i 8/21):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore.

<b>Pokazatelj</b>	<b>Pokazatelj</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Regulatorni limit</b>
Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1)		27.36%	26.73%	≥ 4,5%
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier1)		27.36%	26.73%	≥ 6%
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR)		27.36%	26.73%	≥ 8%
Koeficijent finasijskog leveridža		7.63%	5.41%	≥ 3%
Koeficijent likvidne pokrivenosti		402%	339%	≥ 100%
Dnevni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar		1.84	2.16	≥ 0.9
Dekadni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar		1.85%	1.99%	≥ 1
Izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica		23.64%	21.74%	≤ 25% RK
Izloženost prema licima povezanim sa Bankom nakon primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika		15.74%	10.55%	≤ 25% RK

**30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA**

Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list CG” br. 72/19, 82/20 i 8/21) je definisano da značajan uticaj na poslovanje Banke, imaju lica koja postavljaju najmanje jednog predstavnika u Nadzornom odboru ili sličnom organu, bilo kroz vlasništvo nad akcijama, na osnovu saglasnosti sa vlasnicima ili na bilo koji drugi način. U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, transakcije sa povezanim licima su prikazane u narednim tabelama:

<b>Depoziti klijenata (glavnica)</b>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
fizička lica	428	547
pravna lica:		
Sigma Delta Holdings doo Podgorica	83	24
Golden Estate doo Podgorica	70	135
Adriatic Properties doo Budva	24	34
Nova Pobjeda doo Podgorica	1	54
Epidaurus Hoteli and SPA D.O.O.	5	5
Portokali Adriatic doo Podgorica	3	1
Sigma Delta Investments doo	155	609
MRI Consulting DMCC	4	2
SDS Gulf limited	71	68
Portal Press doo Podgorica	2	2
Vires doo Podgorica	1	3
Novi Tender Oglasi doo	1	4
Monterock Internacional limited UAE	1.314	669
Ebenus Events Managements LLC	-	47
RMR Europe Investments LTD Kipar	25	31
Benaturayou Limited Gibraltar	4	4
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	1	8
Pure Angel doo Budva	18	25
Seven Hills Holdings Limited	2	-
RMR Innovative Recycling Internacional	5	6
Kalerosi services LTD	1	18
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	-	1
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	-	2
Pure Larimar resorts LTD Kipar	21	5
Tiger Eye resorts LTD Kipar	8	8
Diceto LTD Kipar	26	71
Tabathar LTD Kipar	-	3
Nammos Restaurant London Limited UK	1.173	5
NARDO LTD Kipar	-	2
DELRIO LTD Kipar	-	1
MRINLON2SUB LTD Kipar	1	2
Maferiosa LTD Kipar	-	2
Acquis Solutions DMCC	40	40
Durmitor Hotel and Villas	2	163
Monterock Investments - M - RINIT1	69	183
Victo LTD	4	4
One Mykonos – FZCO	7	25
Benestar Property S.A.	22	22
Marque arque facility management services L.L	21	489
Wisy management LTD	606	396
UC bank financial services LTD UC	7	70
Liknini LTD	-	8
FG Central Europe S.A.	55	67
Monterock Hotel Management - FZCO	22	20
Monterock inv Nedafushi Maldives	392	-
Gosnipron LTD	109	-
Amicross LTD	51	-
Ostali	66	14
<b>Ukupno depoziti klijenata (glavnica)</b>	<b>4.920</b>	<b>3.899</b>

**30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<b><i>Kredit i potraživanja od klijenata (glavnica)</i></b>		
fizicka lica	160	169
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	114	-
Marque Facility management services l.l.	3.602	1.500
Portokali Adriatic doo Podgorica	150	120
Monterock Internacional limited UAE	45.334	45.334
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata (glavnica)</b>	<b>49.360</b>	<b>47.123</b>
<b><i>Garancije</i></b>		
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	14	27
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	1.000	1.000
Innovative Recycling S.A. Švajcarska	-	486
<b>Ukupno garancije</b>	<b>1.014</b>	<b>1.513</b>
<b><i>Neiskorišćeni iznos kredita</i></b>		
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	36	50
<b>Ukupno neiskorišćeni iznos kredita</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
<b><i>Komisioni poslovi (primaoci sredstava)</i></b>		
pravna lica:		
Monterock Internacional limited UAE	713	-
Morsino LTD 6051 Lamaca	-	8.938
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	305	1.925
RMR Innovative Recycling Internacional	5.393	100
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	-	388
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	-	281
Victo LTD 6051 Lamaca	-	2.648
Tabathar LTD Cyprus	-	5.698
Tiger Eye resorts LTD Kipar	1.052	951
Nardo LTD 6051 Lamaca	-	1.416
<b>Ukupno komisioni poslovi (primaoci sredstava)</b>	<b>7.463</b>	<b>22.345</b>

**30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)**

	2024. godina	2023. godina
<b>Prihodi od kamata</b>		
fizička lica	7	13
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	2	-
Portokali Adriatic doo Podgorica	4	4
Marque facility management services L.L. UAE	161	-
Portal Press doo Podgorica	1	1
Monterock Internacional limited UAE	1.545	1.540
<b>Ukupno prihodi od kamata</b>	<b>1.720</b>	<b>1.558</b>
<b>Prihodi od naknada od domaćeg i medjunarodnog platnog prometa</b>		
fizička lica	2	3
pravna lica:		
Golden Estate doo Podgorica	1	1
Adriatic Properties doo Budva	4	5
Nova Pobjeda doo Podgorica	2	5
Kalerosi services LTD	1	2
Monterock Internacional limited UAE	3	18
Benestar Property S.A. Grčka	-	2
Damesin LTD Kipar	-	2
Nammos Restaurant London Limited UK	1	1
Monterock Assets LTD Kipar	-	1
Pure Larimar resorts LTD Kipar	1	2
Morsino LTD Kipar	-	1
Universal Capital bank FSL UAE	1	-
Monterock investment Kipar	3	-
Portokali Adriatic doo	-	1
MRI Consulting DMCC	-	5
SDS Gulf limited	1	2
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	-	2
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	-	1
Wisly management LTD	2	2
Ostali	11	23
	<b>33</b>	<b>79</b>
<b>Prihodi od naknada od garancija</b>		
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	1	1
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	10	10
Innovative Recycling S.A. Švajcarska	2	2
	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Prihodi od kursnih razlika</b>		
fizička lica:	8	-
pravna lica:		
Monterock Internacional limited UAE	45	152
SDS Gulf limited	6	-
Acquis solutions DMCC	-	2
MRI Consulting DMCC	1	3
UC bank financial services LTD UC	10	2
<b>Ukupno prihodi od kursnih razlika</b>	<b>70</b>	<b>159</b>

**30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)**

<i>Prihodi od komisionih poslova</i>	2024. godina	2023. godina
pravna lica:		
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	8	64
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	4	92
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	3	-
Mystic Quartz resorts LTD Kipar	-	1
Morsino LTD Kipar	91	94
Monterock Internacional limited UAE	4	4
Pure Larimar resorts LTD Kipar	-	78
Victo LTD Kipar	24	27
Tabathar LTD Kipar	49	60
Tiger Eye resorts LTD Kipar	2	24
RMR Star Bright Investment LTD Kipar	2	33
MRI consultanting DMCC Dubai UAE	2	-
Nardo LTD	8	8
	<b>197</b>	<b>485</b>
 <i>Neto prihodi</i>	 <b>2.033</b>	 <b>2.294</b>

Naknade Upravnom i Nadzornom odboru po osnovu bruto zarada i naknada u 2024. godini iznose EUR 519 hiljada (2023: EUR 365 hiljada).

**31. ZARADA PO AKCIJI**

Osnovna i razrijeđena zarada po akciji izračunava se tako što se dobit koja pripada akcionarima Banke podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za godinu.

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Neto profit za godinu ( <i>u hiljadama EUR</i> )	7.009	8.257
Broj običnih akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
Ponderisani prosječni broj akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
<b>Osnovna zarada po akciji u EUR</b>	<b>0,2703</b>	<b>0,3184</b>
<b>Razrijeđena zarada po akciji u EUR</b>	<b>0,2703</b>	<b>0,3184</b>

**32. SUDSKI SPOROVI**

Na dan 31. decembra 2024. godine protiv Banke se vodi više sudskih sporova od strane fizičkih lica, u kojima se tužbenim zahtjevima traži poništaj ili utvrđivanje, odnosno činidba, te nisu usmjereni na naknadu štete i samim tim nije određena visina tužbenog zahtjeva (2023: EUR nije određena visina tužbenog zahtjeva).

Na dan 31. decembra 2024. godine, Upravni odbor Banke smatra da može biti negativnog ishoda po osnovu sudskih sporova u iznosu od EUR 35 hiljada. Ovaj iznos je niži za EUR 8 hiljada u odnosu na prošlu godinu (2023: EUR 43 hiljade) iz razloga što su raniji prekršajni postupci završeni u korist Banke, dok su novi procijenjeni u nižem iznosu.

Pored navedenog, Banka vodi i više postupaka protiv pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od EUR 2.051 hiljada (2023: EUR 2.104 hiljada).

**33. DEVIZNI KURSEVI**

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2024. i 2023. godine bili su:

<b>Valuta</b>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
USD	1,044400	1,105000
CHF	0,943500	0,926000
GBP	0,829500	0,869050
CAD	1,503499	1,464200
AUD	1,675600	1,626299
CNY	7,623404	7,850896
PLN	4,247296	4,339506
AED	3,815905	4,058804

#### **34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAVANJA**

Upravni odbor Banke smatra da nema značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi uticali na pojedinačne finansijske izvještaje za 2024. godinu.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:

# Izveštaj menadžmenta za 2024. godinu



## Sadržaj

<b>1. PREGLED POSLOVANJA BANKE</b> .....	3
<b>1.1. Opšte informacije</b> .....	3
<b>1.2. Djelatnost</b> .....	4
<b>1.3. Vlasništvo i struktura kapitala</b> .....	4
<b>1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela</b> .....	5
<b>1.5. Zaposleni Banke</b> .....	5
<b>1.6. Organizaciona struktura</b> .....	6
<b>2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA</b> .....	7
<b>2.1. Finansijski izvještaji Banke</b> .....	7
<b>2.2. Analiza finansijskih izvještaja i racio pokazatelji</b> .....	10
<b>3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b> .....	14
<b>4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ</b> .....	15
<b>5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA</b> .....	16
<b>5.1. Istraživanje i razvoj</b> .....	16
<b>5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih</b> .....	17
<b>6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDJELA</b> .....	17
<b>7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE</b> .....	17
<b>8. UPRAVLJANJE RIZICIMA</b> .....	17
<b>8.1. Finansijski instrumenti</b> .....	17
<b>8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike</b> .....	18
<b>8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka</b> .....	19
<b>8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata</b> .....	19
<b>Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 15 Zakona o računovodstvu)</b> .....	26



## 1. PREGLED POSLOVANJA BANKE

### 1.1. Opšte informacije

Universal Capital Bank A.D., Podgorica (u daljem tekstu „Banka“ ili „UCB“) počela je sa radom 1. decembra 2007. godine pod imenom First Financial Bank A.D., Podgorica, u skladu sa Licencom izdatom od strane Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu „CBCG“) 12.07.2007. godine, a na osnovu Zakona o bankama i ostalim pozitivnim propisima. Prva transakcija je obavljena 17.12.2007. godine. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Banka obavlja svoje poslovanje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (u daljem tekstu „Zakon“) kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu njeno poslovanje.

Na dan 31. decembra 2024. godine Banku čine centrala u Podgorici i filijale u Miločeru i Podgorici. Banka ima 91 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine: 85 zaposlenih). Banka ima dva zavisna društva sa 100% vlasničkog kapitala:

- Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica, čija je osnovna djelatnost trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; i
- Universal Capital Bank Financial Service u Dubaiu (u daljem tekstu:UCBFS), čija je osnovna djelatnost ugovaranje kredita i investicionih poslova između UCB i klijenata iz UAE i MENAT regiona, kao i Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima.

Svojom adekvatnom uslugom, stručnim kadrovima i razvijanjem bankarskih proizvoda, kao i aktivnim učešćem na daljem razvijanju domaćeg finansijskog tržišta, Banka je ostvarila značajnu ulogu u bankarskom sektoru Crne Gore.

Osnovne informacije Banke:

- Rješenje CBCG: dozvola za rad (Licenca) br. 0101-2933/3-2 od 12.07.2007. godine
- Datum donošenja osnivačkog akta: 09.02.2007. godine
- Datum donošenja Statuta: 18.09.2007. godine
- PIB: 02684462
- Registarski broj: 4-0008441
- PDV broj: 30/31-15112-8



## 1.2. Djelatnost

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Statutom, Banka obavlja poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita za sopstveni račun. Pored bankarskih poslova, Banka može da obavlja i sljedeće poslove:

- 1) izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
- 3) izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) finansijski lizing;
- 6) poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti (Banka je licencirani učesnik na tržištu hartija od vrijednosti sa brokerskim, dilerskim i kastodi odjeljenjem);
- 7) trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
  - finansijskim derivatima;
- 8) depo poslove;
- 9) izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) iznajmljivanje sefova;
- 11) poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove banke i poslove neposredno povezane sa poslovima te banke, u skladu sa statutom banke.

Banka može, uz prethodno odobrenje CBCG, obavljati i druge poslove, u skladu sa Zakonom. Šifra djelatnosti banke je 64.19 – ostalo monetarno posredovanje.

## 1.3. Vlasništvo i struktura kapitala

U narednoj tabeli dat je prikaz strukture akcionara Banke na 31. decembar 2024. godine. U toku 2024. godine nije bilo promjena u visini i strukturi akcionarskog kapitala.

Rbr	Naziv akcionara	Iznos	Broj akcija	% vlasništva
1	Sigma Delta Holdings doo	10,934,025.26	21,606,260	83.31%
2	Sigma Delta Investments doo	1,157,962.40	2,288,200	8.82%
3	MRI CONSULTING DMCC	1,002,264.48	1,980,532	7.64%
4	Ostali manjinski akcionari	30,188.39	59,654	0.23%
	<b>Ukupno</b>	<b>13,124,440.53</b>	<b>25,934,646</b>	<b>100.00%</b>



#### 1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela

U nastavku su dati podaci o članovima nadzornih i upravnih tijela Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Ime i prezime	Nadzorni odbor
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora
Masroor Ul Haq	Član Nadzornog odbora

Ime i prezime	Upravni odbor
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora

Ime i prezime	Revizorski odbor
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

#### 1.5. Zaposleni Banke

Banka je na dan 31.12.2024. godine imala 91 zaposlenih radnika. Od navedenog, 57 zaposlenih je ženskog, a 34 muškog pola. Kvalifikaciona struktura je prikazana u pregledu koji slijedi:

	Muškarci	Žene	Ukupno
VSS	29 zaposlena	48 zaposlenih	77 zaposlenih
VŠS	2 zaposlena	3 zaposlena	5 zaposlenih
SSS	3 zaposlena	5 zaposlena	8 zaposlenih
NK	0 zaposlenih	1 zaposleni	1 zaposlenih


Tokom 2024. godine, 3 zaposlenih prekinulo je radni odnos sa Bankom, dok je broj novozaposlenih 9.



### 1.6. Organizациона структура

U nastavku dat je prikaz organizacione strukture Banke na 31. decembar 2024. godine.

Organizaciona struktura Banke usklađena je sa obimom i kompleksnošću poslovnih operacija.





## 2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

### 2.1. Finansijski izvještaji Banke

Bilans stanja – aktiva Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Sredstva	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50,884	78,262	-35.0%
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	37,247	30,225	23.2%
Kredit i potraživanja od klijenata	165,583	168,052	-1.5%
Hartije od vrijednosti	52,719	65,909	-20.0%
Ostala finansijska sredstva	1,607	514	212.6%
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	45,156	49,751	-9.2%
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	435	514	-15.4%
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	
Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke	307	152	102.0%
Investicione nekretnine	30	35	-14.3%
Nekretnine, postrojenja i oprema	4,254	4,163	2.2%
Nematerijalna sredstva	650	527	23.3%
Tekuća poreska sredstva	-	-	
Odložena poreska sredstva	286	574	-50.2%
Ostala sredstva	2,189	3,113	-29.7%
<b>UKUPNA SREDSTVA:</b>	<b>361,347</b>	<b>401,792</b>	<b>-10.1%</b>

U strukturi aktive se izdvajaju:

- Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 27,378 hiljada, odnosno (35.0%);
- Kredit i potraživanja od klijenata bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 2,469 hiljada ili 1.5%; i
- Hartije od vrijednosti (agregatno posmatrano) bilježe pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 17,864 hiljada ili 15.4%, što se minimalno reperkutuje na teret kamatonosne aktive, odnosno na niži nivo prinosa, jer je prosječan nivo hov u toku 2024. godine neznatno niži nego prosječan nivo hov u toku 2023. godine.

Ukupna aktiva Banke bilježi pad u odnosu na 31.12.2023. godine za EUR 40,445 hiljada ili (10.1%). Relevantna je pozitivna promjena strukture aktive u dijelu Kredit i potraživanja od banaka za iznos od EUR 7,022 hiljada ili 23,2%, kao i negativna promjena u dijelu Ostala sredstva, za iznos od EUR 924 hiljada ili 29.7%.



Bilans stanja – obaveze Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Obaveze	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
<i>Finansijska obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	15	-	-
Depoziti klijenata	310,708	353,018	-12.0%
Kreditni klijenata koji nijesu banke	3,566	4,288	-16.8%
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Rezerve	1,033	428	141.4%
Tekuće poreske obaveze	1,219	1,523	-20.0%
Odložene poreske obaveze	158	176	-10.2%
Ostale obaveze	5,552	8,713	-36.3%
Subordinisani dug	-	-	-
<b>UKUPNE OBAVEZE:</b>	<b>322,251</b>	<b>368,146</b>	<b>-12.5%</b>

U strukturi obaveza Banke najznačajnije učešće imaju depoziti klijenata 96,4%, koji su smanjeni u 2024. godini za EUR 42,310 hiljada ili (12.0%) u odnosu na 31.12.2023. godine. Dodatno, smanjen je udio oročenih, pogotovo kratkoročnih depozita, a porastao udio avista depozita što je omogućilo promjenu strukture ranije opisane aktive.

Bilans stanja – kapital Banke na dan 31. decembar 2024. godine:

Kapital	31 Dec 2024	31 Dec 2023	Promjena
Akcijski kapital	13,124	13,124	0.0%
Neraspoređena dobit	19,262	14,505	32.8%
Dobit tekuće godine	7,009	8,257	-15.1%
Ostale rezerve	(299)	(2,240)	-86.7%
<b>UKUPAN KAPITAL:</b>	<b>39,096</b>	<b>33,646</b>	<b>16.2%</b>
<b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE:</b>	<b>361,347</b>	<b>401,792</b>	<b>-10.1%</b>

Banka je tokom 2024. godine isplatila dividendu u bruto iznosu od EUR 3,500 hiljada (dio dobiti iz 2023. godine), a promjene u kapitalu Banke u odnosu na 31.12.2023. godine se odnose na neraspoređenu dobit (uključivanje dijela dobiti iz 2023. godine i ostali ukupan rezultat za 2024. godinu (pad nerealizovanih gubitaka po osnovu hov koje se vrednuju po FVOCI).



Bilans uspjeha za godinu završenu 31. decembra 2024. godine:

Pozicija	2024.	2023.	Promjena
Prihodi od kamata i slični prihodi	11,249	10,165	10.7%
Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane	100	195	-48.7%
Rashodi od kamata i slični rashodi	(2,088)	(2,730)	-23.5%
<b>Neto prihodi od kamata</b>	<b>9,261</b>	<b>7,630</b>	<b>21.38%</b>
Prihodi od naknada i provizija	5,845	6,829	-14.4%
Rashodi naknada i provizija	(1,785)	(1,558)	14.6%
<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>	<b>4,060</b>	<b>5,271</b>	<b>-23.0%</b>
Neto dobitak usled prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(1)	-100.0%
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	22	34	-35.3%
Neto dobitci od kursnih razlika	871	1,378	-36.8%
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	12	(726)	-101.7%
Ostali prihodi	38	73	-47.2%
Troškovi zaposlenih	(3,096)	(2,619)	18.2%
Troškovi amortizacije	(544)	(490)	11.0%
Opšti i administrativni troškovi	(2,432)	(1,841)	32.1%
Neto rashodi po osnovu obezvređenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	134	1,154	-88.4%
Troškovi rezervisanja	8	(3)	-366.7%
Ostali rashodi	(128)	(86)	48.8%
<b>Dobitak prije oporezivanja</b>	<b>8,206</b>	<b>9,774</b>	<b>-16.0%</b>
Porez na dobit	(1,197)	(1,517)	-21.1%
<b>NETO PROFIT</b>	<b>7,009</b>	<b>8,257</b>	<b>-15.1%</b>

Najznačajnije promjene u rezultatu poslovanja za 2024. godinu, u odnosu na prethodnu godinu su:

- Rast neto prihoda od kamata od EUR 1,631 hiljada ili 21.4%, uslovljen je u najvećoj mjeri rastom prihoda od kamata na kredite bankama i klijentima, kao i padom rashoda od kamata, zbog nižeg nivoa oročenih depozita.
- Pad neto prihoda od naknada i provizija od EUR 1,212 hiljada ili (23.0%) prvenstveno uslovljen padom prihoda od naknada iz oblasti komisionih poslova i međunarodnog platnog prometa;
- Pad neto dobitaka od kursnih razlika od EUR 507 hiljada ili 36.8%;
- Pad neto dobitaka/gubitaka po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine za 738 hiljada ili 101.7%;
- Rast troška zaposlenih od EUR 477 hiljada ili 18.2% objašnava se, u najvećoj mjeri, usklađivanjem zarada sa povećanim troškovima života;
- Rast opštih i administrativnih troškova za 591 hiljadu ili 32.1%; i
- Rast rashoda po osnovu obezvređenja finansijskih instrumenata za 1,020 hiljada ili 88.4%



## 2.2. Analiza finansijskih izvještaja i racio pokazatelji

Svrha analize finansijskih izvještaja je da ukaže na specifičnosti poslovanja Banke, kao i da prikaže uporedne podatke za tekuću i prethodnu poslovnu godinu. Pored osnovnih parametara, kao što su operativni profit, prinos na kapital, prinos na aktivu i slično, dati su pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti.

Najbitnije stavke bilansa uspjeha	Prihodi od kamata i slični prihodi	Prihod od naknada i provizija	Rashodi od kamata i slični rashodi	Rashodi naknada i provizija	OPERATIVNI PROFIT
2024	11,349	5,845	2,088	1,785	13,321
2023	10,360	6,829	2,730	1,558	12,901
<b>2024/2023</b>	<b>109.5%</b>	<b>85.6%</b>	<b>76.5%</b>	<b>114.6%</b>	<b>103.3%</b>

Kao što je ranije navedeno, rast operativnog profita od EUR 420 hiljada ili 3.6% rezultat je rasta prihoda od kamata na kredite bankama i klijentima, i pada rashoda od kamata na oročene depozite.

ROE (Return on Equity) - Prinos na kapital		
	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,009	8,257
Akcionarski kapital	13,124	13,124
<b>Neto profit nakon oporezivanja / Akcionarski kapital</b>	<b>53.4%</b>	<b>62.9%</b>
ROA (Return on assets) - Prinos na aktivu		
	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,009	8,257
Ukupna aktiva	361,347	401,792
<b>Neto profit nakon oporezivanja / Ukupna aktiva</b>	<b>1.9%</b>	<b>2.1%</b>
Kamatna marža		
	2024	2023
Prihodi po osnovu kamata	11,349	10,360
Rashodi po osnovu kamata	2,088	2,730
Ukupna aktiva	361,347	401,792
<b>(Prihodi po osnovu kamata - Rashodi po osnovu kamata) / Ukupna aktiva</b>	<b>2.6%</b>	<b>1.9%</b>
Koeficijent operativnog profita		
	2024	2023
Operativni profit	13,321	12,901
Ukupna aktiva	361,347	401,792
<b>Operativni profit / Ukupna aktiva</b>	<b>3.7%</b>	<b>3.2%</b>
Neto profit po zaposlenom		
	2024	2023
Neto profit nakon oporezivanja	7,009	8,257
Broj zaposlenih	85	85
<b>Neto profit / Broj zaposlenih</b>	<b>82.46</b>	<b>97.14</b>

Navedeni osnovni pokazatelji poslovanja predstavljaju rezultat dešavanja opisanih u okviru analize finansijskih izvještaja Banke.



## Pokazatelji finansijskog položaja Banke

S1	2024	2023
Akcionarski kapital	13,124	13,124
Ukupna aktiva	361,347	401,792
<b>Akcionarski kapital / Ukupna aktiva</b>	<b>3.6%</b>	<b>3.3%</b>
S2	2024	2023
Ukupne obaveze	322,251	368,146
Ukupna aktiva	361,347	401,792
<b>Ukupne obaveze / Ukupna aktiva</b>	<b>89.2%</b>	<b>91.6%</b>
S3	2024	2023
Poslovni prihodi	17,194	17,189
Poslovni rashodi	3,873	4,288
<b>Poslovni prihodi / Poslovni rashodi</b>	<b>443.9%</b>	<b>400.86%</b>
S4	2024	2023
Ukupni prihodi	18,103	18,639
Poslovni rashodi na ime kamata	2,088	2,730
<b>Ukupni prihodi / Poslovni rashodi na ime kamata</b>	<b>867.0%</b>	<b>682.7%</b>

## Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Banke


E1	2024	2023
Ukupni prihodi	18,103	18,639
Ukupni rashodi	9,905	8,862
<b>Ukupni prihodi / Ukupni rashodi</b>	<b>182.8%</b>	<b>210.3%</b>
E2	2024	2023
Poslovni rashodi	3,873	4,288
Poslovni prihodi	17,194	17,189
<b>Poslovni rashodi / Poslovni prihodi</b>	<b>22.5%</b>	<b>24.9%</b>
E3	2024	2023
Materijalni troškovi i zarade	5,656	4,546
Ukupni rashodi	9,905	8,862
<b>Materijalni troškovi i zarade / Ukupni rashodi</b>	<b>57.1%</b>	<b>51.3%</b>
E4	2024	2023
Poslovni rashodi od kamata	2,088	2,730
Ukupni rashodi	9,905	8,862
<b>Poslovni rashodi od kamata / Ukupni rashodi</b>	<b>21.1%</b>	<b>30.8%</b>



Pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Banke dodatno ukazuju na stabilnost i unaprjeđenje poslovanja tokom 2024. godine. Ostvarena rezistentnost Banke na eksterne šokove se ocjenjuje kao zadovoljavajuća.



Ostali pokazatelji poslovanja Banke

Opis	31.12.2024.	31.12.2023.
Likvidna aktiva	88,131	108,487
Ukupni krediti	165,583	168,052
Ukupna aktiva	361,347	401,792
Ukupni depoziti	310,723	353,018
Ukupne pozajmice	3,566	4,288
Ukupne obaveze	322,251	368,146
Osnovna sredstva	4,904	4,690
Ostala aktiva	2,189	3,113
Ukupni kapital	39,096	33,646
<b>Struktura aktive i pasive:</b>		
Likvidna aktiva/ukupna aktiva	24.4%	27.0%
Kredit/ukupna aktiva	45.8%	41.8%
Kapital/ ukupna aktiva	10.8%	8.4%
<b>Struktura pasive:</b>		
Depoziti/ukupna pasiva	86.0%	87.9%
Pozajmice/ukupna pasiva	1.0%	1.1%
<b>Pokazatelji likvidnosti:</b>		
Likvidna aktiva / depoziti	28.4%	30.7%
Kredit / Depoziti	53.3%	47.6%







### 3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Banka vodi svoju politiku ekološki svjesno i angažovano, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016. i 073/19 od 27.12.2019.) i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 075/18 od 23.11.2018. godine).

U skladu sa članom 9. Zakona o životnoj sredini, Banka obavlja sljedeće aktivnosti na obezbjeđenju zaštite životne sredine:

- Održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije;
- Uvođenje energetski efikasnijih tehnologija i korišćenje obnovljivih prirodnih resursa;
- Upotreba proizvoda, procesa, tehnologija koji manje ugrožavaju životnu sredinu;
- Preduzimanje mjera prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu;
- Druge mjere u skladu sa zakonom.

Banka nije, shodno kriterijumima definisanim Zakonom, prepoznata kao zagađivač, i po tom osnovu ne plaća nikakve kazne ili penale. Takođe, u doglednoj budućnosti ne planira nikakav projekat koji bi mogao da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, ukoliko se bude smatralo da određeni projekat ili poslovna aktivnost koju Banka planira, može ili će imati uticaj na životnu sredinu, tražiće se saglasnost nadležnih organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U poslovnom svijetu se sve više pažnje poklanja pitanjima održivosti, društvenoj odgovornosti i dobrom korporativnom upravljanju. Koncept ESG (Environment, Social, Governance) kao skup faktora koji se tiču životne sredine, socijalnih i upravljačkih pitanja postao je ključan okvir za procjenu i upravljanje tim pitanjima, jer omogućava kompanijama da smanje rizike, povećaju profitabilnost i izrade snažnu reputaciju. U vezi s tim, implementacija ESG strategije kompanijama pomaže ne samo da doprinesu održivosti, već da dugoročno jačaju svoju konkurentsku prednost, postignu bolje rezultate i privuku investitore koje cijene odgovorno ponašanje. Kako Crna Gora napreduje ka pristupanju EU i usklađuje se sa globalnim standardima održivosti, finansijske institucije moraju se prilagoditi promjenljivoj okruženju koje stavlja veći naglasak na upravljanje rizicima u oblasti održivosti, transparentno izvještavanje i odgovorno kreditiranje.


Banka je, uz podršku konsultantske firme Sustineri Partners, započela razvoj ESG-a i kreiranje formalne Strategije održivosti UCB-a, kako bi odgovorila na rastuće regulatorne zahtjeve i tržišna očekivanja. Proces je osmišljen u više faza koje obuhvataju istraživanje tržišta i regulatornog okvira, izradu strategije sa jasnim ciljevima i indikatorima učinka, implementaciju kroz politike i obuku zaposlenih, te praćenje i izvještavanje o postignutim rezultatima.



#### 4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Banka je osjetno ojačala poziciju na domaćem tržištu i nastavlja da razvija prepoznatljivost brenda, sa primarnim ciljem da postane banka prvog izbora korporativnih klijenata. U tom pravcu kreće se aktivnost Banke u osmišljavanju novih proizvoda i usluga, kao i širenje korespondentske mreže.

Na međunarodnom tržištu, Banka nastavlja da jača svoju i poziciju Crne Gore. Koristeći fleksibilnost u kontekstu veličine, Banka je u mogućnosti da bude privlačna investitorima iz svih razvijenih područja svijeta. Stoga, Banka projektuje globalno prisustvo. Sljedeći grafik prikazuje zemlje u kojima posluju klijenti Banke:



Planirani budući razvoj, imajući u vidu navedeno, okrenut je u pravcu praćenja savremenih tokova informacionih tehnologija u oblasti finansijskih usluga, pogotovo digitalnog bankarstva, olakšavanja usluga platnog prometa, unaprjeđenja kartičarskih proizvoda i integracije proizvoda i usluga sa novim aplikativnim rješenjima.

Krajem 2023. godine, Banka je prva na crnogorskom bankarskom tržištu uvela direktan klirinški platni promet sa Srbijom i BiH, koji omogućava klijentima da transakcije obavljaju brže, jednostavnije i efikasnije.

Banka je u 2024. godini uvela prve metalne kartice (Metalne kartice Visa Platinum Business Debit i Mastercard Platinum Credit) na tržištu Crne Gore, izradjene od visoko kvalitetnih metala, čime je postavila nove standarde u Premium segment kartičnog poslovanja, fokusirajući se na jačanje lojalnosti postojećih klijenata i privlačenju novih. Ova novina osnažuje poziciju Banke na tržištu, kao lidera u inovacijama u kartičnom poslovanju. Banka za cilj postavlja širenje baze klijenata kroz uvođenje novih proizvoda i novih kartičnih brendova u paletu proizvoda, pritom razdvajajući VIP proizvode od proizvoda za klijente sa prosječnom potrošnjom.

Banka je strateški orjentisana na unapređenje ponude digitalnih proizvoda i usluga u skladu sa potrebama klijenata i ulaganje u razvoj digitalnih kanala, čime se obezbjeđuje kontinuirano unapređenje pozicije na tržištu u oblasti elektronskog bankarstva i poslovanja platnim karticama. Navedeno se ostvaruje kroz inovativnost, razvoj i unapredjenje proizvoda i usluga, što omogućava uključivanje u savremene svjetske tokove i maksimalnu iskorišćenost prednosti globalizacije svjetskog tržišta.

Priljučenjem Crne Gore SEPA jedinstvenom području plaćanja u eurima, banke u Crnoj Gori su dobile priliku da se kroz SEPA platne šeme lakše povežu sa tržištima EU.



SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije.

Preduslov priključenja Crne Gore SEPA geografskom području je bila usklađenost sa evropskim standardima što može povećati povjerenje korisnika i postojećih ino partnera pa se očekuje proširenje poslovanja i ponuda boljih uslova korisnicima platnih usluga.

Banka će u toku 2025. godine biti fokusirana na uspostavljanje SEPA Credit Transfer platne šeme i na proširenje baze klijenata, kako nerezidenata iz regiona i Evrope, tako i rezidenata koji imaju poslovne partnere iz EU.

## 5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

### 5.1. Istraživanje i razvoj

Od početka poslovanja, Banka koristi savremene tehnologije u bankarskom poslovanju po pitanju Core sistema, hardvera, softvera, sistema zaštite i protokola i sredstava interne i eksterne komunikacije.

Banka kontinuirano modernizuje opremu uvođenjem novih i ažuriranjem postojećih softvera, hardvera, prostornog obezbjeđenja i nadzora, opremom koja je u skladu sa današnjim poslovnim potrebama i standardima informacione bezbjednosti.

Automatizacija poslovnih procesa se izvršava u poslovnim jedinicama Banke u kojima je moguće izvršiti i u kontinuitetu se inovira. Ovo omogućava autonomno izvršavanje određenih poslovnih procesa, uz značajno izražene zahtjeve sistema internih kontrola.

Banka je započela projekte proširenja kapaciteta informacionog sistema i unaprijeđenja IT infrastrukture, a implementacijom DWH<sup>1</sup> i CRM<sup>2</sup> sistema značajno će povećati kontrolne i izvještajne kapacitete i povećati efikasnost poslovnih procesa u Banci.

Veoma važna novina koja je uvedena implementacijom PSD2 jesu strogi sigurnosni zahtjevi za iniciranje i obradu elektronskih platnih transakcija. Pružaoci platnih usluga moraju da primjenjuju tzv. "snažnu autentifikaciju kupaca" (SCA – Strong Customer Authentication), kada platilac inicira elektronsku platnu transakciju, u cilju veće zaštite njihovih finansijskih podataka i smanjivanja rizika od prevare. Prema tome, banke i drugi pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da uspostave neophodnu IT infrastrukturu za snažniju autentifikaciju klijenata. Kroz PSD2 i otvoreno bankarstvo koje ono donosi, otvaraju se mogućnosti da na tržište uđu novi pružaoci usluga iz oblasti FinTech, IT industrije i drugi. Nema sumnje da će u budućnosti novi akteri imati značajnu ulogu u oblasti pružanja bankarskih i platnih usluga i da će upravo oni početi da mijenjaju uobičajeno poslovanje banaka i kod nas.

Banka je uspostavila sveobuhvatni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u cilju sprečavanja i svođenja na najmanju moguću mjeru rizika da banka, zaposleni i klijenti budu zloupotrebljeni radi pranja novca, finansiranja terorizma i bilo koje druge vrste finansijskog kriminala. S tim u vezi, Banka je 31.12.2024. godine implementirala softverska rješenja: SironEmbargo, SironAml i Siron KYC iz razloga unapređenja poslovanja Banke i ublažavanja rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Navedena softverska rješenja će olakšati poslovanje lica angažovanih na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i olakšati blagovremeno prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.

S obzirom da je Crna Gora je u novembru 2024. godine postala punopravna članica jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA – Single Euro Payments Area), cilj je da Banka implementira SEPA standarde početkom trećeg kvartala 2025. godine. Ovo će od banaka zahtijevati nadogradnju platnog

<sup>1</sup> Data Ware House

<sup>2</sup> Client Relationship Management



sistema u cilju obezbjeđivanja podrške za novi ISO 20022 standard. ISO 20022 je otvoreni globalni standard za finansijske informacije, koji pruža dosljedne, bogate i strukturirane podatke koji se mogu primjeniti za svaku vrstu finansijskih poslovnih transakcija. U novembru 2025. godine, prekogranična plaćanja i izveštavanje o saobraćaju će biti prebačeni na format ISO 20022, a kategorije MT poruka će biti povučene.

## 5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih

Banka konitnuirano ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih na svim nivoima. Banka je i u prošloj godini vodila računa o svojim kadrovima i njihovom stručnom usavršavanju, i tako sprovela pet obuka:

- Excel kurs (više nivoa);
- Fluoriush aplikacija za menadžere - sredstvo za unapređenje emocionalne inteligencije;
- Kurs poslovnog engleskog, organizovan od strane Cambridge Centra;
- CISO kursevi- Kurs za Security awarness, gdje su zaposleni stekli ključna znanja o sajber bezbjednosti; i
- HR obuke sa ciljem unapređenja vještina zaposlenih i poboljšanja organizacione efikasnosti.

Osim navedenog, Banka aktivno učestvuje u procesu stručnog osposobljavanja visokoškolskog kadra iniciranog od strane Vlade Crne Gore.

## 6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDJELA

Od osnivanja do 31.12.2024. godine Banka nije vršila otkup sopstvenih akcija.

## 7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE

Na dan 31.12.2024. godine Banka pored centrale, ima 2 filijale, kako je navedeno:

- Filijala Maestral (Hotel „Maestral“ – Pržno- Sveti Stefan) otvorena 14.07.2017. godine; i
- Filijala Podgorica - u okviru Centrale (Stanka Dragojevića bb) transformisana iz šaltera u filijalu 26.05.2023.godine.

## 8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

### 8.1. Finansijski instrumenti

U skladu sa prirodom poslovanja, najznačajniji dio aktive Banke čine finansijska sredstva. Banka ima obavezu vrednovanja finansijskih sredstava u skladu sa MSFI 9: *Finansijski instrumenti* po jednom od tri modela:

- Amortizovana vrijednost;
- Fer vrijednost kroz ostali ukupni rezultat;
- Fer vrijednost kroz bilans uspjeha.

Banka je u obavezi, da za sve stavke aktive po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku vrši procjenu obezvređenja (za stavke bilansne aktive) odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke), osim za finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Detaljna objelodanjivanja korišćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio



Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.

## 8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike

Imajući u vidu da je upravljanje rizicima ključni element upravljanja poslovanjem, i veliku izloženost rizicima bankarskog sektora, sistem upravljanja rizicima obuhvata sve aktivnosti definisane sljedećim aktima:

- Godišnji plan rada funkcije kontrole rizika za 2024.godinu;
- Godišnji izvještaj o radu kontrolne funkcije rizika za 2024.g.;
- Metodologija bonitetne klasifikacije u Universal Capital Banci AD Podgorica;
- Metodologija rada kontrolne funkcije rizika;
- Metodologija za izradu plana oporavka;
- Metodologija za ocjenu investicionih projekata;
- Metodologija za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 9;
- Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita;
- Procedura za određivanje finansijske sposobnosti druge ugovorne strane;
- Procedura za upravljanje velikim izloženostima;
- Okvir za sklonost preuzimanju rizika - RAF;
- Smjernice za detaljnu kategorizaciju visokorizičnih izloženosti;
- Smjernice kojima se propisuju vrste i tehnike ublažavanja kreditnog rizika;
- Politika upravljanja deviznim rizikom;
- Politika za upravljanje rizikom koncentracije;
- Politika upravljanja rizikom likvidnosti;
- Procedura za upravljanje rizikom likvidnosti;
- Politika za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP);
- Politika za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Metodologija za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i stres testove;
- Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP);
- Popis rizika i metodologija za utvrđivanje značajnih rizika za potrebe ICAAP-a;
- Politika upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom;
- Strategija upravljanja rizicima Universal Capital Bank AD Podgorica ;
- Politika upravljanja operativnim rizikom;
- Procedura upravljanja operativnim rizikom;
- Politika upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Politika upravljanja kolateralima;
- Politika upravljanja rizikom modela;
- Procedura upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Procedura za uvođenje novih proizvoda;
- Izjava o sklonosti preuzimanju rizika – RAS;
- Metodologija za procjenu vrijednosti imovine;
- Politika upravljanja rizikom druge ugovorne strane (uključujući rizik emitenta);
- Procedura za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom;
- Katalog kolaterala;
- Plan oporavka kreditne institucije;
- Plan za postupanje u nepredviđenim okolnostima (kriza likvidnosti); i
- Izvještaj o procjeni postupka procjene adekvatnosti internog kapitala.



Osnovni ciljevi u okviru sistema upravljanja rizicima su:

- Minimiziranje negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke kroz odgovarajuće testiranje kreditne sposobnosti zajmotražioca i adekvatne sisteme kreditne zaštite; i
- Kontinuirano praćenje i održavanje nivoa adekvatnosti kapitala iznad nivoa utvrđenim od strane regulatora.

### **8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka**

Banka je kao osnovni prepoznala kreditni rizik. Banka je dužna da efikasno upravlja istim kao i da održava nivo i kvalitet kreditnog portfolija u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i usvojenom Politikom upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanih sa kreditnim rizikom.

Banka prati kreditni rizik koji proizilazi iz ukupnog portfolija kao i rizike vezane za pojedinačne izloženosti. Istovremeno, Banka je dužna da blagovremeno preduzme aktivnosti za poboljšanje kreditnog portfolija, a posebno kredita koji pripadaju kategoriji nekvalitetne aktive.

Pored kreditnog, tržišnog i operativnog rizika kao materijalno značajne prepoznala i rizik zemlje, rezidualni, rizik koncentracije, kamatni rizik iz pozicija kojim se ne trguje kao i rizik likvidnosti.

Detaljna objelodanjivanja korišćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.

### **8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata**

#### **Kreditni rizik**

Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za kreditni rizik u užem smislu primjenom standardizovanog pristupa, na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Na zahtjeve za kapitalom za kreditni rizik u užem smislu, banka dodaje zahtjeve za kapitalom za rezidualni rizik kreditnog rizika, rizik kreditne koncentracije, kreditni rizik zemlje i kamatno indukovani kreditni rizik.

#### **Rizik zemlje**

Testiranje materijalnosti za rizik zemlje analizira se u kontekstu izloženosti prema licima u zemljama izvan Crne Gore. Ukoliko je izloženost prema licima van Crne Gore veća od definisanog praga materijalnosti, Banka je dužna da procijeni rizike i po potrebi obračuna interne kapitalne zahtjeve i sprovede stres testove.

Banka izračunava potrebni interni kapital za rizik zemlje analizom osetljivosti, tako što svim izloženostima prema licima u drugim zemljama umanjuje rejting za jednu klasu. Na taj način, Banka pogoršava dužniku stepen kreditnog kvaliteta i ponder rizika. Tako se dobija dodatna rizikom ponderisana aktiva, čijim množenjem se 8% se dobija procjena zahtjeva za kapitalom za kreditni rizik zemlje.

#### **Rezidualni rizik**

Internu procjenu zahtjeva za dodatnim kapitalom za rezidualni rizik, Banka ocjenjuje prije svega kroz reklasifikaciju izloženosti pokrivene nekretninama i promjenu pondera za rizikom ponderisane izloženosti usljed pada vrijednosti nekretnina, kao i kroz efekat pada vrijednosti nekretnina na očekivane kreditne gubitke.

Banka ne procjenjuje efekte rezidualnog rizika na depozite i garancije zbog materijalnosti i velike sigurnosti/kvaliteta istih. Razmatra se isključivo promjena vrijednosti nekretnina, jer su nekretnine vid preostalih kolateralna banke sa dominantnim uticajem na rizikom ponderisanu aktivu i očekivane kreditne gubitke.



Budući da Banka prilikom procjene očekivanog kreditnog gubitka na grupnoj osnovi, kolaterale obuhvata u okviru „EAD” parametra, uticaj pada vrijednosti nekretnina na procjenu očekivanih gubitaka je uzet kroz rast ispravki vrijednosti koje se obračunavaju na grupnoj osnovi usled rasta „EAD” parametra.

Za potrebe interne procjene potrebnog kapitala za rezidualni rizik, potrebno je da Banka koristi reprezentativan uzorak podataka o cijenama nekretnina za dovoljno dug vremenski period.

Kako bi Banka odredila pad cijena nekretnina koji se može dogoditi u narednih 12 meseci, računamo logaritmovane godišnje prinose cijena nekretnina. Logaritmovani prinosi cijena nekretnina se računaju po formuli  $x_t = \ln(x_t/x_{t-4})$  pri čemu je  $x_t$  prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu  $t$ , dok je  $x_{t-4}$  prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu  $t-4$ . Na primjer, ako je  $t$  poslednji kvartal 2023 godine,  $t-4$  je poslednji kvartal 2022 godine.

Nakon što Banka odredi logaritmovane godišnje prinose nekretnina, testira se normalnost njihove raspodjele Shapiro-Walk testom. Ukoliko se ispostavi da prinosi imaju normalnu raspodjelu, određujemo nivo logaritmovanih prinosa koji se nalazi na 5% kumulativne distribucije normalne raspodjele sa aritmetičkom sredinom i standardnom devijacijom logaritmovanih godišnjih prinosa posmatranog perioda. Ukoliko prinosi nemaju normalnu raspodjelu, potrebno je odrediti raspodjelu koja najviše odgovara. Ukoliko postoje poteškoće da se odredi odgovarajuća raspodjela (nakon provjere više raspodjela), Banka može koristiti normalnu raspodjelu kao aproksimaciju raspodele prinosa.

Nakon što se izračuna prinos na 5% kumulativne distribucije odabrane raspodjele, Banka računa eksponent tog prinosa. Formulom  $1 - \text{dati prinos}$ , dobija se „haircut” cijena nekretnina koji će banka koristiti za procjenu internih kapitalnih zahtjeva za rezidualni rizik. Efekti se ogledaju kroz rast rizikom ponderisane aktive (RWA) i rast ispravki vrijednosti potraživanja.

Efekti rasta ispravki vrijednosti na zahtjev za kapitalom su izračunati tako što je izračunat rast RWA koji bi dao isti efekat na ratio adekvatnosti kapitala kao i umanjenje kapitala za iznos ispravki vrijednosti uz nepromenjen nivo RWA. Konkretno, dodatan RWA zbog rasta ispravki vrednosti potraživanja se računa po formuli:

Ukupan RWA \* ((Regulatorni kapital)/(Regulatorni kapital-Rast ispravki vrednosti)-1)

Ukupan dodatni RWA zbog rezidualnog rizika je zbir rasta RWA usled pada nekretnina i dodatnog RWA usled rasta ispravki vrednosti. Interni kapitalni zahtjev se dobija kada se ukupni dodatni RWA pomnoži sa 8%.

### Rizik koncentracije

Rizikom koncentracije upravlja se pomoću limita prema klijentima, odnosno grupama povezanih lica, kao i preko limita po granama i regionima. Limite uspostavlja Banka, sa ciljem da se izbjegne pretjerana koncentracije prema određenom izvoru rizika, odnosno da vodi diversifikaciji portfolija Banke.

Ublažavanje rizika koncentracije Banka sprovodi aktivnim upravljanjem proizvoda banke, kreditnim portfolijom kao i prilagođavanjem uspostavljenih limita.

Banka prilikom mjerenja rizika koncentracije razmatra potraživanja prema svim klijentima, bez obzira na njihov status, izuzev CBCG i Crne Gore.

Banka obračunava interne kapitalne zahtjeve za rizik koncentracije posebno za (a) izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata – individualna izloženost, (b) izloženosti prema privrednim sektorima - sektorskom riziku. Ukupan interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije predstavlja zbir kapitalnih zahtjeva za obe koncentracije.



## Individualna izloženost

Interni kapitalni zahtevi za rizik koncentracije individualnih izloženosti se računa na osnovu izloženosti prema 100 najvećih klijenata banke. Interni kapitalni zahtjevi zavise od visine HHI (Herfindal-Hiršman indeks). HHI se računa na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i) / y * 100$$

gdje je:

- xi – bruto izloženost klijenta i u ukupnom portfoliju Banke
- y – bruto izloženost kompletnog portfolija Banke
- i – broj klijenata koji ulaze u obračun i koji je definisan na 100 klijenata

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HH indeksa za izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata, Banka povećava interni kapitalni zahtjev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

## Sektorske izloženosti

HH indeks u slučaju rizika izloženosti prema sektoru računa se na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i) / y * 100$$

gdje je:

- x – bruto izloženost prema određenom sektoru/proizvodu
- y – bruto izloženost kompletnog portfolija Banke
- i – broj sektora/proizvoda koji ulaze u obračun

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HHI indeksa Banka povećava interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

## Kamatni rizik

Banka tretira kamatni rizik koji proizilazi iz njene bankarske knjige kao materijalno značajan rizik. Ovaj rizik je imanentan bankarskom poslovanju i poslovnom modelu Banke.

Banka je dužna da upravlja različitim oblicima kamatnog rizika i to:

- Rizikom krive prinosa (eng. yield curve risk) – kome je izložena uslijed promjene oblika i nagiba krive prinosa;
- Rizikom vremenske neusklađenosti dospjeća i ponovnog određivanja cijena (eng. repricing/gap risk);
- Baznim rizikom (eng. basis risk) kome je izložena zbog različitih referentnih kamatnih stopa kod kamatno osjetljivih pozicija aktive i pasive sa sličnim karakteristikama u pogledu dospjeća ili ponovnog određivanja cijena; i
- Rizikom opcija (eng. optionality risk) kome je izložena zbog ugovornih odredbi u kamatno osjetljivim pozicijama (kreditni sa mogućnošću prevrijemene otplate, depoziti sa mogućnošću prevrijemenog povlačenja i slično).

Budući da je riječ o riziku iz tzv. stuba 2, Banka je razvila interni model za obračun internih kapitalnih zahtjeva (ekonomskog kapitala) za isti. Banka primjenjuje promjenu (senzitivnost) ekonomske vrijednosti kapitala za očekivane kamatne šokove kretanja kamatnih stopa kao primarnu metriku za obračun ekonomskog kapitala za zaštitu od kamatnog rizika bankarske knjige – Eng. Economic Value of Equity (EVE).



Za potrebe ove analize osjetljivosti EVE indikatora na promjene kamatnih stopa, ključno je definisati scenarije kamatnih šokova (koje Banka primjenjuje za potrebe obračuna internog kapitalnog zahtjeva bez efekata stres testa).

Banka je za potrebe određivanja scenarija kamatnih šokova za EUR primijenila kamatne šokove predefinisane u relevantnom EBA dokumentu (scenariji za valutu EUR se primjenjuju i na sve ostale strane valute).

*Definisanje (razvoj) scenarija kamatnih šokova kretanja kamatnih stopa*

Kamatne stope, putem kojih se vrši diskontovanje novčanih tokova po predefinisanim vremenskim korpama, razvijane su za valutu koja je materijalno značajna odnosno EUR. Za EUR valutu, korišćeni su podaci o EURIBOR-ima za ročnosti do godinu dana i swap stope za ročnosti preko godinu dana. Na osnovu ovih podataka, vršena je transformacija swap stopa u zero stope koje su kasnije korišćene u procesu diskontovanja.

Na osnovu kretanja EURIBOR-a dobijaju se kamatne stope u osnovnom scenariju, na koje se dodaju faktori šoka. Kamatna stopa u šok scenariju je jednaka stopi u osnovnom scenariju uvećanoj za faktor šoka.

Scenariji šoka za valutu EUR su prikazani u sledećoj tabeli:

	Kretanje kamatnih stopa (u bps) za EUR
Parallel shock scenario	200
"Stress add-on factor"	40
Short rates shock	250
Long rates shock	100

Za valutu EUR, šok scenariji određeni su na osnovu preporuka Bazelskog komiteta za superviziju banaka (BCBS) i EBA smernica za IRRBB. Takođe, za potrebe obračuna EVE metrike, a u skladu sa preporukama Bazelskog komiteta za superviziju banaka i EBA smernicama, razvijeno je 6 scenarija krive prinosa za diskontovanje novčanih tokova:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomijeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na gore.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomijeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na dolje.

Scenario 3 – „Steeper shock“. Podrazumijeva opadanje kratkoročnih i rast dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 4 – „Flattener shock“. Podrazumijeva rast kratkoročnih i opadanje dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 5 – „Short rates shock up“. Podrazumijeva rast samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Scenario 6 – „Short rates shock down“. Podrazumijeva pad samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Dalje, određeni su diskontni faktori za svaku valutu, ročnost i scenario ponaosob.

*Analiza osjetljivosti NII indikatora na promjene kamatnih stopa*

Banka izrađuje analizu kamatnog rizika putem NII perspektive (uticaja na neto kamatne prihode/marginu u periodu do 12 mjeseci), na osnovu bilansa stanja za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa MSFI.



Izveštaj se sastavlja posebno za sve materijalno značajne valute. Raspoređivanje se vrši prema repricing strukturi.

Banka primjenjuje statičke kamatne gepove za potrebe obračuna NII senzitivnosti. Statički gepovi izrađuju se na bazi „zatvorenih“ bilansa na dan izvještavanja - drugim riječima, ne uzima u obzir buduća, očekivanja produkciju kredita, depozita i drugih bilansnih i vanbilansnih kategorija. Za razliku od EVE metrike, gdje se primjenjuju i dinamički kamatni gepovi, za obračun NII metrike se koristi statički gep.

Obračun NII vrši se prema sljedećoj formuli:

Uticaj na NII =  $NII(r') - NII(r)$

pri čemu je:  $r' = r +$  kamatni šok prema definisanom scenariju.

Za potrebe interne procjene zahteva za kapitalom uz pomoć NII metrike banka koristi sljedeće kamatne šokove:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na gore za 200 bps.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomjeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na dolje za 200 bps.

### Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da Banka neće moći da obezbijedi dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospelosti, ili rizik da će Banka za izmirivanje dospjelih obaveza morati da pribavi novčana sredstva uz značajne troškove. Rizik likvidnosti može biti realizovan uslijed:

- povlačenja postojećih izvora finansiranja ili nemogućnosti pribavljanja novih, što je rizik likvidnosti izvora finansiranja, i
- otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu, što je tržišni rizik likvidnosti

U skladu sa svojom veličinom, složenosti, profilom rizičnosti, obimom poslovanja i definisanom tolerancijom rizika, organ upravljanja Banke uspostavlja i sprovodi robusne strategije, politike, procese i sisteme za utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika likvidnosti, i upravlja tim rizikom u odgovarajućim periodima (uključujući intradnevno) i na taj način održava odgovarajući nivo bafera za likvidnost. Na osnovu svega navedenog Banka definiše profil likvidnosnog rizika koji je usklađen, odnosno adekvatan profilu rizika koji je potreban za robustan sistem upravljanja tim rizikom koji dobro funkcioniše.

Banka sprovodi i sledeće analize:

- Analiza gepa likvidnosti;
- Razvoj gepova likvidnosti;
- Marginalni gep; i
- Kumulativni gep.

Banka je definisala i pretpostavke za formiranje modeliranog gepa likvidnosti u regularnim uslovima kao i šest ključnih scenarija likvidnosti za izračunavanje internog kapitalog zahtjeva i to:

- Idiosinkratski, produžena faza;
- Idiosinkratski, akutna faza;
- Sistemski, akutna faza;
- Sistemski, produžena faza;
- Kombinovani, akutna faza; i
- Kombinovani, produžena faza



Za obračun internih kapitalnih zahtjeva za rizik koncentracije se uzima scenario sa najnepovoljnijim rezultatom.

## Devizni rizik

Devizni rizik se smatra materijalno značajnim rizikom za koji Banka obračunava interni kapitalni zahtjev, uvažavajući i efekte stres testova.

Ukoliko koriste pojednostavljeni pristup definisan Odlukom o adekvatnosti kapitala, banke obračunavaju interni kapitalni zahtjev za devizni rizik kao 8% zbira neto devizne pozicije i neto pozicije u zlatu. Međutim, Universal Capital banka primjenjuje sofisticiraniju metodu obračuna internog kapitalnog zahtjeva u cilju bolje kvantifikacije rizika i preciznijeg obračuna kapitalnog zahtjeva. Naime, Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za devizni rizik primjenom interno razvijenog modela čija je suština u modeliranju kretanja deviznih kurseva i obračuna „Value-at-Risk“ (VaR) koristeći „Monte-Karlo“ simulaciju. Za projekciju kretanja kurseva u narednom periodu Banka je razvila autoregresioni model prvog reda.

## Operativni rizik

Operativni rizik je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke uslijed propusta (nenamjernih i namjernih) u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao i uslijed nastupanja nepredvidivih eksternih događaja.

U sklopu operativnog rizika, Banka uključuje i pravni (zakonski) rizik i rizik neusklađenosti poslovanja sa propisima i odredbama, kao i reputacioni rizik, dok je strateški rizik isključen iz analize.

Takođe, Banka obuhvata i rizik koji proizilazi iz uvođenja novih proizvoda, procesa i sistema te rizik eksternalizacije (operativni rizik koji proizilazi iz aktivnosti koje je Banka povjerila trećim licima) čiji detalji su bliže određeni zasebnim internim aktima Banke.

Uzroci (izvori) nastanka operativnog rizika mogu biti:

- Ljudski faktor (neovlašćene aktivnosti, pronevjere od strane zaposlenih sa ciljem pribavljanja lične koristi, pranje novca, unutrašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani neovlašćenim korišćenjem i manipulacijom informacijama iz IT sistema Banke, odnosi prema zaposlenima, diskriminacija i sl.);
- Procesi (gubici zbog neprimjenjivanja zakona i regulativa vezanih za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i bezbjednost na radnom mjestu, gubici zbog neprofesionalnog ponašanja prema klijentima, gubici zbog grešaka u proizvodima/uslugama, gubici zbog prekoračenja limita izloženosti, gubici uslijed nezgoda koje prouzrokuju štetu ili povrede trećim licima, gubici zbog grešaka u upravljanju procesima, obuhvatanju i izvršavanju transakcija, gubici zbog neažurnog i netačnog izvještavanja, gubici zbog propusta u vezi sa dokumentacijom klijenata, gubici zbog grešaka u vođenju računa klijenata i sl.);
- Sistemi (neadekvatnost, neefikasnost, loše funkcionisanje ili pad informacionog sistema, tj. poremećaji u poslovanju koji dovode do prekida u radu zaposlenih); i
- Eksterni faktor (gubici zbog krađe i prevare od strane trećih lica sa ciljem sticanja lične koristi, spoljašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani nedozvoljenim pristupom informacionom sistemu sa ciljem da se prisvoje/oštete podaci Banke, vandalizam, oštećenje fiksne imovine i ljudski gubici zbog događaja kao što su elementarne nepogode, rat, terorizam i sl.).



Opšti ciljevi pristupa Banke upravljanju operativnim rizicima su:

- Razumijevanje uzroka operativnih rizika;
- Identifikovanje ključnih pitanja i problema u što kraćem roku; i
- Izbjegavanje gubitaka izazvanih operativnim rizicima.

Stoga je Banka donijela strateške odluke o sljedećem:

- Banka će funkcionisati sa visokim stepenom jednostavnosti, transparentnosti i diversifikacije. Naglasak je na otvorenoj komunikaciji, korporativnim vrijednostima i lojalnosti zaposlenih;
- Banka uspostavlja jasno definisane i dokumentovane procese;
- Jasna podjela dužnosti u procesima i princip „čtvoro očiju“ će se primjenjivati gdje god je moguće;
- Banka stavlja snažan fokus na korporativnoj kulturi i razvoju kadrova;
- Banka će nastojati da implementira visoke tehničke standarde u pogledu IT hardvera, softvera i rezervnih tehničkih sistema; i
- Interna revizija će vršiti redovne preglede.

Upravljanje operativnim rizikom podrazumijeva adekvatnu organizaciju internih procesa rada, zaposlenih u Banci, ali i preventivno djelovanje u odnosu na eksterne rizike, a ogleda se u:

1. identifikaciji postojećih izvora operativnog rizika i izvora koji mogu nastati uvođenjem poslovnih proizvoda, sistema ili aktivnosti;
2. mjerenju operativnog rizika, tačnom i blagovremenom procjenom tog rizika;
3. monitoringu operativnog rizika, analiziranjem stanja, promjena i trendova izloženosti tom riziku; i
4. kontroli operativnog rizika, održavanjem tog rizika na prihvatljivom nivou za Banku, ili njegovim smanjenjem, odnosno eliminisanjem.

Ocjenjivanje operativnih rizika je aktivnost vrednovanja rizika u smislu vjerovatnoće njihovog nastanka i visine potencijalne štete, kao i uticaja rizika na poslovanje i ugled banke.

Prilikom procjene izloženosti rizicima treba uzeti u obzir istorijske podatke o nastalim gubicima, uzimajući u obzir promjene koje su u međuvremenu nastale (nove kontrolne aktivnosti, mehanizmi zaštite i sl.), prisutnost rizika na nivou bankarskog sistema i očekivanja u odnosu na kretanje izloženosti datim rizicima u Banci.

Upravljanje operativnim rizikom u Banci se obavlja na osnovu adekvatnog funkcionisanja osnovnih koraka koji uključuju identifikaciju i mjerenje rizika i slijedom toga se vrši izvještavanje nadležnih instanci. Koncept izvještavanja počiva na proaktivnom konceptu identifikacije rizika u vidu Samoprocjene rizika, kao i informacijama o realizovanim incidentima putem kojih Banka formira bazu podataka i prati Ključne indikatore rizika.

Za svaki od pojedinačno pomenutih rizika Banka sprovodi i analizu osjetljivosti na stresne okolnosti a Planom oporavka predviđa mjere i postupke za izlazak iz krize.

Sa ciljem adekvatnijeg upravljanja rizicima Banka je uspostavila RAF (Okvir za sklonost preuzimanju rizika) i RAS (Izjavu o sklonosti preuzimanju rizika).



## **Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 15 Zakona o računovodstvu)**

### **1) Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja**

Banka se nije obavezala na primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ali je sistem korporativnog upravljanja u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Crne Gore.

### **2) Informacije o:**

- kodeksu korporativnog upravljanja koji je pravno lice dužno da primjenjuje;
- kodeksu korporativnog upravljanja koji pravno lice dobrovoljno primjenjuje; i
- primijenjenim mjerama korporativnog upravljanja čija primjena nije obavezna u skladu sa ovim zakonom.

Korporativno upravljanje u Banci je tokom 2024. godine bilo organizovano u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama Banka je imala sljedeće organe:

- Skupštinu akcionara;
- Nadzorni odbor;
- Upravni odbor;
- Odbor za rizike;
- Odbor za imenovanja;
- Odbor za primanja; i
- Revizorski odbor;

### **3) Izjava o odstupanju od primjene obaveznog ili dobrovoljno prihvaćenog kodeksa korporativnog upravljanja, sa navođenjem djelova kodeksa korporativnog upravljanja od kojih odstupa sa razlozima za odstupanje**

Banka je sistem korporativnog upravljanja uredila Statutom Banke, a smjernice dobrog korporativnog upravljanja je razvila kroz interna akta Banke i ne postoje odstupanja u njegovoj primjeni.

### **4) Opis glavnih elemenata sistema unutrašnje kontrole pravnog lica i upravljanja rizikom u odnosu na postupak finansijskog izvještavanja**

U skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o kreditnim institucijama, Upravni odbor uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatno veličini banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika. U uspostavljanju i praćenju funkcionisanja sistema internih kontrola značajnu ulogu ima Interni revizor i Revizorski odbor koji razmatra funkcionisanje sistema interne kontrole na način što:

- analizira i prati funkcionisanje sistema upravljanja rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju i daje predloge za unaprijeđenje strategija, politika i procedura za upravljanje rizicima;
- analizira i prati funkcionisanje i primjenu sistema interne kontrole na nivou pojedinačnih organizacionih djelova na polugodišnjem nivou i daje preporuke za njihovo unaprijeđenje;
- analizira funkcionisanje sistema izvještavanja Banke pregledom finansijskih izvještaja Banke prije njihovog razmatranja i usvajanja od strane Upravnog odnosno Nadzornog odbora;
- funkcionisanje sistema interne kontrole razmatra dodatno kroz izvještaje interne revizije i daje mišljenja i zaključke o istim, o čemu takođe kroz svoje izvještaje o radu obavještava Nadzorni odbor;
- analizira usklađenost sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima.



Interna kontrola kao posebna funkcija u Banci ima za cilj da: obezbjeđuje permanentnu procjenu i adekvatnost funkcionisanja sistema internih kontrola; uspostavlja i razvija procedure identifikacije, procjene, kontrolisanja i limitiranja svih značajnih rizika u poslovanju, utvrđuje efikasnu organizacionu strukturu Banke, precizno definiše ovlašćenja i odgovornosti na svim nivoima u Banci, kroz opšta i druga akta Banke, uspostavlja efikasnost informacionog sistema u funkciji sistema interne kontrole i utvrđuje smjernice za stalni nadzor i periodičnu kontrolu efektivnosti, razvoja i usavršavanja sistema interne kontrole.

(1) Sistem internih kontrola predstavlja skup procesa i postupaka koji su uspostavljeni za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja kreditne institucije, pouzdanosti njenih finansijskih i ostalih informacija, kao i usklađenosti sa propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti poslovanja kreditne institucije.

(2) Kreditna institucija je dužna da uspostavi, održava i unaprjeđuje efikasan sistem internih kontrola, koji odgovara veličini kreditne institucije i stepenu složenosti njenog poslovanja i koji, kao minimum, obuhvata:

- 1) odgovarajuću organizacionu strukturu;
- 2) organizacionu kulturu;
- 3) uspostavljanje kontrolnih funkcija;
- 4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti;
- 5) adekvatne interne kontrole koje su integrisane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije;
- 6) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

Interna revizija je, na osnovu Zakona o kreditnim institucijama, definisana kao nezavisna funkcija u bankama, koja obezbjeđuje: ocjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema interne kontrole, identifikaciju ključnih rizičnih područja poslovanja banke i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika, procjenu kvaliteta i pouzdanosti informacionog sistema, preispitivanje tačnosti, pravovremenosti i pouzdanosti računovodstvenih i finansijskih izvještaja i evidencija, ocjenu usklađenosti nivoa kapitala i rizika u poslovanju banke, testiranje transakcija i funkcionisanja posebnih procedura sistema interne kontrole, ocjenu funkcije praćenja usklađenosti akata i poslovanja banke sa zakonom, propisima i utvrđenim politikama i procedurama, davanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i za unapređenje postojećih postupaka i sistema rada.

Cilj interne revizije je da utvrdi da li se poslovne aktivnosti odvijaju u skladu sa internim i eksternim aktima, kvalitetno procijeni adekvatnost i efektivnost sistema internih kontrola, da obezbijedi operativne preporuke za otklanjanje utvrđenih ili mogućih nepravilnosti u odvijanju poslovnih procesa, u širem smislu, i da redovnim i sadržajnim izvještavanjem Revizorskog odbora i Upravnog i Nadzornog odbora doprinese ostvarivanju poslovnih ciljeva banke.

**5.1 Podaci o značajnim direktnim i indirektnim vlasnicima akcija pravnog lica, uključujući indirektno posjedovanje akcija u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, vlasnicima hartija od vrijednosti s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa (ograničenja prava glasa na određeni procenat, broj glasova, periode ograničenja ostvarenja prava glasa) ili ako su u saradnji s pravnim licem finansijska prava iz hartija od vrijednosti odvojena od njihovog posjedovanja.**

Vlasnici Universal Capital banke su Sigma Delta Holdings doo 83,31% akcija, Sigma Delta investments 8,82% akcija i MRI Consulting DMCC 7,64%. Indirektni vlasnik Universal Capital banke u iznosu od 99,77% je Petros Stathis kao 100% vlasnik Sigma Delta holdings, Sigma Delta investments i MRI Consulting DMCC.



**5.2 Pravila imenovanja i opoziva članova uprave, odnosno, Nadzornog ili Upravnog odbora i statutom izvršenim promjenama ovlaštenja članova Nadzornog ili Upravnog odbora, naročito u pogledu emitovanja akcija pravnog lica ili sticanja sopstvenih akcija;**

Pravila imenovanja i opoziva članova Nadzornog i Upravnog Odbora definisane su Zakonom o kreditnim institucijama i to za Nadzorni odbor članovima 43,44,45,46, a za Upravni odbor 51,52,53,54 i 55. Dodatno prava i nadležnosti Nadzornog i Upravnog odbora uređeni su Statutom banke i Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnim institucijama.

Emitovanje novih akcija je u nadležnosti Skupštine akcionara.

01.01.2022.godine počeo je da se primjenjuje Zakon o kreditnim institucijama kojim je uveden dvolinijski sistem korporativnog upravljanja, odnosno Upravnom odboru data je izvršna funkcija, dok je Nadzornom odboru data nadzorna funkcija. U skladu sa Zakonom su formirani Nadzorni odbor i Upravni odbor koji su počeli obavljati svoje dužnosti od 01.01.2022. godine. Banka je pri imenovanju članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora preduzela sve korake propisane Zakonom te sprovela predviđenu proceduru imenovanja i usklađivanja dvodomnog sistema.

**6) Opis politike raznolikosti koja se primjenjuje u vezi sa organima upravljanja pravnog lica s obzirom na aspekte (životna dob, pol ili obrazovanje i struka), kao i navođenje ciljeva politike raznolikosti, načina na koji se ona sprovodi i rezultate u izvještajnom periodu, a ako se takva politika ne sprovodi, izvještaj mora da sadrži obrazloženje nesprovođenja.**

Banka je usvojila Politiku rodne ravnopravnosti u upravljačkim strukturama i tijelima Universal Capital Bank AD Podgorica (Nadzornom i Upravnom odboru), koja je bila predmet razmatranja i usvajanja na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.04.2023. godine, nakon čega je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 24.04.2023. godine dao saglasnost na istu. Osim toga, Banka je u potpunosti posvećenja sprovođenju načela rodne i druge ravnopravnosti, što znači da njeni zaposleni (na svim nivoima i u svim strukturama organizacije) imaju i uživaju identične nagrade, resurse i mogućnosti - bez obzira na polnu pripadnost ili neku drugu raznolikost u smislu životne dobi, nivoa obrazovanja i slično.

Banka ima za cilj da kroz svoje politike zapošljavanja i praksu održi posvećenost rodnoj i drugoj ravnopravnosti, društvenoj odgovornosti i inkluzivnoj korporativnoj kulturi. Ključne oblasti su zapošljavanje, obuka i razvoj karijere. Kompanija nastoji da regrutuje visokokvalitetan kadar (žene i muškarce); razvija zaposlene u svim područjima; zadrži najbolje osoblje i pomaže rast i razvoj potencijalnih lidera i liderki. Slobodne pozicije se oglašavaju interno kako bi se podstakla unutrašnja promocija i obezbijedio transparentan proces zapošljavanja. Kada ne postoji odgovarajući interni kandidat/kinja, uloge se oglašavaju spolja kako bi se privukla što šira baza kvalifikovanih talenata. Da bi se osigurao izbor najboljih kandidata/kandidatkinja (na osnovu njihove stručnosti i zasluga), program razvoja lidera/ki kompanije uključuje i obuku u procesu regrutovanja.

Menadžment redovno prati sastav i strukturu zaposlenih – na svim nivoima, kako bi potvrdio da postoji pravičnost u politikama i praksama zapošljavanja i razvoja karijere.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 25. marta 2025. godine:

Miloš Pavlović  
Predsjednik Upravnog odbora

Lana Kalezić  
Rukovodilac Službe finansija  
i računovodstva

  
Veselin Vuković  
Član Upravnog odbora

Nikola Vujošević  
Član Upravnog odbora